



UNIVERZITET U NOVOM SADU  
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET  
DEPARTMAN ZA FIZIKU



# Kvalitet usluge i lojalnost potrošača na primjeru optičarske radnje Provizion

završni/diplomski rad

Kandidat:  
**Ivana Bjelica 497/21**

Mentor:  
**Prof. dr Tamara Jovanović**

Novi Sad, 2024.

# SADRŽAJ

<b>SADRŽAJ .....</b>	<b>1</b>
<b>UVOD .....</b>	<b>2</b>
<b>1. POTREBE KORISNIKA I PROBLEM KVALITETA.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Strategije .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Definisanje potreba korisnika.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Kvalitet usluge .....</b>	<b>5</b>
<b>2. KVALITET USLUGE I LOJALNOST .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Pravci razvoja i zadržavanja lojalnosti .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Optika Provizion .....</b>	<b>7</b>
<b>3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1 Cilj istraživanja .....</b>	<b>8</b>
<b>3.2 Analiza rezultata .....</b>	<b>9</b>
<b>3.3 Testiranje hipoteza .....</b>	<b>11</b>
<b>ZAKLJUČAK.....</b>	<b>13</b>
<b>LITERATURA .....</b>	<b>14</b>

## UVOD

Analiza potrošača i ponašanje potrošača prilikom kupovine je veoma važan segment svake poslovne jedinice. Ponašanje potrošača predstavlja proces pribavljanja i konzumiranja proizvoda, usluga i ideja od potrošačke jedinice, te uključuje i poslijeprodajne procese koji obuhvataju vrednovanje i posljekupovno ponašanje. Uticaj o odabiru usluga imaju prethodna iskustva okruženja, prijatelji, porodica. Prema istraživanju nezadovoljni korisnici usluga dijele svoje mišljenje dva do tri puta vise nego zadovoljni korisnici. Živa riječ se smatra najmoćnijim sredstvom i tako stečena informacija ostavlja najveći uticaj na čovjeka.

Kvalitet usluge predstavlja jedan od presudnih faktora na osnovu kojeg se preduzeća pozicioniraju na tržištu, obezbjeđuju veće tržišno učešće, samim tim veće prihode, zadovoljstvo osoblja i potrošača.

Termin kvalitet se veoma često upotrebljava u svakodnevnom govoru i ima široko značenje. Termin asocira na nešto dobro, vrijedno i nešto što ispunjava očekivanja potrošača.

Počeci konkretnog razvoja kvaliteta usluge vezuju se za period polovine XX vijeka. Karakteristike usluga u velikoj mjeri doprinose da se u literaturi pojavljuju različiti pristupi definisanju pojma kvaliteta i njegovih sastavnih aspekata.

Kvalitet usluga je od presudnog značaja, budući da je tržišni ambijent veoma konkurentan. S tim u vezi planiranje, dizajniranje i način plasmana usluga na tržište je veoma složen proces, pri čemu se na svakom koraku moraju poštovati zahtjevi potrošača.<sup>1</sup>

Istraživanje i analiza ponašanja potrošača od velikog su značaja za sve poslovne organizacije. Ovakvim vidom istraživanja kompanije mogu ostaviti i ostvariti svoje poslovne ciljeve i time doprinijeti i svome profitu. Međunarodna organizacija za standardizaciju dala je definiciju 2000. godine, prema kojoj se kvalitet odnosi na "ukupnost karakteristika proizvoda ili usluga koje zadovoljavaju potrebe i očekivanja korisnika koje su unaprijed utvrđene. Definicija je 2005. godine djelimično izmijenjena i kvalitet se tada definisao kao "nivo do kog skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahtjeve, pri čemu se pod karakteristikama podrazumijevaju osobine na osnovu kojih se pravi razlika u ocjeni kvaliteta".

Kvalitet proizvoda i usluga u kompanijama postaje sve više presudan tržišni faktor koji izdvaja određenu kompaniju od ostalih. Uslužni kvalitet je u današnje vrijeme od izuzetnog značaja za pozicioniranje i opstanak na tržištu. Da bi ostvarili svoje ciljeve optičarske radnje treba da prate i istražuju potrebe potrošača.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Preuzeto iz doktorske disertacije, Milan Ivkov, "Modeli upravljanja kvalitetom restoraterskih usluga", Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, deputat za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, 2014.

<sup>2</sup> Đurđana Ozretić Došen, Vatroslav Škare, Tatjana Škare, "Mjerenje kvalitete usluge primarne zdravstvene zaštite SERVQUAL instrumentom", Revija za socijalnu politiku, br. 17, br. 1, Zagreb 2010.str. 32.

Svrha sprovođenja istraživačkog rada na temu “Kvalitet usluge i lojalnost potrošača na primjeru optičarske radnje Provizion” je da ispita šta potrošači podrazumijevaju pod kvalitetom usluge. Pitanja koja su postavljana prilikom sprovođenja ankete odnosila su se na stručnost, sigurnost i brzinu izrade, za ponudu u radnji, odnos cijene i kvaliteta.

## POTREBE KORISNIKA I PROBLEM KVALITETA

Optike su dio zdravstvenog sistema i jedan od kompleksnih činilaca zadovoljenja potreba korisnika. Potrebe za zdravstvenim uslugama uglavnom nisu unaprijed poznate, one su neočekivane. Potrebe za zdravstvenim uslugama određuju opseg i strukturu potrošnje tj. brojne komponente, standard stanovanja i života pojedinca, razvijenost higijenskih navika stanovnika, uslovi životne okoline.

Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom uslugom jednim dijelom zavisi od zadovoljstva pružaocem usluge kao pojedincem, a u drugom dijelu zavisi od organizacije zdravstvenog sistema države<sup>3</sup>

Kvalitet usluge vrlo je tesko opisati, definisati, i izmjeriti zbog promjenljivosti, apstraktnosti, višedimenzionalnosti i drugih obilježja. Ona se najčešće određuje kao sposobnost preduzeća da postigne ili nadmaši korisnikova očekivanja. Korisnikova očekivanja se pri tom definišu kao ono što korisnici smatraju da davaoc usluge treba pružiti. Može se upotrijebiti u kontekstu pouzdanosti pri upotrebi, ponekad označava ono što je izrađeno od posebnih materijala, odrađeno na poseban način, uz visok stepen pažnje i uložen napor. Često, u marketinške svrhe, pojam kvaliteta dovodi se u vezu sa sofisticiranošću, elegancijom, ponekad luksuzom. Neki kažu da je kvalitet ono što god želimo, pod uslovom da smo u poziciji da to i sprovedemo u dijelo. Bez obzira na nedoumicu sa kojom se srećemo pri pokušaju definisanja kvaliteta jedno je tačno i toga se treba pridržavati: kvalitet nije absolutna veličina, naprotiv, relativna je”.<sup>4</sup>

## Strategija<sup>5</sup>

Strategija predstavlja definisaje glavnih dugoročnih ciljeva, Optika bi trebalo da teži da zadovolji potrebe svojih korisnika, uz konstantno poboljšanje kvaliteta ponude i izlazeći u susret potražnji.

Strategija bi dala osnovnu putanju budućeg razvoja optike. Postoji nekoliko vrsta postavljanja strateških okvira.

---

<sup>3</sup> Milena Milićević, “Karakteristike neverbalne komunikacije u interakciji lekara i pacijenta”, PONS Medicinski časopis, Beograd, 2018, str. 81.

<sup>4</sup> D. Ozretić, V. Škare, T. Škare, op cit, str. 28.

<sup>5</sup> Vanja Marović, “Strateška analiza poslovanja optike Anda”, Završni rad, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2016. str. 7

Osnovne strategije su :

- Strategija niskih troškova
- Strategija diferencijacije
- Strategija fokusiranja

### *Strategija niskih troškova*

Smanjenje troškova se postiže pomoću kontrole zaliha, minimalizacije troškova u područjima istraživanja i razvoja, usluga, prodajnih snaga i dr. Na poduzeću je da ovisno o svojim snagama, iskustvu, tehnologijama te ostalim resursima osigura koristi navedenih izvora prednosti u troškovima.

### *Strategija diferencijacije*

Strategijom diferencijacije poduzeće gradi konkurentsку prednost na pozitivnim razlikama imidža, reputacije, resursa, a time postiže svoju jedinstvenost koja omogućuje visoku cijenu proizvoda i odanost kupaca. Koliko će poduzeće zadržati prednost diferencijacije zavisiće od kupaca i nemogućnosti imitacije od strane konkurenčije. Prednost u odnosu na konkurenčiju održava se na nekoliko načina. Neki od njih su: jedinstvenost u odnosu na konkurenčiju koja se postiže stalnim usavršavanjem usluga, ambijenta i kvaliteta pružanja usluge. Zatim, diferencijacija koja proizilazi iz koordiniranih akcija u većem broju tržišnih aktivnosti obično će biti trajnija, a i zahtijevaće napore konkurenčije u pokušajima imitacije. Jedan od faktora strategije diferencijacije jeste troškovna prednost sa kojom će preduzeće u izvođenju aktivnosti koje vode diferencijaciju utvrditi svoj položaj lakše.

### *Strategija fokusiranja*

Strategija fokusiranja predstavlja kombinaciju strategije niskih troškova i strategije diferencijacije. Poduzeće odabire segment tržišta na koji će djelovati pomoću strategije niskih troškova ili strategije diferencijacije ili njihovom kombinacijom.

Ova strategija se temelji na pretpostavci da će poduzeće koje je odabere moći uspješnije opslužiti određeni tržišni segment u odnosu na konkurenčiju, koja ima cilj zadovoljiti potrebe viših tržišnih segmenata, ili čak cijelokupnog tržišta.

Postavljanje strategije jednog preduzeća/optike dio je procesa strateškog menadžmenta i započinje analizom okoline koja obuhvata monitoring, evaluiranje i širenje informacija iz eksterne i interne okoline ključnim ljudima u preduzeću. Okolina označava skup činioča koji utiču na poslovanje, a koje menadžment treba uvažavati prilikom donošenja odluka.

Okolinu čine dva osnovna segmenta-eksterna i interna okolina. Eksternu ili spoljašnju okolinu čine dobavljači, kupci i konkurenčija, ali i veoma važna dimenzija aktuelnih ekonomskih trendova. Unutrašnju ili internu okolinu čine ciljevi i vrijednosti, resursi i organizacijska struktura.

## Definisanje potrebe korisnika

U današnjem vremenu savremenog poslovanja korisnici proizvoda i usluga su bolje informisani i imaju sve veće zahtjeve. Potreba je neusklađenost ili razlika onoga što postoji tj. trenutnog stanja neke grupe ili situacije i onoga što bi trebalo da postoji, odnosno željenog stanja. Potreba je odraz postojanja izvjesnog problema koji zahtjeva intervenciju problema koji treba rješavati. Ideja je da se kroz procjenu potreba utvrde ove razlike, da se analizira njihova priroda i uzroci i odrede prioriteti budućih postupaka. Postoje brojne razlike između predviđanja i planiranja. Predviđanje prethodi planiranju, ali i svako predviđanje samo po sebi zahtjeva određeno planiranje.<sup>6</sup>

Za razliku od prošlih vremena, u današnje vrijeme prosječan potrošač želi preporuku za svaki proizvod koji kupuje što dovodi do toga da proizvođači sve više stavljuju akcenat na dizajn i kvalitet. Veoma je važno i neohodno predvidjeti i ocijeniti potrebe korisnika.

## Kvalitet usluge

Kvalitetu usluge vrlo je teško opisati, definisati i izmjeriti zbog promjenljivosti, apstraktnosti, višedimenzionalnosti i drugih obilježja. Najčešće se određuje kao sposobnost poduzeća da postigne ili nadmaši korisnikova očekivanja.

Kada su usluge u pitanju, korisnici se pouzdaju u vlastita i iskustva prethodnih korisnika. Isto tako, na temelju ponašanja i izgleda zaposlenika, utisku o pružanju usluga, cijeni, procjenjuju ponudu usluge. Potrošač unaprijed procjenjuje koja će mu ponuda pružiti najviše, tražeći maksimalnu vrijednost unutar granice troškova. Jedna te ista usluga nikada ne može biti pružena na isti način.<sup>7</sup>

Kvalitet usluge je subjektivnog karaktera jer ovisi o stepenu zadovoljenja korisnika i očekivanja korisnika.

Specifičan problem u procjeni kvaliteta usluge je da korisnici ne mogu odrediti pravu kvalitetu pružene usluge ako im usluga nije dostupna ili je ne koriste duže vrijeme.

Što su korisnici više upoznati sa uslugom, to bolje mogu procjeniti kvalitet. Bez iskustva ili poznavanja usluge procjenu moraju donositi na temelju nečeg drugog. Na kvalitet usluge utiču tri tipa svojtava: uočljiva svojstva, koja se mogu lako vrednovati prije izvedbe usluge, iskustvena svojstva koja se mogu izvoditi za vrijeme ili nakon korištenja usluge i svojstva koja se mogu vrednovati jedino nakon korištenja usluge.

---

<sup>6</sup> Duško Jovanović, Nikola Milenković, Radovan Damjanović, "Ocenjivanje i predviđanje potreba potrošača", Pregledni rad, Oditor, Vol. III, Br. 01/2017, Beograd, 2017. str. 71.

<sup>7</sup> Đ. Ozretić, V. Škare, T. Škare, op cit, str. 42

U optikama, pored zadovoljavanja tehničkog kvaliteta vrlo je važna komunikacija između korisnika i zaposlenih. Mnogi faktori utiču na zadovoljavanje potreba korisnika, među njima su: brzina pružanja usluge, spremnost zaposlenih na pomoć.

Komunikacija između korisnika i optičara pospješuje bolje ostvarivanje povjerenja. Time se postiže veća uspješnost.

Bolja komunikacija uliva povjerenje korisniku i na taj način se ostvaruju uslovi za pozitivan ishod i zadovoljstvo samog korisnika.

## **KVALITET USLUGE I LOJALNOST**

Često se dešava da korisnici nisu zadovoljni pruženom uslugom i njenim kvalitetom. Korisnici tada počinju da se okreću drugim pružaocima istih usluga gdje su njihove želje i potrebe zadovoljene u većoj mjeri. Zadovoljstvo zavisi od nivoa zadovoljenja potreba i želja. "Zadovoljstvo se definiše kao mišljenje koje proizilazi iz razlike između percepcije korišćene usluge i očekivanja od nje".<sup>8</sup>

Faktori koji u najvećoj mjeri utiču na samo zadovoljstvo potrošača jesu doživljeni kvalitet, usluga, odnos cijene i kvaliteta, prethodna iskustva potrošača. Istraživanja su pokazala da kvalitet usluge nije jedini faktor koji utiče na zadovoljstvo korisnika. Neki od dodatnih faktora koji utiču na zadovoljavanje potreba korisnika su: neverbalna komunikacija, odnos prema korisniku, lični stav o odnosu cijene i kvaliteta .

Zadovoljstvo potrošača je osnovni faktor koji utiče na zadržavanje potrošača kao i privlačenje drugih potrošača. Zadovoljstvo potrošača uslugom utiče na dalje ponašanje i odabir usluga, samim tim može se reći da je zadovoljstvo u direktnoj vezi sa lojalnošću prema određenom optičarskom objektu.

Lojalnost potrošača dovodi i do povećanja broja novih korisnika.

### **Pravci razvoja i zadržavanje lojalnosti**

Potrošačima je potrebno pružiti adekvatnu uslugu, da budu primjećeni, u trendu, da se izraze i u isto vrijeme očuvaju zdravlje. Asortiman ponude treba da bude veći da bi se što vise zadovoljile potrebe brojnih korisnika.

Da bi se privukao što veći broj korisnika, promocija samog preduzeća i usluga može se ostvariti pomoću medija-radija, web stranice, televizije. Ovim putem informacije dolaze do većeg broja korisnika.

---

<sup>8</sup> M. Ivkov, op cit, 20. str

Distribuciju proizvoda osim u objektu potrebno je proširiti i putem web šopa. Web šop predstavlja vizuelnu prezentaciju samog proizvoda, cijenu, popust.

Korisnicima je potrebno pružiti da se osjećaju dobro i prijatno. Objekat treba biti dobro osvjetljen.

Proizvodi treba da budu poredani da omoguće jedinstven pregled ponude. U centru samog poslovanja jeste prodavač koji omogućuje adekvatnu, pravu i punu uslugu svakom korisniku.

## Optika Provizion

Provizion optika je savremena optika koja u svom assortimanu nudi brojne poznate brendove. Ova optika nudi bogat izbor sunčanih, dioptrijskih naočara kao i kontaktnih sočiva. Potrebe kupaca mogu se zadovoljiti na jednom mjestu, kao što su obavljanje pregleda, veliki izbor sunčanih, dioptrijskih okvira, izrada dioptrijskih naočara kao i popravak istih. Optika se nalazi u tržnom centru Mepas Mall, Mostar. Svojom bogatom ponudom, dobrom lokacijom i izuzetnom stručnosti osoblja nudi kupcima sve što je potrebno.

Optika Provizion posluje uspješno na četiri lokacije: Budva, Podgorica, Mostar, Čapljina.

Obavljanjem oftalmoloških pregleda unutar optike, omogućena je kupcima potpuna usluga i cjelokupni proces od kontrole vida pa sve do kupnje dioptrijskih naočara izrađenih za individualnog korisnika. Asortiman optike Provizion pruža širok izbor dioptrijskih okvira i sunčanih okvira poznatih svjetskih brendova. Neki od poznatih brendova dostupnih su: Prada, Gucci, Ray Ban, Armani, Dior...

Optika Provizion u Mostaru uspješno posluje punih 10 godina. Zahvaljujući jasnoj poslovnoj viziji, dobro sproveđenoj strategiji i dobro osmišljenom investiranju predstavlja jednu od vodećih optika. Marketing optike Provizion se temelji na redovnoj promociji koja se najčešće ostvaruje putem društvenih mreža.

Cilj daljeg poslovanja jeste zadržavanje postojećih, vjernih kupaca kao i cilj da se pridobiju novi kupci koji će biti zadovoljni pruženom uslugom i ponudom.



Slika 1.



Slika 2.

# METODOLOGIJA ISTRŽIVANJA

Istraživanje na temu "Kvalitet usluge i lojalnost potrošača na primjeru optičarske radnje Provizion" sprovedeno je tokom avgusta i septembra 2024. godine. Anketu je činilo 70 ispitanika, od kojih je 42,9% muškog pola, a 57,1% ženskog pola. Prosječna starost ispitanika je 34,2 godina. Najveći broj ispitanika je odgovorio da optiku posjećuje dva puta godišnje (31,4%), zatim više od dva puta godišnje (25,7%). Po obrazovanju, najveći broj ispitanika ima završenu srednju školu (52,9%), zatim ispitanici sa završenom višom ili visokom školom (24,3%), nekoliko ispitanika ima završene magistarske/master studije (14,3%). I na kraju najmanji broj ispitanika je sa završenim doktorskim studijama (8,6%). Vrsta pomagala koju ispitanici najčešće nose jesu naočare (44,3%), poslije toga najveći procenat predstavljaju ispitanici koji ne nose ništa (18,6%). Procenat ispitanika koji nose kontaktna sočiva je 12,9%. Razlog posjete najvećeg broja ispitanika jeste zbog kupovine naočara za vid kao i zbog pregleda očiju.

## Predmet istraživanja

Predmet ovog istraživanja predstavljaju stavovi korisnika, njihova očekivanja, da li su zadovoljni ponuđenom uslugom i kvalitetom.

## Cilj istraživanja

Cilj ovog istraživanje jeste ispitivanje očekivanja korisnika prilikom posjete ove optičarske radnje, prikupljanje infomacije o zadovoljstvu, kvaliteti usluge i brojnim faktorima koji utiču na lojalnost korisnika.

U istraživanju smo postavili pet hipoteza koje ćemo analizirati.

H1- Pol utiče na zadovoljstvo kvalitetom usluge i lojalnost pacijenata.

H2- Starost utiče na zadovoljstvo kvalitetom usluge i lojalnost pacijenata.

H3- Zanimanje utiče na zadovoljstvo kvalitetom usluge i lojalnost pacijenata.

H4- Stepen obrazovanja utiče na zadovoljstvo kvalitetom usluge i lojalnost pacijenata.

H5- Učestalost posjete optičarskoj radnji utiče na zadovoljstvo kvalitetom usluge i lojalnost pacijenata.

H6- Zadovoljstvo kvalitetom usluge je povezano sa lojalnošću pacijenata

Pitanja koja su postavljena tokom prikupljanja podataka su bila vezana za stručnost, zainteresovanost zaposlenih za pomoć, brzinu izrade, ponudu u radnji, izgled same radnje, odnos cijene i kvaliteta...

Sve analize podataka su sprovedene u SPSS 23.0. Kvalitet usluge se može posmatrati kroz vise različitih dimenzija, SERVQUAL (od engleskih riječi SERViCe, što znači usluga i QUALity, što znači kvalitet) ima pet dimenzija koje karakterišu percepciju potrošača o kvalitetu uluge.

- Opipljivost (odnosi se na opipljive elemente usluge (oprema, zaposleni i sl.))
- Pouzdanost (sposobnost da se pruži obećana usluga)
- Sigurnost (znanje i učitivost zaposlenih i sposobnost da pridobiju povjerenje kupca)
- Empatija (ispunjavanje specijalnih zahtjeva potrošača)

## Analiza rezultata

U prvom dijelu tabele br.1 prikazani su odgovori ispitanika vezana za zadovoljstvo uslugom u ovoj optičarskoj radnji.

Zadovoljstvo potrošača ogleda se u tome i da li bi oni preporučili ovu optičarsku radnju. Kao i koliko redovno posjećuju radnju. Na osnovu dobijenih podataka najveći broj ispitanika je zadovoljan raznovrsnošću ponude naočara sa dioptrijom koje ova optika nudi.

	<b>prosjek</b>
Ponuda naočara sa dioptrijom je raznovrsna.	5,00
Radnja je prostrana.	4,97
Dekoracija radnje je prikladna i atraktivna.	4,97
Ponuda kontaktnih sociva je raznovrsna.	4,96
Muzika u radnji je prijatna i adekvatna.	4,96
Lokacija radnje je odgovarajuća.	4,94
Osecam se prijatno u ovoj radnji.	4,94
Cene ocnih pomagala i drugih usluga su napisane jasno i citko.	4,93
Ova radnja ima prepoznatljiv imidz.	4,93
Pacijenti se osecaju sigurno u radnji.	4,91
Zaposleni su tacni i postuju dogovorene termine.	4,91
Odnos cene i kvaliteta usluge u radnje je odgovarajuci.	4,91
Zaposleni vrse tacan obracun pruzenih usluga.	4,90
Usluga u radnji je brza.	4,90
Atmosfera u radnji je prijatna.	4,90
Zaposleni poznaju ocekivanja i zelje svojih pacijenata.	4,89
Namestaj i enterijer radnje su lepog dizajna.	4,89
Zaposleni brzo otklanjaju propuste prilikom pruzanja usluge.	4,87
Radnja je atraktivno uredjena.	4,87
Ponuda naočara za sunce je raznovrsna.	4,87

Naocare su rasporedjene kvalitetno i pregledno po radnji.	4,87
Radno vreme radnje je odgovarajuće.	4,87
Zaposleni su izuzetno ljubazni.	4,86
Zaposleni su uredni i lepo odeveni.	4,86
Zaposleni su spremni da ispune specijalne zahteve pacijenta.	4,84
Okolina radnje je atraktivno uredjena.	4,84
Radnja je cista.	4,84
Zaposleni su spremni da odgovore na pitanja pacijenta.	4,81
Zaposleni su iskusni i dobro obuceni za svoj posao.	4,81
Zaposleni dobro poznaju ponudu u radnji.	4,79
Zaposleni daju sve od sebe da pacijent bude zadovoljan.	4,77
Stolice su udobne.	4,77
Usluga u ovoj radnji je kvalitetna.	4,76

Tabela 1

Prema ovim podacima (*Tabela 1*) vidimo da su potrošači zadovoljni ponudom koju nudi ova optičarska radnja, njenim izlgedom, odgovarajućom lokacijom. Iako je postotak zadovoljstva uslugom u ovoj radnji na posljednjem mjestu, može se vidjeti da su potrošači svakako zadovoljni pa taj postotak i nije mali (4,76%).

U drugoj tabeli prikazani su rezultati zadovoljstva korisnika, da li će ovu optičarsku radnju preporučiti dalje i da li planiraju ponovnu posjetu.

	Zadovoljstvo	Preporuka	Lojalnost dolaska	Ponovna posjeta
<b>PROSJEK</b>	4.73	4.77	4.01	4.71
<b>Standardna devijacija</b>	.488	.423	1.161	.617
<b>Minimum</b>	4	4	1	3
<b>maksimum</b>	5	5	5	5

Tabela 2

Rezltati (*tabela 2*) pokazuju da su potrošači u najvećem procentu zadovljeni uslugom koju nudi ova optičarska radnja. Veliki dio njih je spreman da preporuči ovu radnju svojim poznanicima, takođe veliki dio ispitanika planira ponovo posjetiti ovu optiku.

## Testiranje hipoteza

**Hipoteza jedan (H1) glasi- Pol utiče na zadovoljstvo kvalitetom usluge i lojalnost pacijenata.**

Na osnovu analiza utvrđeno je da pol ne utiče na doživljaj kvaliteta i lojalnost. Ova hipoteza se odbacuje i ona nema uticaja.

**Hipoteza 2 (H2) glasi da starost utiče na doživljaj kvaliteta usluge i lojalnost.**

Analize takođe ukazuju da starost ne utiče na doživljaj kvaliteta i lojalnost. Ova hipoteza se odbacuje i nema uticaja.

**Hipoteza 3 (H3) glasi da zanimanje utiče na zadovoljstvo kvalitetom usluge i lojalnost pacijenata.**

Na osnovu dobijenih podataka može se zaključiti da zanimanje ne utiče na zadovoljstvo kvalitetom usluge i lojalnost potrošača, pa se ova hipoteza odbacuje.

**Hipoteza četiri (H4) glasi da stepen obrazovanja utiče na percepciju kvaliteta usluge i lojalnost potrošača.**

Na osnovu dobijenih rezultata vidimo da je raznovrsnot stepena obrazovanja ispitanika velika i da na osnovu dobijenih podataka možemo zaključiti da stepen obrazovanja ne utiče na zadovoljstvo kvalitetom usluge i lojalnost potrošača pa se ova hipoteza odbacuje.

**Hipoteza 5 (H5) tiče se učestalosti posjete.**

Na osnovu dobijenih rezultata vidimo da je posjećenost ove optičarske radnje raznovrsna, i na osnovu analize njihovih odgovora, zaključak je da učestalost posjete ne utiče na zadovoljstvo kvalitetom i lojalnost otrošača. Prema tome, ova hipoteza nije dokazana i ona se odbacuje.

**Hipoteza 6 (H6) govori o povezanosti lojalnosti sa kvalitetom usluge.**

Ova hipoteza predstavlja glavnu hipotezu ovog istraživanja. Na snovu dobijenih rezultata (tabela 7) možemo zaključiti da su ispitanici u velikoj mjeri zadovoljni onim što ova optičarska radnja nudi, da su spremni da preporuče ovu radnju dalje, i da veliki broj ispitanika planira ponovnu posjetu.

	Starost	Zadovoljstvo	Preporuka	Lojalnost dolaska
Starost	1			

<b>Zadovoljstvo</b>	,060	1		
<b>Preporuka</b>	-,029	<b>.586**</b>	1	
<b>Lojalnost dolaska</b>	-,058	,175	,213	1
<b>Ponovna posjeta</b>	,041	<b>.344**</b>	.523**	.613**

*Tabela 3*

## ZAKLJUČAK

Cilj ovog istraživačkog rada sprovedenog u optičarskoj radnji Provizion jeste dokazivanje kvalitete usluge i lojalnosti potrošača. Kvalitet usluge utiče na samu lojalnost potrošača. U ovom radu je ispitano koji faktori utiču na kvalitet usluge i da li još neki dodatni faktori utiču na lojalnost potrošača.

Definicija kvaliteta usluge ima jako puno i samim tim teško je izdvojiti jednu. Kvalitet usluge podložan je subjektivnom osjećaju potrošača.

Postoje brojni faktori koji utiču na kvalitet usluge i zadovoljstvo samog potrošača. Ti faktori su u uvoju anketa svrstani u grupe koje predstavljaju definiciju kvaliteta.

Prva grupa pitanja u anketi odnosi se na zaposlene, koliko su oni spremni da izađu u sustret potrošaču, njihov odnos prema potrošačima, da li prepoznaju želje i zahtjeve potrošača, da li je usluga brza. Zatim pitanja koja se odnose o samoj radnji, njenom izgledu, atmosferi. Zatim pitanja koja se odnose o ponudi optičkih pomagala, cijenama, odnosu cijene i kvaliteta.

Na osnovu hipoteza i odgovora ispitanih, jedna hipoteza je dokazana a četiri se odbacuju. Hipoteza koja je dokazana jeste da zadovoljstvo kvalitetom usluge je povezano sa lojalnošću pacijenata. Ostale hipoteze koje nisu dokazane i koje se odbacuju su da pol, starost, zanimanje i stepen obrazovanja utiče na zadovoljstvo kvalitetom i lojalnost potrošača.

## **LITERATURA**

- 1 .Preuzeto iz doktorske disertacije, Milan Ivkov, "Modeli upravljanja kvalitetom restoraterskih usluga", Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, deputat za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, 2014.
2. Đurđana Ozretić Došen, Vatroslav Škare, Tatjana Škare, " Mjerenje kvalitete usluge primarne zdravstvene zaštite SERVQUAL instrumentom", Revija za socijalnu politiku, br. 17, br. 1, Zagreb 2010.str. 32.
- 3.Milena Milićević, "Karakteristike neverbalne komunikacije u interakciji lekara i pacijenta", PONS Medicinski časopis, Beograd, 2018, str. 81.
- 4.Đ. Ozretić, V. Škare, T. Škare, op cit, str. 28.
- 5.Vanja Marović, "Strateška analiza poslovanja optike Anda", Završni rad, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2016. str. 7
6. Duško Jovanović, Nikola Milenković, Radovan Damjanović, "Ocenjivanje i predviđanje potreba potrošača", Pregledni rad, Oditor, Vol. III, Br. 01/2017, Beograd, 2017. str. 71.
- 7.Đ. Ozretić, V. Škare, T. Škare, op cit, str. 42
8. M. Ivkov, op cit, 20. str

## **BIOGRAFIJA**

Ivana Bjelica rođena je 27.10.2002. godine u Nevesinju, Bosna i Hercegovina. Pohađala osnovnu školu "Risto Proroković" u Nevesinju. 2017. godine upisuje Gimnaziju "Aleksa Šantić", opšti smjer. 2021. godine upisuje Prirodno-Matematički fakultet u Novom Sadu, departman za fiziku, smjer Optometrija. Jula 2024. godine položila je sve ispite predviđene planom i programom.

UNIVERZITET U NOVOM SADU  
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA

*Redni broj:*

**RBR**

*Identifikacioni broj:*

**IBR**

*Tip dokumentacije:*

**TD**

Monografska dokumentacija

**TZ**

*Tip zapisa:*

Tekstualni štampani materijal

**Vrsta rada:**

**VR**

Završni rad

*Autor:*

**AU**

Ivana Bjelica

*Mentor:*

**MN**

Prof. dr Tamara Jovanović

*Naslov rada:*

**NR**

Kvalitet usluge i lojalnost potrošača na primjeru optičarske radnje

Provizion

*Jezik publikacije:*

**JP**

srpski (latinica)

*Jezik izvoda:*

**JI**

srpski/engleski

*Zemlja publikovanja:*

**ZP**

Republika Srbija

*Uže geografsko područje:*

**UGP**

Vojvodina

*Godina:*

**GO**

2024

*Izdavač:*

**IZ**

Autorski reprint

*Mesto i adresa:*

**MA**

Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 4

*Fizički opis rada:*

**FO**

poglavlja 10/broj strana 15/ broj tabela 7/broj slika 2

*Naučna oblast:*

**NO**

Fizika

*Naučna disciplina:*

**ND**

Optometrija

*Predmetna odrednica/ ključne reči:*

**PO**

Optometrijski pregle, zadovoljstvo, lojalnost

**UDK**

*Čuva se:*

**ČU**

Biblioteka Departmana za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

*Važna napomena:*

**VN**

nema

*Izvod:*

**IZ**

U ovom radu istraženi su faktori koji utiču na zadovoljstvo korisnika.

Dokazano je da zadovoljstvo kvalitetom usluge je povezano sa lojalnošću pacijenta. Ono što nije dokazano jeeste da pol, starost, zanimanje, stepen obrazovanja utiču na zadovoljstvo korisnika.

*Datum prihvatanja teme od NN veća:*

**DP**

*Datum odbrane:*

**DO**

*Članovi komisije:*

**KO**

*Predsednik:*

Prof. Dr Željka Cvejić

*Član:*

Prof. dr Olivera Klisurić

*Član:*

Prof. dr Tamara Jovanović

UNIVERSITY OF NOVI SAD  
FACULTY OF SCIENCES

KEY WORDS DOCUMENTATION

*Accession number:*

**ANO**

*Identification number:*

**INO**

*Document type:*

**DT**

Monograph publication

**TR**

Textual printed material

*Type of record:*

**CC**

Final paper, Master Thesis

**AU**

Ivana Bjelica

*Mentor/comentor:*

**MN**

Prof. dr Tamara Jovanović

**TI**

Service quality and customer loyalty on the example of an optician's shop  
Provizion

*Language of text:*

**LT**

Serbian (Latin)

*Language of abstract:*

**LA**

English

*Country of publication:*

**CP**

Republic of Serbia

*Locality of publication:*

**LP**

Vojvodina

*Publication year:*

**PY**

2024

*Publisher:*

**PU**

Author's reprint

*Publication place:*

**PP**

Faculty of Sciences, Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 4

**PD**

chapters 10/pages 15/tables 7/pictures 2

*Scientific field:*

**SF**

Physics

*Scientific discipline:*

**SD**

Optometry

*Subject/ Key words:*

**SKW**

Optometry

**UC**

*Holding data:*

**HD**

Library of Department of Physics, Faculty of Sciences, Novi Sad

*Note:*

**N**

none

*Abstract:*

**AB**

In this paper,factors influencing user satisfaction were investigated. It has been proven that satisfaction with service quality is related to patient loyalty. What has not been proven is that gender, age, occupation, level of education affect user satisfaction.

*Accepted by the Scientific Board:*

**ASB**

*Defended on:*

**DE**

*Thesis defend board:*

**DB**

*President:*

Prof. dr Željka Cvejić

*Member:*

Prof. dr Olivera Klisurić

*Member:*

Prof. dr Tamara Jovanović

## Prilozi

### **ANKETA**

Dragi pacijenti,

Ovaj upitnik je formiran kao dio istraživanja studentkinje Prirodno-matematičkog fakulteta-Departman za fiziku (Novi Sad) Ivane Bjelice. Rezultati iztraživanja će biti korišćeni isključivo u istraživačke svrhe. Nadamo se da ćete nam pomoći i posvetiti nekoliko slobodnih trenutaka. Hvala!

1. Pol	2. Starost (upisati)	3. Zanimanje	4. Stepen obrazovanja
M      Ž		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Student</li><li>2. Zaposlen</li><li>3. Nezaposlen</li><li>4. penzioner</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a)osnovna škola</li><li>b)srednja škola</li><li>c)visa ili viska</li><li>d)magistarske/master studije</li><li>e)doktorske studije</li></ol>

**Koliko često posjćujete optičarske radnje?**(zaokruži jedan od ponuđenih odgovora)

- a) Do sad nisam nikad bio/la u optičarskoj radnji
- b. Manje od jednom godišnje
- c. Jednom godišnje
- d. Dva puta godišnje
- e. Više od dva puta godišnje

**Koju vrstu očnog pomagala trenutno koristite?**

- a. Naočare
- b. Kontaktna sočiva
- c. Oba naizmenično ali više naočare
- d. Oba naizmenično ali više sočiva

**Molimo vas da zaokružite zašto ste danas posetili optičarsku radnju:**

- a. Kupovina naočara za vid
- b. Kupovina naočara za sunce
- c. Kupovina kontaktnih sočiva
- d. Zbog pregleda očiju
- e. Nešto drugo, šta? \_\_\_\_\_

**Zaokruživanjem jednog od brojeva na skali ocena označite stepen Vašeg slaganja sa iznetim tvrdnjama:**

1 (uopšte se ne slažem), 2 (delimično se ne slažem), 3 (neodređeno), 4 (delimično se slažem), 5 (potpuno se slažem)

. Zadovoljan sam uslugom u ovoj optičarskoj radnji.	1	2	3	4	5
Preporučio/la bih ovu optičarsku radnju drugima.	1	2	3	4	5
Redovno dolazim u ovu optičarsku radnju.	1	2	3	4	5
Ponovo ću posetiti ovu optičarsku radnju	1	2	3	4	5

**Zaokruživanjem jednog od brojeva na skali ocena označite stepen Vašeg zadovoljstva pruženom uslugom u ovoj optičarskoj radnji: 1 (uopšte se neslažem), 2 (delimično se ne slažem), 3 (neodređeno), 4 (delimično se slažem), 5 (potpuno se slažem).**

Zaposleni su spremni da ispunе specijalne zahteve pacijenta.	1	2	3	4	5
Zaposleni su spremni da odgovore na pitanja pacijenta.	1	2	3	4	5
Zaposleni poznaju očekivanja i želje svojih pacijenata	1	2	3	4	5
Zaposleni su iskusni i dobro obučeni za svoj posao.	1	2	3	4	5
Zaposleni su izuzetno ljubazni	1	2	3	4	5
Zaposleni dobro poznaju ponudu u radnji	1	2	3	4	5
Zaposleni brzo otklanjaju propuste prilikom pružanja usluge.	1	2	3	4	5
Pacijenti se osećaju sigurno u radnji.	1	2	3	4	5
Zaposleni vrše tačan obračun pruženih usluga	1	2	3	4	5
Zaposleni su tačni i poštuju dogovorene termine	1	2	3	4	5
Usluga u radnji je brza	1	2	3	4	5
Radno vreme radnje je odgovarajuće	1	2	3	4	5
Zaposleni daju sve od sebe da pacijent bude zadovoljan.	1	2	3	4	5
Okolina radnje je atraktivno uređena	1	2	3	4	5
Radnja je prostrana	1	2	3	4	5
Radnja je atraktivno uređena	1	2	3	4	5
Cene očnih pomagala i drugih usluga su napisane jasno i čitko	1	2	3	4	5
Ponuda naočara sa dioptrijom je raznovrsna.	1	2	3	4	5
Ponuda naočara za sunce je raznovrsna	1	2	3	4	5
Ponuda kontaktnih sočiva je raznovrsna	1	2	3	4	5
Usluga u ovoj radnji je kvalitetna.	1	2	3	4	5
Naočare su raspoređene kvalitetno i pregledno po radnji.	1	2	3	4	5
Nameštaj i enterijer radnje su lepog dizajna	1	2	3	4	5
Radnja je čista.	1	2	3	4	5
Stolice su udobne	1	2	3	4	5
Dekoracija radnje je prikladna i atraktivna	1	2	3	4	5
Zaposleni su uredni i lepo odeveni.	1	2	3	4	5
Muzika u radnji je prijatna i adekvatna	1	2	3	4	5
Odnos cene i kvaliteta usluge u radnje je odgovarajući.	1	2	3	4	5
Lokacija radnje je odgovarajuća.	1	2	3	4	5
Atmosfera u radnji je prijatna	1	2	3	4	5
Osećam se prijatno u ovoj radnji.	1	2	3	4	5
Ova radnja ima prepoznatljiv imidž	1	2	3	4	5





# OPTOMETRIJSKI KARTON

Očeno zdravlje			<input type="checkbox"/> Biomikroskopija / Oftalmoskopija <input type="checkbox"/>		OS																																							
			-kapo, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora-																																									
Dodatni testovi																																												
			-sočivo-																																									
			-virus-																																									
			-disk/kupiranje-																																									
			-ivica diska-																																									
			-CD-																																									
			-uzvijanje krvnih sudova-																																									
			-A/V-																																									
Kolomi vid			-makula-																																									
			-periferija fundusa-																																									
	Prednji komorni ugao		levostr.		dolestr./dolestr. i																																							
	OD:	OS:		IOP instrument																																								
	TOD:	TOS:		metriq																																								
	Kolomi vid																																											
	Fuzione rezerve	horizontalne, daljina		horizontalne		<input type="checkbox"/> gradjaj <input type="checkbox"/> heterokoria																																						
		horizontalne, blizina																																										
vertikalne, daljina		vertikalne, daljina																																										
vertikalne, blizina																																												
				Metod gradjenja																																								
				0.00	( ) 1.00	( ) 2.00																																						
NADENI PROBLEMI						PLAN REŠAVANJA																																						
Krajnji Rx																																												
	<table border="1"> <tr> <td>daljina:</td> <td>OD</td> <td>Otg</td> <td>Ams</td> <td>prima</td> <td>base prima</td> <td>PD</td> <td colspan="2">Savet pacijent:</td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>+0.75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						daljina:	OD	Otg	Ams	prima	base prima	PD	Savet pacijent:		OS	+0.75								blizina:	OD								OS									<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
daljina:	OD	Otg	Ams	prima	base prima	PD	Savet pacijent:																																					
OS	+0.75																																											
blizina:	OD																																											
OS																																												
<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> foto <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja potpis supervizora:						materijal: sljepot: kontrola za: 1 god polips studenta - broj indeksa: <i>Hiljica Ivana 147/2</i>																																						
JMBG:	Ime, prezime:		UPO:		Materijal:																																							



## OPTOMETRIJSKI KARTON

Očino zdravje	<input type="checkbox"/> Biomikroskopija / Oftalmoskopija <input type="checkbox"/>  -kapo, konjunktiva, sklera, iris- -komica- -prednja očna komora-	OD <i>B.O.</i> OS <i>B.O.</i>																						
	 -sočivo-																							
	 -vitreus-																							
	 -disklupiranje- -vica disk-a- -G/D-																							
	 -iskršanje krvnih sudova- -AV- -makula- -defleksija fundusa- direktna / refleksna?																							
Dodatajni testovi	Prednji komorni ugao  OD: _____ OS: _____	IOP  Instrument: _____ TOD: _____ TOS: _____ mmHg mmHg	metrična meraonica																					
	Kolorni vid <i>B.O.</i>																							
Sumnjanje	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">početno</th> <th style="text-align: center;">rezultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalno, daljnja</td> <td style="text-align: center;">12/8/8</td> <td style="text-align: center;">8/14/2</td> </tr> <tr> <td>Fuzione rezerve</td> <td>horizontalno, blizina</td> <td style="text-align: center;">8/18/6</td> <td style="text-align: center;">16/12/2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">brzo goni, čisto čist</td> <td style="text-align: center;">brzo goni, slabo</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">verikalno, daljnja</td> <td style="text-align: center;">3/6/2</td> <td style="text-align: center;">3/5/2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">verikalno, blizina</td> <td style="text-align: center;">3/8/4</td> <td style="text-align: center;">3/5/2</td> </tr> </tbody> </table>			početno	rezultat	horizontalno, daljnja	12/8/8	8/14/2	Fuzione rezerve	horizontalno, blizina	8/18/6	16/12/2		brzo goni, čisto čist	brzo goni, slabo		verikalno, daljnja	3/6/2	3/5/2		verikalno, blizina	3/8/4	3/5/2	
	početno	rezultat																						
horizontalno, daljnja	12/8/8	8/14/2																						
Fuzione rezerve	horizontalno, blizina	8/18/6	16/12/2																					
	brzo goni, čisto čist	brzo goni, slabo																						
	verikalno, daljnja	3/6/2	3/5/2																					
	verikalno, blizina	3/8/4	3/5/2																					
Krajnji Rx	NABENI PROBLEMI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PLAN REŠAVANJA</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">nastavite</td> </tr> </table>		PLAN REŠAVANJA		nastavite																			
PLAN REŠAVANJA																								
nastavite																								
	Doplj. daljina: OD <b>+1,75</b> OS <b>+3,00</b>	Doplj. blizina: OD <b></b> OS <b></b>	Aksi <b>10</b> <b>160</b>	ARBRA bez primene <b></b>	PC <b>60</b>	savet pacijentu:																		
					<b>60</b>																			
					<b>60</b>																			
	<input type="checkbox"/> biločak <input type="checkbox"/> foto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ popis superkorice:		material: _____		stojivo:																			
					poljoprivrednik 1 broj indeksa:																			
					kontrola za: <b>1 god</b>																			
					Ivana Božić 1371																			




## OPTOMETRIJSKI KARTON

<p><b>Očno zdravstvo</b></p> <p>B.O      OS</p> <p>doktora / indikacije?      B.O</p>	<p>B.O      OS</p>																																																					
<p><b>Dodatni testovi</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Prednji komorni ugao OD:      OS:</td> <td>IOP TOD:      mmHg TOS:      mmHg</td> </tr> </table> <p>Kelomi vid.      B.O</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Fuzione rezerve</td> <td>horizontalna, daljnja</td> <td>positive</td> <td>negativne</td> <td rowspan="2">AC/A</td> <td rowspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> gradjeni      <input type="checkbox"/> heteroforia <math>1,5 \Delta</math></td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>8/25/14</td> <td>10/18/10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>vertikalna, daljnja</td> <td>13/12</td> <td>14/12</td> <td rowspan="2">Metod gradjenja</td> <td>0,00      (-) 1,00      (-) 2,00</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>4/5/12</td> <td>1/1/1</td> <td>0      3</td> </tr> </table> <p>čvorak skidati rezultat, npr. horizontalna, poslednja varijanta.</p>	Prednji komorni ugao OD:      OS:	IOP TOD:      mmHg TOS:      mmHg	Fuzione rezerve	horizontalna, daljnja	positive	negativne	AC/A	<input checked="" type="checkbox"/> gradjeni <input type="checkbox"/> heteroforia $1,5 \Delta$	horizontalna, blizina	8/25/14	10/18/10		vertikalna, daljnja	13/12	14/12	Metod gradjenja	0,00      (-) 1,00      (-) 2,00	vertikalna, blizina	4/5/12	1/1/1	0      3	<p><b>NADENI PROBLEMI</b></p> <p>PLAN REŠAVANJA</p> <p>nacare</p>																																
Prednji komorni ugao OD:      OS:	IOP TOD:      mmHg TOS:      mmHg																																																					
Fuzione rezerve	horizontalna, daljnja	positive	negativne	AC/A	<input checked="" type="checkbox"/> gradjeni <input type="checkbox"/> heteroforia $1,5 \Delta$																																																	
	horizontalna, blizina	8/25/14	10/18/10																																																			
	vertikalna, daljnja	13/12	14/12	Metod gradjenja	0,00      (-) 1,00      (-) 2,00																																																	
	vertikalna, blizina	4/5/12	1/1/1		0      3																																																	
<p><b>Krajnji Re</b></p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">daljina:</td> <td>Disp.</td> <td>Cycl.</td> <td>Axis</td> <td>Astrma</td> <td>base pozic.</td> <td>PO</td> <td>savet pacijentu:</td> </tr> <tr> <td>OD 40,50</td> <td>-0,25</td> <td>165</td> <td></td> <td></td> <td>65</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <input type="checkbox"/> biločak    <input type="checkbox"/> foto _____  <input type="checkbox"/> multifokal    <input type="checkbox"/> boja _____          počas superzora:          polje: _____       </td> <td>material:</td> <td>sklop:</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>potpis studenta i broj indeksa:</td> <td>Ivana Bielec 499/21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">         380      360      340      320      300      280      260      240      220      200      180      160      140      120      100      80      60      40      20      0       </td> <td>broj zr. mljesta</td> <td>100      80      60      40      20      0</td> </tr> </table>	daljina:	Disp.	Cycl.	Axis	Astrma	base pozic.	PO	savet pacijentu:	OD 40,50	-0,25	165			65		blizina:	OD							OS							<input type="checkbox"/> biločak <input type="checkbox"/> foto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ počas superzora: polje: _____						material:	sklop:							potpis studenta i broj indeksa:	Ivana Bielec 499/21	380      360      340      320      300      280      260      240      220      200      180      160      140      120      100      80      60      40      20      0						broj zr. mljesta	100      80      60      40      20      0
daljina:		Disp.	Cycl.	Axis	Astrma	base pozic.	PO	savet pacijentu:																																														
	OD 40,50	-0,25	165			65																																																
blizina:	OD																																																					
	OS																																																					
<input type="checkbox"/> biločak <input type="checkbox"/> foto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ počas superzora: polje: _____						material:	sklop:																																															
						potpis studenta i broj indeksa:	Ivana Bielec 499/21																																															
380      360      340      320      300      280      260      240      220      200      180      160      140      120      100      80      60      40      20      0						broj zr. mljesta	100      80      60      40      20      0																																															




## OPTOMETRIJSKI KARTON

<b>Generalne</b> Ime: <u>Nori Sadi</u> Prezime: <u></u> Datum rođenja: <u>24.3.2009</u> Pol: <u>M</u> Starost: <u>21</u> godina Životna sredina: <u>Srbija</u> Mesto: <u>Trebinje</u> Škola: <u>student</u> Redni broj: <u>1</u> Hobi: <u>teretana</u> <input checked="" type="checkbox"/> kontrolni pregled <input type="checkbox"/> priloženi na uvid raniji rezultati <input checked="" type="checkbox"/> kont. god. <u>e putu redovanje</u> <input type="checkbox"/> vozac <u>1 god.</u> <input type="checkbox"/> članice <u>1 god.</u> <input type="checkbox"/> dijabetes <u>komjutator 3-4 god.</u> <input type="checkbox"/> defekt kolomog v. sport: <u>teretana</u>																																									
<b>Anamneza</b> Istražujući Štetni (OKE) Povišeni OKE Istražujući Štetni (OKE) Povišeni OKE Istražujući Štetni (OKE)																																									
<b>Preliminarni testovi</b> <b>Fokometrija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">D</td> <td style="width: 50%;">R</td> </tr> <tr> <td>-3,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-3,00</td> <td></td> </tr> </table> <b>Bliška tačka konvergencije</b> <u>11cm</u>  <b>Motilitet</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">✓</td> <td style="width: 33%;">✓</td> <td style="width: 33%;">✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>*</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </table> <b>Vidno polje</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Stereopsija</b> <u>200</u>  <b>Objektivna refrakcija</b> <u>Stigmatometrija</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">D</td> <td style="width: 50%;">R</td> </tr> <tr> <td>-1,75</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>-3,00</td> <td>/</td> </tr> </table> <b>Autorefraktometrija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">D</td> <td style="width: 50%;">R</td> </tr> <tr> <td>-0,50</td> <td>-0,50</td> </tr> <tr> <td>-0,75</td> <td>-0,75</td> </tr> </table> <b>Subjektivna refrakcija</b> <u>Dijagnoza</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">D</td> <td style="width: 50%;">R</td> </tr> <tr> <td>-3,15 -0,25 20</td> <td>4,25</td> </tr> <tr> <td>-3,50 -0,50 170</td> <td>1,1</td> </tr> </table> <b>Mišićni balans</b> <input checked="" type="checkbox"/> Maddox cilinder <input type="checkbox"/> Fiksacioni disparitet  <b>Cover test:</b>  <b>Amplituda akom.</b> <u>Blizini</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">D:</td> <td style="width: 50%;">R:</td> </tr> <tr> <td>-0,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-0,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table> <b>Intermedijarna adiocija:</b> <u>+</u>  <b>Mišićni balans</b> <input checked="" type="checkbox"/> Maddox kružnik <input type="checkbox"/> Fiksacioni disparitet  <b>Cover test:</b> <u>-4</u>  <b>Stereopsija:</b>	D	R	-3,00		-3,00		✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓	D	R	-1,75	/	-3,00	/	D	R	-0,50	-0,50	-0,75	-0,75	D	R	-3,15 -0,25 20	4,25	-3,50 -0,50 170	1,1	D:	R:	-0,75		-0,50		0,00	
D	R																																								
-3,00																																									
-3,00																																									
✓	✓	✓																																							
✓	*	✓																																							
✓	✓	✓																																							
D	R																																								
-1,75	/																																								
-3,00	/																																								
D	R																																								
-0,50	-0,50																																								
-0,75	-0,75																																								
D	R																																								
-3,15 -0,25 20	4,25																																								
-3,50 -0,50 170	1,1																																								
D:	R:																																								
-0,75																																									
-0,50																																									
0,00																																									

Očno zdravje	OD	<input type="checkbox"/> Biomikroskopija / Oftalmoskopija <input type="checkbox"/> kapd, konjunktiva, sklera, ins- -komse- -prednja očna komora- 		OS
	B.O.			B.O.
Dodatajni testovi	Prednji komorni ugao	širina:	IOP	intenzitet:
	OD:	OS:	TOD:	mmHg
Kolomi vid	Fuzione rezerve	pozitivne negativne	AC/A	<input type="checkbox"/> gradjeni <input type="checkbox"/> heterofokalni
	horizontalna, daljnja -/-16/+10    8/+12/+6 horizontalna, blizina -/-12/+8    6/+10/+4 vertikalna, daljnja 4/+6/+2    2/+3/+1 vertikalna, blizna -/-5/+3    -/-5/+1	0,00 (-) 1,00 (+) 2,00	2A 2D	Metod gradjenje    -4    0
Sumiranje	NADENI PROBLEMI	PLAN REŠAVANJA		
	vrlo dobiti	nadežno		
Krajnji Rx	Dajn Dajl Axis prerna baza prerna PD daljnja: OD -3,25 -0,25 30    OS -3,50 -0,50 30 blizina: OD    OS  polje supervizora: <input type="checkbox"/> bilokal <input type="checkbox"/> kolo _____ materijat: _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja: _____ potpis studenta: Ivana Blatčić 49712 I brtj indeksa: 1,50 stavak pacijentu: 63 kontrola za: 1 god potpis studenta: Ivana Blatčić 49712 I brtj indeksa: 1,50 ZBOG:    Brz zr.    Krvak:    LBO: Moc:    Vektor:    Lopta: Moc:    Vektor:    Lopta:			



## OPTOMETRIJSKI KARTON

Očno zdravstvo	□ Biomikroskija / Oftalmoskopija □		OS																								
	<i>b.o.</i>																										
		-kapel, konjunktiva, sklera, iri- -koma- -srednja očna komora-	<i>b.o.</i>																								
																											
		-sočivo- -vitreus- -disklupiranje- -čica diška- -C/D-																									
																											
		-isklanjanje krvnih sudova- -AV- -makula- -perfekcija fundusa- -direkta/izognitiva?																									
Dodatajni testovi	Prednji komorni ugao OD: 	IOP mmHg TOD: TOE: 	izravnjena mjerljiva																								
Kolonični vid	<i>b.o.</i>																										
Fuzione rezerve	<table border="1"> <tr> <th></th> <th>pozitivno</th> <th>negativno</th> </tr> <tr> <td>horizontalne, daljnje</td> <td>-1/14/6</td> <td>-1/6/1</td> </tr> <tr> <td>horizontalne, bliznje</td> <td>-1/25/6</td> <td>4/8/2</td> </tr> <tr> <td>vertikalne, daljnje</td> <td>-1/2/1</td> <td>-1/2/1</td> </tr> <tr> <td>vertikalne, bliznje</td> <td>-1/3/1</td> <td>-1/3/1</td> </tr> </table> <p>rezultat pozitivne dijagonale: 100% dobiti rezultat</p>		pozitivno	negativno	horizontalne, daljnje	-1/14/6	-1/6/1	horizontalne, bliznje	-1/25/6	4/8/2	vertikalne, daljnje	-1/2/1	-1/2/1	vertikalne, bliznje	-1/3/1	-1/3/1	<p>AC/A</p> <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> gradijent</td> <td><input type="checkbox"/> heteroforia</td> </tr> <tr> <td><math display="block">\frac{AC - 10}{A} = \frac{-1/2 - (-1/2)}{1/2} = \frac{0}{1/2} = 0</math></td> <td><math display="block">\frac{A}{2D} = \frac{1/2}{2D} = \frac{1}{4D}</math></td> </tr> </table> <p>Metod projekcije</p> <table border="1"> <tr> <td>0.00</td> <td>(+1.00)<sup>2</sup></td> <td>+2.00</td> </tr> <tr> <td>1/4 exo</td> <td></td> <td>10 exo</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> gradijent	<input type="checkbox"/> heteroforia	$\frac{AC - 10}{A} = \frac{-1/2 - (-1/2)}{1/2} = \frac{0}{1/2} = 0$	$\frac{A}{2D} = \frac{1/2}{2D} = \frac{1}{4D}$	0.00	(+1.00) <sup>2</sup>	+2.00	1/4 exo		10 exo
	pozitivno	negativno																									
horizontalne, daljnje	-1/14/6	-1/6/1																									
horizontalne, bliznje	-1/25/6	4/8/2																									
vertikalne, daljnje	-1/2/1	-1/2/1																									
vertikalne, bliznje	-1/3/1	-1/3/1																									
<input checked="" type="checkbox"/> gradijent	<input type="checkbox"/> heteroforia																										
$\frac{AC - 10}{A} = \frac{-1/2 - (-1/2)}{1/2} = \frac{0}{1/2} = 0$	$\frac{A}{2D} = \frac{1/2}{2D} = \frac{1}{4D}$																										
0.00	(+1.00) <sup>2</sup>	+2.00																									
1/4 exo		10 exo																									
Sumiranje	NADENI PROBLEM:			PLAN REŠAVANJA																							
Kraljini Rx.	<i>hi peroratio</i>			TOD = 0.00																							
	Depth	Styg	Axe	primis	laza primis	PD	savet pacijentu:																				
daljnja:	OD <i>10.75</i>	-1.00	165																								
	OS <i>10.75</i>																										
bliznja:	OD																										
	OS																										
	<input type="checkbox"/> biloakal	<input type="checkbox"/> bilo		metamaj:																							
	<input type="checkbox"/> multibiloakal	<input type="checkbox"/> boja																									
	potpis																										
	supervizora:																										
							polje studenice i broj indeksa:																				
							<i>Ivana Bjelica 477 21</i>																				

# OPTOMETRIJSKI KARTON

Novi Sad

	<b>OPTOMETRIJSKI KARTON</b> <b>Novi Sad</b> <b>2012/2013.</b> <b>Student</b> <b>optičar</b> <b>Građanin</b> <b>teretane</b>																																																		
<b>Generalne</b> Ime: <b>6</b> Projekat: <b>21</b> Datum rođenja: <b>01.01.01</b> Pob. štetnosti: <b>00</b> Zanimanje: <b>student</b> <b>SIMPTOMI:</b> Izaberite sve koji vam se odgovaraju: - očjiva, slatke - očjiva, slabje - dupla slike - izobilna slike - neglo stobi vid - glavobolja - očni napar - bol u oku - fotofobija - sušenje - halji - statije vidi noću - vidi "muliš" - svetlobene mrunje - oko je nov i svrbi - amblofija - strabizam - višoka ametropija - glaukom - suvo oko <input checked="" type="checkbox"/> kontrolni pregled <input type="checkbox"/> priloženi na uvid raniji nalazi <input checked="" type="checkbox"/> kont. soč. <input checked="" type="checkbox"/> vozak 2-5 km <input type="checkbox"/> čitanje 1 km <input type="checkbox"/> kompjuter 3-4 km <input type="checkbox"/> defekt izolomog v. sport teretane	<b>Anamnesa</b> Iznad očiju (OZ) Iznad očiju (OR) Izvan očiju (ZS) Izvan očiju (ZD) Izvan očiju (ZC)																																																		
<b>Preliminarni testovi</b> <b>Eksterna inspekcija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">D:</td> <td style="width: 15%;">L:</td> <td style="width: 15%;">Am:</td> <td style="width: 15%;">Pars:</td> <td style="width: 15%;">Vid. m:</td> <td style="width: 15%;">Vid. d:</td> <td style="width: 15%;">Cover test:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">1,6</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table> <b>Fotokonvergencija</b> Bliska tačka konvergencije: <b>10cm</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Motilitet</td> <td style="width: 33%;">Funkcija pupile</td> <td style="width: 33%;">Autorefraktometrija</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓ ✓ ✓</td> <td style="text-align: center;">✓ ✓ ✓</td> <td style="text-align: center;">D: +0,50 -0,75 2,3 L: +0,50 -0,50 4,6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓ * ✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓ ✓ ✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Refrakcija i binokularni vid</b> <b>Objektivna refrakcija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">D:</td> <td style="width: 33%;">Sklerokopija</td> <td style="width: 33%;">Autorefraktometrija</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">+0,50</td> <td style="text-align: center;">1,1</td> <td style="text-align: center;">D: +0,50 -0,75 2,3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">L:</td> <td style="text-align: center;">1,6</td> <td style="text-align: center;">L: +0,50 -0,50 4,6</td> </tr> </table> <b>Subjektivna refrakcija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">D:</td> <td style="width: 33%;">Amplitude akom.</td> <td style="width: 33%;">Maddox kolo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">+0,50 -0,50 2,0 1,35</td> <td style="text-align: center;">B: 10 D</td> <td style="text-align: center;">B, 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">L:</td> <td style="text-align: center;">+0,50 / / 1,50</td> <td></td> </tr> </table> □ Snellen □ LogMAR □ E test Drugi testovi: <b>Cover test:</b> Amplitude akom.: <b>B: 10 D</b> D: <b>10 D</b> L: <b>10 D</b> Bina: <b>10 D</b> L: <b>10 D</b> Intermedijalna adocija: <b>10 D</b>  <b>Mišićni balans</b> <input checked="" type="checkbox"/> Maddox kolo <input type="checkbox"/> Fiksacioni disparitet  <b>Cover test:</b> <b>B, 0</b> <b>Mišićni balans</b> <input checked="" type="checkbox"/> Maddox kolo <input type="checkbox"/> Fiksacioni disparitet  <b>Cover test:</b> <b>B, 0</b> <b>Stereopsija:</b>	D:	L:	Am:	Pars:	Vid. m:	Vid. d:	Cover test:							1,6							✓	Motilitet	Funkcija pupile	Autorefraktometrija	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	D: +0,50 -0,75 2,3 L: +0,50 -0,50 4,6	✓ * ✓			✓ ✓ ✓			D:	Sklerokopija	Autorefraktometrija	+0,50	1,1	D: +0,50 -0,75 2,3	L:	1,6	L: +0,50 -0,50 4,6	D:	Amplitude akom.	Maddox kolo	+0,50 -0,50 2,0 1,35	B: 10 D	B, 0	L:	+0,50 / / 1,50	
D:	L:	Am:	Pars:	Vid. m:	Vid. d:	Cover test:																																													
						1,6																																													
						✓																																													
Motilitet	Funkcija pupile	Autorefraktometrija																																																	
✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	D: +0,50 -0,75 2,3 L: +0,50 -0,50 4,6																																																	
✓ * ✓																																																			
✓ ✓ ✓																																																			
D:	Sklerokopija	Autorefraktometrija																																																	
+0,50	1,1	D: +0,50 -0,75 2,3																																																	
L:	1,6	L: +0,50 -0,50 4,6																																																	
D:	Amplitude akom.	Maddox kolo																																																	
+0,50 -0,50 2,0 1,35	B: 10 D	B, 0																																																	
L:	+0,50 / / 1,50																																																		

Odnos zdravlja		<input type="checkbox"/> Biomikroskopija / Oftalmoskopija  -kapci, konjunktive, sklera, iris, -komasa- -prednja očna komora-		<input type="checkbox"/> [65]  -sočivo- -vitreas- -disk/upiranje- -macula- -C/D- -AV- -makula- -periferija fundusa- -distraza / retinotraza?																					
		<b>B.O.</b>		<b>B.O.</b>																					
Dodatajni testovi		Prednji komorni ugao: OD: OS: IOP: mlaznenje: Vrata: meninge: TOD: TOB: mmHg mmHg																							
Kolomi vidi		<b>B.O.</b>																							
Fuzione rezerve		<table border="1"> <tr> <td>horizontalna, daljnja</td> <td>početno</td> <td>napredno</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>12/16/10</td> <td>8/12/16</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljnja</td> <td>-/12/8</td> <td>6/10/14</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>4/6/2</td> <td>2/3/1</td> </tr> </table>		horizontalna, daljnja	početno	napredno	horizontalna, blizina	12/16/10	8/12/16	vertikalna, daljnja	-/12/8	6/10/14	vertikalna, blizina	4/6/2	2/3/1	AC/A: <input checked="" type="checkbox"/> gradjeni <input type="checkbox"/> heterotropija $= \frac{5,5}{D}$ <table border="1"> <tr> <td>Makod</td> <td>0,00</td> <td>(+1,00)</td> <td>(+2,00)</td> </tr> <tr> <td>gradjenja</td> <td>0</td> <td><math>\diagdown</math></td> <td><math>\diagup</math></td> </tr> </table>		Makod	0,00	(+1,00)	(+2,00)	gradjenja	0	$\diagdown$	$\diagup$
horizontalna, daljnja	početno	napredno																							
horizontalna, blizina	12/16/10	8/12/16																							
vertikalna, daljnja	-/12/8	6/10/14																							
vertikalna, blizina	4/6/2	2/3/1																							
Makod	0,00	(+1,00)	(+2,00)																						
gradjenja	0	$\diagdown$	$\diagup$																						
Sumiranje		NADENI PROBLEMI		PLAN REŠAVANJA																					
		Totični hiperop		rečnik																					
Krajnji Rx		Daljnja: OD: +0,50 -0,50 20 OS: +0,50		savet pacijentu: (6) biljna: OD: _____ OS: _____ materijal: algor: kontrola za: 1 god potpis supervizora: polje studenta i broj indeksa: Ivana Bjelica IP: 01																					
				JMBG: _____ Smj. adr: _____ LBO: _____																					






## OPTOMETRIJSKI KARTON





# OPTOMETRIJSKI KARTON

<b>Generalija</b> Številka: <b>8</b> Datum pregleda: <b>2022. 4. 14.</b> Pregled: <b>8</b> Vek: <b>18</b> Žensko: <b>/</b> Ime: <b>Novi Sad</b>  <b>Anamneza</b> Življenje: <b>student</b> Radno: <b>/</b> Bolesnični: <b>/</b> <input type="checkbox"/> doljna, slabje <input type="checkbox"/> glavobolja <input type="checkbox"/> halji <input type="checkbox"/> ambliopija <input type="checkbox"/> AMD <input type="checkbox"/> kont. soč. <input type="checkbox"/> blizina, slabje <input type="checkbox"/> očni napetosti <input type="checkbox"/> slabje vidi noču <input type="checkbox"/> strabizam <input type="checkbox"/> katarakta <input checked="" type="checkbox"/> vozak / včn <input type="checkbox"/> dupla slika <input type="checkbox"/> bol u očju <input type="checkbox"/> vidi "malo" <input type="checkbox"/> visoka ametropija <input type="checkbox"/> hipertenzija <b>članje 2-3 včn</b> <input type="checkbox"/> izbitčena slika <input type="checkbox"/> fotofobija <input type="checkbox"/> svetlosne muge <input type="checkbox"/> glaukoma <input type="checkbox"/> dijabetes <input type="checkbox"/> konzumirao 3-4 včn <input type="checkbox"/> neglo stari vid <input type="checkbox"/> sušenje <input type="checkbox"/> oči je suvo i svrbi <input type="checkbox"/> suvo oko <input type="checkbox"/> defekt kočnog v. sport: <b>/</b> SMRTNO: <b>/</b>  Životni: <b>/</b> Bolesnični: <b>/</b> Izbolj: <b>/</b> Životni: <b>/</b> Bolesnični: <b>/</b> Izbolj: <b>/</b>  <b>Preliminarni testovi</b> <b>Eksterna inspekcija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Fotometrija</b>  </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Cover test</b>  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">         Desno: <b>D:</b>          Levo: <b>L:</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">         Desno: <b>D:</b> <b>1,25</b> / <b>1,25</b> <b>B.0</b>          Levo: <b>L:</b> <b>1,25</b> / <b>1,25</b> <b>B.0</b> </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Bliska tačka konvergencije</b>  <b>100cm</b> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Motilitet</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> ✓          ✓          ✓       </td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> ✓          *         ✓       </td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> ✓          ✓          ✓       </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Vidno polje</b> <b>B.0</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Funkcija D-papilo</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> ✓          ✓          ✓       </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> ✓          ✓          ✓       </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Stereopsija</b> <b>50%</b> </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Objektivna refrakcija</b> <b>Sklopnik/poj</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>+0,25</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,25</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>110</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Monokularni vid:</b> <b>PD</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>+0,25</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,25</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>110</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>62</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>110</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>60</b> </td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Autorefraktometrija</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>-0,50</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,50</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>140</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>62</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>-0,50</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,50</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>140</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>60</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>140</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>62</b> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Subjektivna refrakcija</b> <b>0,00 -0,25</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>+0,50</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,25</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>150</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>61</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>+0,50</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,25</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>140</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>60</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>150</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>62</b> </td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Mišićni balans</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Maddox cilinder   <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzitet    <b>J10X0</b> </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Amplituda akom.</b> <b>8D</b>   <b>Stabilno:</b> <b>+</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>8D</b> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>8D</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>3D</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>3D</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Bin:</b> <b>3D</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>3D</b> </td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Mišićni balans</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Maddox kolo   <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzitet    <b>+1/3 ESO</b> </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Cover test:</b> <b>+</b>  <b>Intermedijarna adiocija:</b> <b>+</b> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Cover test:</b> <b>+</b>  <b>Stereopsija:</b> <b>+</b> </td> </tr> </table>	<b>Fotometrija</b> 	<b>Cover test</b> 	Desno: <b>D:</b> Levo: <b>L:</b>	Desno: <b>D:</b> <b>1,25</b> / <b>1,25</b> <b>B.0</b> Levo: <b>L:</b> <b>1,25</b> / <b>1,25</b> <b>B.0</b>	<b>Bliska tačka konvergencije</b> <b>100cm</b>	<b>Motilitet</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> ✓          ✓          ✓       </td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> ✓          *         ✓       </td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> ✓          ✓          ✓       </td> </tr> </table>	<b>D:</b> ✓ ✓ ✓	<b>L:</b> ✓ *         ✓	<b>D:</b> ✓ ✓ ✓	<b>Vidno polje</b> <b>B.0</b>	<b>Funkcija D-papilo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> ✓          ✓          ✓       </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> ✓          ✓          ✓       </td> </tr> </table>	<b>D:</b> ✓ ✓ ✓	<b>L:</b> ✓ ✓ ✓	<b>Stereopsija</b> <b>50%</b>		<b>Objektivna refrakcija</b> <b>Sklopnik/poj</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>+0,25</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,25</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>110</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Monokularni vid:</b> <b>PD</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>+0,25</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,25</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>110</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>62</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>110</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>60</b> </td> </tr> </table>	<b>D:</b> <b>+0,25</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,25</b>	<b>Axes:</b> <b>110</b>	<b>Monokularni vid:</b> <b>PD</b>	<b>D:</b> <b>+0,25</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,25</b>	<b>Axes:</b> <b>110</b>	<b>PD:</b> <b>62</b>	<b>L:</b> <b>/</b>	<b>Levo:</b> <b>/</b>	<b>Axes:</b> <b>110</b>	<b>PD:</b> <b>60</b>	<b>Autorefraktometrija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>-0,50</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,50</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>140</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>62</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>-0,50</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,50</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>140</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>60</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>140</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>62</b> </td> </tr> </table>	<b>D:</b> <b>-0,50</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,50</b>	<b>Axes:</b> <b>140</b>	<b>PD:</b> <b>62</b>	<b>D:</b> <b>-0,50</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,50</b>	<b>Axes:</b> <b>140</b>	<b>PD:</b> <b>60</b>	<b>L:</b> <b>/</b>	<b>Levo:</b> <b>/</b>	<b>Axes:</b> <b>140</b>	<b>PD:</b> <b>62</b>	<b>Subjektivna refrakcija</b> <b>0,00 -0,25</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>+0,50</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,25</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>150</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>61</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>+0,50</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,25</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>140</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>60</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>150</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>62</b> </td> </tr> </table>	<b>D:</b> <b>+0,50</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,25</b>	<b>Axes:</b> <b>150</b>	<b>PD:</b> <b>61</b>	<b>D:</b> <b>+0,50</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,25</b>	<b>Axes:</b> <b>140</b>	<b>PD:</b> <b>60</b>	<b>L:</b> <b>/</b>	<b>Levo:</b> <b>/</b>	<b>Axes:</b> <b>150</b>	<b>PD:</b> <b>62</b>	<b>Mišićni balans</b> <input checked="" type="checkbox"/> Maddox cilinder <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzitet  <b>J10X0</b>	<b>Amplituda akom.</b> <b>8D</b> <b>Stabilno:</b> <b>+</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>8D</b> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>8D</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>3D</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>3D</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Bin:</b> <b>3D</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>3D</b> </td> </tr> </table>	<b>D:</b> <b>8D</b>	<b>D:</b> <b>8D</b>	<b>L:</b> <b>3D</b>	<b>L:</b> <b>3D</b>	<b>Bin:</b> <b>3D</b>	<b>L:</b> <b>3D</b>	<b>Mišićni balans</b> <input checked="" type="checkbox"/> Maddox kolo <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzitet  <b>+1/3 ESO</b>	<b>Cover test:</b> <b>+</b> <b>Intermedijarna adiocija:</b> <b>+</b>	<b>Cover test:</b> <b>+</b> <b>Stereopsija:</b> <b>+</b>
<b>Fotometrija</b> 	<b>Cover test</b> 																																																																
Desno: <b>D:</b> Levo: <b>L:</b>	Desno: <b>D:</b> <b>1,25</b> / <b>1,25</b> <b>B.0</b> Levo: <b>L:</b> <b>1,25</b> / <b>1,25</b> <b>B.0</b>																																																																
<b>Bliska tačka konvergencije</b> <b>100cm</b>	<b>Motilitet</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> ✓          ✓          ✓       </td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> ✓          *         ✓       </td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> ✓          ✓          ✓       </td> </tr> </table>	<b>D:</b> ✓ ✓ ✓	<b>L:</b> ✓ *         ✓	<b>D:</b> ✓ ✓ ✓																																																													
<b>D:</b> ✓ ✓ ✓	<b>L:</b> ✓ *         ✓	<b>D:</b> ✓ ✓ ✓																																																															
<b>Vidno polje</b> <b>B.0</b>	<b>Funkcija D-papilo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> ✓          ✓          ✓       </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> ✓          ✓          ✓       </td> </tr> </table>	<b>D:</b> ✓ ✓ ✓	<b>L:</b> ✓ ✓ ✓																																																														
<b>D:</b> ✓ ✓ ✓	<b>L:</b> ✓ ✓ ✓																																																																
<b>Stereopsija</b> <b>50%</b>																																																																	
<b>Objektivna refrakcija</b> <b>Sklopnik/poj</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>+0,25</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,25</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>110</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Monokularni vid:</b> <b>PD</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>+0,25</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,25</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>110</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>62</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>110</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>60</b> </td> </tr> </table>	<b>D:</b> <b>+0,25</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,25</b>	<b>Axes:</b> <b>110</b>	<b>Monokularni vid:</b> <b>PD</b>	<b>D:</b> <b>+0,25</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,25</b>	<b>Axes:</b> <b>110</b>	<b>PD:</b> <b>62</b>	<b>L:</b> <b>/</b>	<b>Levo:</b> <b>/</b>	<b>Axes:</b> <b>110</b>	<b>PD:</b> <b>60</b>	<b>Autorefraktometrija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>-0,50</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,50</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>140</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>62</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>-0,50</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,50</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>140</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>60</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>140</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>62</b> </td> </tr> </table>	<b>D:</b> <b>-0,50</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,50</b>	<b>Axes:</b> <b>140</b>	<b>PD:</b> <b>62</b>	<b>D:</b> <b>-0,50</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,50</b>	<b>Axes:</b> <b>140</b>	<b>PD:</b> <b>60</b>	<b>L:</b> <b>/</b>	<b>Levo:</b> <b>/</b>	<b>Axes:</b> <b>140</b>	<b>PD:</b> <b>62</b>																																								
<b>D:</b> <b>+0,25</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,25</b>	<b>Axes:</b> <b>110</b>	<b>Monokularni vid:</b> <b>PD</b>																																																														
<b>D:</b> <b>+0,25</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,25</b>	<b>Axes:</b> <b>110</b>	<b>PD:</b> <b>62</b>																																																														
<b>L:</b> <b>/</b>	<b>Levo:</b> <b>/</b>	<b>Axes:</b> <b>110</b>	<b>PD:</b> <b>60</b>																																																														
<b>D:</b> <b>-0,50</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,50</b>	<b>Axes:</b> <b>140</b>	<b>PD:</b> <b>62</b>																																																														
<b>D:</b> <b>-0,50</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,50</b>	<b>Axes:</b> <b>140</b>	<b>PD:</b> <b>60</b>																																																														
<b>L:</b> <b>/</b>	<b>Levo:</b> <b>/</b>	<b>Axes:</b> <b>140</b>	<b>PD:</b> <b>62</b>																																																														
<b>Subjektivna refrakcija</b> <b>0,00 -0,25</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>+0,50</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,25</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>150</b> </td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>61</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>+0,50</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>-0,25</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>140</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>60</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Levo:</b> <b>/</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Axes:</b> <b>150</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PD:</b> <b>62</b> </td> </tr> </table>	<b>D:</b> <b>+0,50</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,25</b>	<b>Axes:</b> <b>150</b>	<b>PD:</b> <b>61</b>	<b>D:</b> <b>+0,50</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,25</b>	<b>Axes:</b> <b>140</b>	<b>PD:</b> <b>60</b>	<b>L:</b> <b>/</b>	<b>Levo:</b> <b>/</b>	<b>Axes:</b> <b>150</b>	<b>PD:</b> <b>62</b>	<b>Mišićni balans</b> <input checked="" type="checkbox"/> Maddox cilinder <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzitet  <b>J10X0</b>																																																				
<b>D:</b> <b>+0,50</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,25</b>	<b>Axes:</b> <b>150</b>	<b>PD:</b> <b>61</b>																																																														
<b>D:</b> <b>+0,50</b>	<b>Levo:</b> <b>-0,25</b>	<b>Axes:</b> <b>140</b>	<b>PD:</b> <b>60</b>																																																														
<b>L:</b> <b>/</b>	<b>Levo:</b> <b>/</b>	<b>Axes:</b> <b>150</b>	<b>PD:</b> <b>62</b>																																																														
<b>Amplituda akom.</b> <b>8D</b> <b>Stabilno:</b> <b>+</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>8D</b> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> <b>D:</b> <b>8D</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>3D</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>3D</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Bin:</b> <b>3D</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>L:</b> <b>3D</b> </td> </tr> </table>	<b>D:</b> <b>8D</b>	<b>D:</b> <b>8D</b>	<b>L:</b> <b>3D</b>	<b>L:</b> <b>3D</b>	<b>Bin:</b> <b>3D</b>	<b>L:</b> <b>3D</b>	<b>Mišićni balans</b> <input checked="" type="checkbox"/> Maddox kolo <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzitet  <b>+1/3 ESO</b>																																																										
<b>D:</b> <b>8D</b>	<b>D:</b> <b>8D</b>																																																																
<b>L:</b> <b>3D</b>	<b>L:</b> <b>3D</b>																																																																
<b>Bin:</b> <b>3D</b>	<b>L:</b> <b>3D</b>																																																																
<b>Cover test:</b> <b>+</b> <b>Intermedijarna adiocija:</b> <b>+</b>	<b>Cover test:</b> <b>+</b> <b>Stereopsija:</b> <b>+</b>																																																																

Očno zdravlje	<p style="text-align: center;">□ Biomikroskopija / Oftalmoskopija □</p>  <p><i>B.O.</i></p>  <p><i>B.O.</i></p>  <p><i>X</i>                            <i>X</i></p>																						
Dodatni testovi	<p>Prednji komorni ugao: levička: <i>levega / levičke?</i></p> <p>OD: OS: IOP: mmHg      mmHg      mmHg</p> <p>TOD: TOS: mmHg      mmHg</p> <p>Kotomi vid: <i>B.O.</i></p>																						
Sumiranje	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Fuzione rezerve</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">           horizontal, daljina: <u>12/15/18</u>      <u>14/12/10</u>            horizontal, blizina: <u>10/0/6</u>      <u>16/14/12</u>  <small>levo oko, desno oko</small>            vertikalne, daljina: <u>4/6/3</u>      <u>3/8/8</u>            vertikalne, blizina: <u>2/6/3</u>      <u>2/6/3</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: right;"> <small>rezultati rezervi, npr. divergentne, horizontale, zavorne.</small> </td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: -10px;"><u>AC/A</u>      <input type="checkbox"/> gradijent      <input type="checkbox"/> heteroforia  <math display="block">\frac{15-13}{2} = 1\frac{1}{2}</math></p> <p style="text-align: right; margin-top: -10px;">Metod gradijenta      <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>0,00</td><td>( ) 1,00</td><td>( ) 2,00</td></tr><tr><td>+150</td><td>+150</td><td>+150</td></tr></table></p>		Fuzione rezerve	horizontal, daljina: <u>12/15/18</u> <u>14/12/10</u> horizontal, blizina: <u>10/0/6</u> <u>16/14/12</u> <small>levo oko, desno oko</small> vertikalne, daljina: <u>4/6/3</u> <u>3/8/8</u> vertikalne, blizina: <u>2/6/3</u> <u>2/6/3</u>	<small>rezultati rezervi, npr. divergentne, horizontale, zavorne.</small>		0,00	( ) 1,00	( ) 2,00	+150	+150	+150											
Fuzione rezerve	horizontal, daljina: <u>12/15/18</u> <u>14/12/10</u> horizontal, blizina: <u>10/0/6</u> <u>16/14/12</u> <small>levo oko, desno oko</small> vertikalne, daljina: <u>4/6/3</u> <u>3/8/8</u> vertikalne, blizina: <u>2/6/3</u> <u>2/6/3</u>																						
<small>rezultati rezervi, npr. divergentne, horizontale, zavorne.</small>																							
0,00	( ) 1,00	( ) 2,00																					
+150	+150	+150																					
Krajinji Rx	<p>NADENI PROBLEMI</p> <p><i>bilateralni hiperope</i></p> <p>PLAN REŠAVANJA</p> <p><i>nadzore</i></p>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">daljina:</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">OD: <u>+0,50</u> -0,25</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Aks: <u>150</u></td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">pričina: <u></u></td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">čita primje: <u></u></td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">PO: <u>62</u></td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">savet pacijentu: <u></u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">blizina:</td> <td style="padding: 5px;">OD: <u>-1,00</u> -0,25</td> <td style="padding: 5px;">Aks: <u>140</u></td> <td style="padding: 5px;">pričina: <u></u></td> <td style="padding: 5px;">čita primje: <u></u></td> <td style="padding: 5px;">PO: <u></u></td> <td style="padding: 5px;">kontrola za: <u>1 god</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> bilokal    <input type="checkbox"/> foto _____  <input type="checkbox"/> multifokal    <input type="checkbox"/> boja _____            potpis supervisora: _____         </td> <td colspan="4" style="padding: 5px; text-align: right;">           potpis studenta i broj indeksa: <u>Ivana Bjelica 103721</u> </td> </tr> </table>			daljina:	OD: <u>+0,50</u> -0,25	Aks: <u>150</u>	pričina: <u></u>	čita primje: <u></u>	PO: <u>62</u>	savet pacijentu: <u></u>	blizina:	OD: <u>-1,00</u> -0,25	Aks: <u>140</u>	pričina: <u></u>	čita primje: <u></u>	PO: <u></u>	kontrola za: <u>1 god</u>	<input type="checkbox"/> bilokal <input type="checkbox"/> foto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ potpis supervisora: _____			potpis studenta i broj indeksa: <u>Ivana Bjelica 103721</u>			
daljina:	OD: <u>+0,50</u> -0,25	Aks: <u>150</u>	pričina: <u></u>	čita primje: <u></u>	PO: <u>62</u>	savet pacijentu: <u></u>																	
blizina:	OD: <u>-1,00</u> -0,25	Aks: <u>140</u>	pričina: <u></u>	čita primje: <u></u>	PO: <u></u>	kontrola za: <u>1 god</u>																	
<input type="checkbox"/> bilokal <input type="checkbox"/> foto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ potpis supervisora: _____			potpis studenta i broj indeksa: <u>Ivana Bjelica 103721</u>																				
AMG        broj anam.      LBO        zarađen																							

## OPTOMETRIJSKI KARTON



**OPTOMETRIJSKI KARTON**

*Novi Sad*

<b>Generacije</b> Ime: Š. <span style="float: right;">Prezime: J. S.</span> Starost: 21 <span style="float: right;">Spol: Ž.</span> Mesto: Belgrade <span style="float: right;">Država: Srbija</span> Študent <span style="float: right;">Student</span>  <b>Anamneza</b> Šimptomi: <input checked="" type="checkbox"/> bojne, slatje <input type="checkbox"/> plavoborja <input type="checkbox"/> halji <input type="checkbox"/> amblyopija <input type="checkbox"/> AMD <input checked="" type="checkbox"/> kontrolni pregled <input type="checkbox"/> krpna, slatje <input type="checkbox"/> očni napet <input type="checkbox"/> slabje vid noći <input type="checkbox"/> strabizam <input type="checkbox"/> katarakta <input type="checkbox"/> prikazani na uvid ranj način <input type="checkbox"/> očka sika <input type="checkbox"/> bol u oku <input type="checkbox"/> vid "mulfice" <input type="checkbox"/> visoka empatropija <input type="checkbox"/> hipertenzija <input type="checkbox"/> kont. soč. <input type="checkbox"/> izobilna sika <input type="checkbox"/> kroftalija <input type="checkbox"/> svitločne muške <input type="checkbox"/> gleskom <input type="checkbox"/> dijabetes <input type="checkbox"/> voda <input type="checkbox"/> negativni stani vie <input type="checkbox"/> sušenje <input type="checkbox"/> tako je slavo i svrba <input type="checkbox"/> suvo oko <input type="checkbox"/> kompjuter <input type="checkbox"/> držanje  <b>Šimptomi:</b> Šimptomi: / Šimptomi: /  <b>Preliminarni testovi</b> <b>Eksterna inspekcija</b> Prikupljanje: D: <span style="float: right;">Cover test</span> Prikupljanje: L: <span style="float: right;">Cover test</span>  Bliška tačka konvergencije: <span style="float: right;">12cm</span> Verifikacija: ✓  <b>Motilitet</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>*</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </table> Funkcija D: <span style="float: right;">+1,00</span> pupile: <span style="float: right;">-0,75</span>  Vidno polje: <span style="float: right;">B.O</span> <input type="checkbox"/> konfrontacija Stereopsija: <span style="float: right;">40°</span>  <b>Objektivna refrakcija: Sklinskoptija</b> D: -0,75 <span style="float: right;">FD</span> <span style="float: right;">Autorefraktometrija</span> L: -0,75 <span style="float: right;">-0,25 -0,25</span>  <b>Subjektivna refrakcija: Optima</b> D: -1,00 -0,25 <span style="float: right;">+1,00</span> <span style="float: right;">+1,25 -0,25 +1,00</span> L: -1,75 -0,50 <span style="float: right;">1,1</span> <span style="float: right;">-1,25 -0,25 +0,50</span>  <input type="checkbox"/> Snellen <input type="checkbox"/> LogMAR <input type="checkbox"/> E test <input type="checkbox"/> Drugi testovi: <span style="float: right;">Mikinski boljane</span>  <b>Refrakcija i binokularni vid</b>  <b>Amplitudu akom.: Bližina</b> D: $11cm = 3D$ <span style="float: right;">Maddox klin: <span style="float: right;">Mikinski boljane</span></span> L: $10cm = 10D$ Bin: $12cm = 8D$ L: <span style="float: right;">Fiksacioni disperzija</span>  Intermediarna udaljenost: <span style="float: right;">3DS</span>  <b>Cover test:</b> <span style="float: right;">Maddox klin: <span style="float: right;">Fiksacioni disperzija</span></span>	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓							
✓	*	✓							
✓	✓	✓							

Okno zdravje	<p><b>B.O.</b></p> <p>Blomikroskopijski / Oftalmoskopski testovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kapelj, konjunktiva, sklera, intraokularni komora -prednja očna komora-</li> <li>-stičivo-</li> <li>-vitreus-</li> <li>-disk/kupiranje-</li> <li>-riva diskata-</li> <li>-CD-</li> <li>-uvlaženje krvnih sudova-</li> <li>-AV-</li> <li>-makula-</li> <li>-periferija fundusa-</li> </ul>																																
Dodatajni testovi!	<p>Prednji komorni ugao: levička: OS: IOP: instrument: vreme mera</p> <p>OD: TOD: TOS: maličig maličig</p> <p>Kolomički vid: <b>B.O.</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Fuzione rezerve</th> <th colspan="2">početno</th> <th colspan="2">ispitivanje</th> </tr> <tr> <th>horizontalna, daljnja</th> <th>12/16/18</th> <th>horizontalna, blizina</th> <th>14/14/10</th> </tr> <tr> <th>vertikalna, daljnja</th> <td>10/8/16</td> <td>vertikalna, blizina</td> <td>16/14/12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Svaka gleda desnu desnu</td> <td colspan="2">Svaka gleda desnu blizinu</td> </tr> <tr> <th>vertikalna, daljnja</th> <td>4/6/3</td> <td>vertikalna, blizina</td> <td>3/8/4</td> </tr> <tr> <th>vertikalna, blizina</th> <td>2/6/3</td> <td>vertikalna, daljnja</td> <td>1/5/2</td> </tr> </table> <p>metod: dalečinski testovi, npr. keratometrija, kornealna sešljivost.</p> <p><b>AC/A:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gradijent <input type="checkbox"/> heteroforia  <math>\frac{3-0}{2} = \frac{3}{2} = 1,5 \Delta/D</math></p> <p>Metod: gradijent  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>0,00</td> <td>(+1,00)</td> <td>(-2,00)</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>350</td> <td></td> </tr> </table> </p>		Fuzione rezerve	početno		ispitivanje		horizontalna, daljnja	12/16/18	horizontalna, blizina	14/14/10	vertikalna, daljnja	10/8/16	vertikalna, blizina	16/14/12	Svaka gleda desnu desnu		Svaka gleda desnu blizinu		vertikalna, daljnja	4/6/3	vertikalna, blizina	3/8/4	vertikalna, blizina	2/6/3	vertikalna, daljnja	1/5/2	0,00	(+1,00)	(-2,00)	0	350	
Fuzione rezerve	početno			ispitivanje																													
	horizontalna, daljnja	12/16/18	horizontalna, blizina	14/14/10																													
vertikalna, daljnja	10/8/16	vertikalna, blizina	16/14/12																														
Svaka gleda desnu desnu		Svaka gleda desnu blizinu																															
vertikalna, daljnja	4/6/3	vertikalna, blizina	3/8/4																														
vertikalna, blizina	2/6/3	vertikalna, daljnja	1/5/2																														
0,00	(+1,00)	(-2,00)																															
0	350																																
Sumiranje	<p>NADENI PROBLEMI</p> <p>maličig</p> <p>PLAN REŠAVANJA</p> <p>vidocanje</p>																																
Krajnji RX	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Daljnja</td> <td>Daljnja</td> <td>Abs.</td> <td>prima</td> <td>lata prizme</td> <td>PD</td> </tr> <tr> <td>daljnja: OD</td> <td>-1,00</td> <td>-0,25</td> <td>140</td> <td></td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>daljnja: OS</td> <td>-1,75</td> <td>-0,50</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina: OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina: OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>saveti pacijentu:</p> <p>kontrola za: <u>1. god.</u></p> <p>polje za studenta i broj indeksa: <u>Ivana Babić 12/14</u></p> <p>checkboxes for lens types:  <input type="checkbox"/> biločak <input type="checkbox"/> foto _____  <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> tepla _____  <input type="checkbox"/> polja superzona: _____</p> <p>IMBO: _____ JMBG: _____ Ime pacijenta: _____      Izvršio: _____ Izvršio: _____ IZP: _____      Mjeri: _____ Mjeri: _____</p>		Daljnja	Daljnja	Abs.	prima	lata prizme	PD	daljnja: OD	-1,00	-0,25	140		64	daljnja: OS	-1,75	-0,50	50			blizina: OD						blizina: OS						
Daljnja	Daljnja	Abs.	prima	lata prizme	PD																												
daljnja: OD	-1,00	-0,25	140		64																												
daljnja: OS	-1,75	-0,50	50																														
blizina: OD																																	
blizina: OS																																	



## OPTOMETRIJSKI KARTON

Očno zdravje																																						
	B.O.	B.O.																																				
Dodatajni testovi																																						
	Prednji komorni ugao ležnik:	IOP instrument: vremena mera:																																				
OD: OS:	TOD: TOS: mmHg mmHg																																					
Kolomni vid	B.O.																																					
Fuzione rezerve	<table border="1"> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td>14/16/12</td> <td>12/84/18</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>2/10/10</td> <td>10/12/16</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>-14/13</td> <td>-15/13</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>-15/12</td> <td>-12/11</td> </tr> </table> <small>bez dozata lasek, npr. heterometrijske kompenzacije rednjih.</small>	horizontalna, daljina	14/16/12	12/84/18	horizontalna, blizina	2/10/10	10/12/16	vertikalna, daljina	-14/13	-15/13	vertikalna, blizina	-15/12	-12/11	AC/A <input checked="" type="checkbox"/> gradijent <input type="checkbox"/> heterometrija $1,5 \frac{\Delta}{D}$ Metodi gradijenta <table border="1"> <tr> <td>0,00</td> <td>(+)1,00</td> <td>(-)2,00</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>200</td> </tr> </table>	0,00	(+)1,00	(-)2,00	100	200																			
horizontalna, daljina	14/16/12	12/84/18																																				
horizontalna, blizina	2/10/10	10/12/16																																				
vertikalna, daljina	-14/13	-15/13																																				
vertikalna, blizina	-15/12	-12/11																																				
0,00	(+)1,00	(-)2,00																																				
100	200																																					
Sumiranje	<b>NADENI PROBLEMI</b> Identni hyperop		<b>PLAN REŠAVANJA</b> Viadac																																			
Krajni Rx	<table border="1"> <tr> <td>Deph</td> <td>Degl</td> <td>Axa</td> <td>ptome</td> <td>lasci ptome</td> <td>PD</td> <td>savet pacijentu:</td> </tr> <tr> <td>daljina: OD</td> <td>+0,75</td> <td>-0,75</td> <td>180</td> <td></td> <td>G2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina: OS</td> <td>+1,00</td> <td>-0,50</td> <td>180</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p> <input type="checkbox"/> lešnik    <input type="checkbox"/> leto  <input type="checkbox"/> multilešnik    <input type="checkbox"/> boja          popas          kugulice       </p> <p>         materijal:      pogon:       </p> <p>         potpis studenta: I broj indeksa: Irena Bjelica 49744       </p>		Deph	Degl	Axa	ptome	lasci ptome	PD	savet pacijentu:	daljina: OD	+0,75	-0,75	180		G2		blizina: OS	+1,00	-0,50	180																		kontrola za: 1 god
Deph	Degl	Axa	ptome	lasci ptome	PD	savet pacijentu:																																
daljina: OD	+0,75	-0,75	180		G2																																	
blizina: OS	+1,00	-0,50	180																																			
	ABB	bez ak korone	LIO																																			



# OPTOMETRIJSKI KARTON

Novi Sad

<b>Generalije</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>čvorilni</td> <td>članak projekta</td> <td>čvorilni</td> <td>članak</td> <td>čvorilni</td> <td>članak</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>3.3. Log</td> <td>21</td> <td>2</td> <td>čvorilni</td> <td>članak</td> </tr> <tr> <td>čvorilni</td> <td>članak</td> <td>čvorilni</td> <td>članak</td> <td>čvorilni</td> <td>članak</td> </tr> </table>	čvorilni	članak projekta	čvorilni	članak	čvorilni	članak	11	3.3. Log	21	2	čvorilni	članak	čvorilni	članak	čvorilni	članak	čvorilni	članak	<p>ime: <u> </u> prezime: <u> </u> adresa: <u> </u></p> <p>čvorilni: <u> </u> članak: <u> </u> god. stolice: <u> </u> polazni broj: <u> </u> odzeti: <u> </u> status: <u> </u> inozemstvo: <u> </u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> kontrolni pregled <input type="checkbox"/> priređeni na uvid ranijih rezultata</p> <p><u>čvorilni student</u> nad krov: <u> </u> točki: <u> </u></p> <p><input type="checkbox"/> doljna, slatje <input type="checkbox"/> glavobolja <input type="checkbox"/> halji <input type="checkbox"/> amblopija <input type="checkbox"/> AMD <input type="checkbox"/> kont. soč. <u> </u>  <input type="checkbox"/> blizina, slatje <input type="checkbox"/> očni napet <input type="checkbox"/> slabije vidi noću <input type="checkbox"/> stablizam <input type="checkbox"/> katarakta <input type="checkbox"/> vocič <u> </u>  <input type="checkbox"/> dupla slike <input type="checkbox"/> bol u oču <input type="checkbox"/> vidi "mušice" <input type="checkbox"/> visoka ametropija <input type="checkbox"/> hipertenzija <input type="checkbox"/> stanje <u>2-3 god.</u>  <input type="checkbox"/> izobiljena slika <input type="checkbox"/> fotofobija <input type="checkbox"/> svilene munje <input type="checkbox"/> glaukom <input type="checkbox"/> dijabetes <input type="checkbox"/> kompjuter <u>4 god.</u>  <input type="checkbox"/> negativni slati vid <input type="checkbox"/> suzzenie <input type="checkbox"/> oko je suvo i svitki <input type="checkbox"/> suvo oko <input type="checkbox"/> dalekot kolorom x sport: <u> </u></p> <p><b>SIMPTOMI</b></p> <p>bol u oči: <u> </u> / bolesnost: <u> </u> / Povećana: <u> </u> / očne: <u> </u> / očne: <u> </u> / očne: <u> </u> / očne: <u> </u> /</p> <p><b>Anamneza</b></p> <p>lečenje: <u> </u> / boljstvo: <u> </u> / Povećana: <u> </u> / očne: <u> </u> / očne: <u> </u> / očne: <u> </u> / očne: <u> </u> /</p> <p><b>Preliminarni testovi</b></p> <p><b>Eksterna inspekcija</b></p> <p>Fokomotorika:   Vizus bez korekcije: </p> <p><b>Bliža tačka konvergencije</b> <u>10cm</u></p> <p>Motilitet:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>čvorilni</td> <td>članak</td> <td>čvorilni</td> <td>članak</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>*</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </table> <p>Vidno polje: <u>B.O.</u> <input type="checkbox"/> konfrontacija Stereopepsi: <u>50°</u></p> <p><b>Objektivna refrakcija</b> Sklopokopija: </p> <p>PD: <u>62</u> <b>Autorefraktometrija</b> PD: <u>-1100 - 0,50 160</u> M: <u>60</u> L: <u>-1150 - 0,75 21</u></p> <p><b>Subjektivna refrakcija</b> Distančna: </p> <p>Mišićni balans: <input type="checkbox"/> Maddox cilinder <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija B.O.</p> <p>Cover test: <input type="checkbox"/> Snellen <input type="checkbox"/> LogMAR <input type="checkbox"/> E test <input type="checkbox"/> Drugi testovi:</p> <p><b>Amplituda akom.:</b> <u>Elizitna:</u> </p> <p>Intermedijalna akom.: </p> <p>Cover test: <input type="checkbox"/> Maddox kiflo <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija B.O.</p>	čvorilni	članak	čvorilni	članak	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓		✓	
čvorilni	članak projekta	čvorilni	članak	čvorilni	članak																														
11	3.3. Log	21	2	čvorilni	članak																														
čvorilni	članak	čvorilni	članak	čvorilni	članak																														
čvorilni	članak	čvorilni	članak																																
✓	✓	✓	✓																																
✓	*	✓	✓																																
✓		✓																																	

<b>Očno zdravje</b>	<p><b>B.O.</b>      <input type="checkbox"/> Biomikroskopija / Oftalmoskopija      <b>B.D.</b>      <input type="checkbox"/></p> <p>-kapci, konjunktiva, sklera, iris -komena- -prednja očna komora-</p> <p>-sočivo-</p> <p>-vitreus-</p> <p>-disklupiranje-</p> <p>-macula-</p> <p>-C/D-</p> <p>-okitjanje krvnih sudova-</p> <p>-AV-</p> <p>-macula-</p> <p>-periferija fundusa-</p>																												
<b>Dodatni testovi</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Prednji komorni ugao</td> <td style="width: 50%;">Akomata / Endotela?</td> </tr> <tr> <td>OD:</td> <td>IOP</td> </tr> <tr> <td>OS:</td> <td>Prilagodljivost:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>mmHg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>mmHg</td> </tr> </table> <p>Kolorni vid <b>B.O.</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           Fuzione rezerve         </td> <td style="width: 50%; text-align: right;">           AC/A         </td> </tr> <tr> <td>horizontalne, daljnje</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>horizontalne, blizme</td> <td style="text-align: right;">16/14/10</td> </tr> <tr> <td>vertikalne, daljne</td> <td style="text-align: right;">12/10/0</td> </tr> <tr> <td>vertikalne, blizme</td> <td style="text-align: right;">18/16/12</td> </tr> <tr> <td>Spina gnez, disto/akro</td> <td style="text-align: right;">Spina gnez, disto/akro</td> </tr> <tr> <td>vertikala, blizna</td> <td style="text-align: right;">2/1/0</td> </tr> <tr> <td>vertikala, daljna</td> <td style="text-align: right;">2/1/0</td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">(spina gnez, disto/akro = spina gnez, disto/akro)</p>	Prednji komorni ugao	Akomata / Endotela?	OD:	IOP	OS:	Prilagodljivost:		mmHg		mmHg	Fuzione rezerve	AC/A	horizontalne, daljnje	0,00	horizontalne, blizme	16/14/10	vertikalne, daljne	12/10/0	vertikalne, blizme	18/16/12	Spina gnez, disto/akro	Spina gnez, disto/akro	vertikala, blizna	2/1/0	vertikala, daljna	2/1/0		
Prednji komorni ugao	Akomata / Endotela?																												
OD:	IOP																												
OS:	Prilagodljivost:																												
	mmHg																												
	mmHg																												
Fuzione rezerve	AC/A																												
horizontalne, daljnje	0,00																												
horizontalne, blizme	16/14/10																												
vertikalne, daljne	12/10/0																												
vertikalne, blizme	18/16/12																												
Spina gnez, disto/akro	Spina gnez, disto/akro																												
vertikala, blizna	2/1/0																												
vertikala, daljna	2/1/0																												
<b>Sumiranje</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">NADENI PROBLEMI</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">PLAN REŠAVANJA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">latentni hiperop</td> <td colspan="3">nacrtanje</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	NADENI PROBLEMI				PLAN REŠAVANJA			latentni hiperop				nacrtanje																
NADENI PROBLEMI				PLAN REŠAVANJA																									
latentni hiperop				nacrtanje																									
<b>Krajnji Rx</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           daljina:            OD +1,25 -0,50 165            OS +1,25 -0,75 26         </td> <td style="width: 50%; text-align: right;">           po            62            savet pacijentu:         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           blizina:            OD            OS         </td> <td style="text-align: right;">           materijal:            staklo            kontrola za: <u>1. god</u> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> bifokal   <input type="checkbox"/> istor  <input type="checkbox"/> multifokal   <input type="checkbox"/> boja            polpis supervizora:         </td> <td style="text-align: right;">           polpis studenta            i brigadeka: <u>Ivana Bjelica Vrtača</u> </td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">AMOZ        Isp. za:      LBO        OSV. regat:</p>	daljina: OD +1,25 -0,50 165 OS +1,25 -0,75 26	po 62 savet pacijentu:	blizina: OD OS	materijal: staklo kontrola za: <u>1. god</u>	<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> istor <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja polpis supervizora:	polpis studenta i brigadeka: <u>Ivana Bjelica Vrtača</u>																						
daljina: OD +1,25 -0,50 165 OS +1,25 -0,75 26	po 62 savet pacijentu:																												
blizina: OD OS	materijal: staklo kontrola za: <u>1. god</u>																												
<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> istor <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja polpis supervizora:	polpis studenta i brigadeka: <u>Ivana Bjelica Vrtača</u>																												



## OPTOMETRIJSKI KARTON

<b>Generalije</b> Ime: <u>Novi Sad</u> Prezime: <u>Srbija</u> Voznik: <u>12</u> Datum: <u>23.7.2006</u> God. starenja: <u>10</u> Pol: <u>Z</u>  <b>Aranžmanaza</b> Životni stil: - Jutro (06): - Početno (08): - Sredina dneva (12): - Izlazak (16): - Noć (20):  <b>Simptomi:</b> Istražujući simptomi: - Bolesnost u očima: - Bolesnost u glavi: - Bolesnost u vratu: - Bolesnost u leđima: - Bolesnost u rukama: - Bolesnost u nogama: - Bolesnost u želuču: - Bolesnost u sluzi: - Bolesnost u žučnim cijevima: - Bolesnost u žučnim šupljicama: - Bolesnost u žučnim žlijezdom: - Bolesnost u žučnim žlijezdom: - Bolesnost u žučnim žlijezdom:  <b>Preliminarni testovi</b> <b>Fokometrija</b> D: L:  <b>Eksterna inspekcija</b> Distančni optički centar: <u>10cm</u>   Dalični: <u>+</u>   Blizinski: <u>-</u>   Veritkovna udalj.  <b>Bliška tačka konvergencije</b> : <u>10cm</u>  <b>Motilitet</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td><td>*</td><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>  <b>Objektivna refrakcija</b> : <b>Skoposkopus</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>D: <u>Plan</u></td><td><u>+</u></td><td><u>-</u></td><td><u>+</u></td><td><u>-</u></td><td><u>+</u></td><td><u>-</u></td><td><u>+</u></td></tr><tr><td>L: <u>+0,25</u></td><td><u>-</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></table> <b>Autorefraktometrija</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>D: <u>10,75 -0,50 /70</u></td><td><u>+</u></td><td><u>-</u></td><td><u>+</u></td><td><u>-</u></td><td><u>+</u></td><td><u>-</u></td><td><u>+</u></td></tr><tr><td>L: <u>+1,00 -0,25 /70</u></td><td><u>-</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></table> <b>Refrakcija i binokularni vid</b> <b>Subjektivna refrakcija</b> : <b>Daljnica</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>D: <u>+0,75 -0,25 /75</u></td><td><u>1,0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L: <u>+1,00</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1,25</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></table> <b>Milicijni balans</b> : <input checked="" type="checkbox"/> Maddox cilinder <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija <u>2Δ hip</u> <u>2Δ exo</u>  <input type="checkbox"/> Snellen <input type="checkbox"/> LogMAR <input type="checkbox"/> E test <input type="checkbox"/> Drugi testovi:  <b>Amplituda akom.</b> : <u>8-10</u> D: <u>3D</u> D: <u></u> L: <u>10D</u> L: <u></u> Bin: <u>5D</u> Bin: <u></u>  <b>Cover test:</b> <u>2E50</u>  <b>Intermedijalno adiozi:</b>  <b>Milicijni balans</b> : <input checked="" type="checkbox"/> Maddox triko <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija  <b>Cover test:</b> <u>Gleopejza</u>	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓	D: <u>Plan</u>	<u>+</u>	<u>-</u>	<u>+</u>	<u>-</u>	<u>+</u>	<u>-</u>	<u>+</u>	L: <u>+0,25</u>	<u>-</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	D: <u>10,75 -0,50 /70</u>	<u>+</u>	<u>-</u>	<u>+</u>	<u>-</u>	<u>+</u>	<u>-</u>	<u>+</u>	L: <u>+1,00 -0,25 /70</u>	<u>-</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	D: <u>+0,75 -0,25 /75</u>	<u>1,0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L: <u>+1,00</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1,25</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
✓	✓	✓																																																							
✓	*	✓																																																							
✓	✓	✓																																																							
D: <u>Plan</u>	<u>+</u>	<u>-</u>	<u>+</u>	<u>-</u>	<u>+</u>	<u>-</u>	<u>+</u>																																																		
L: <u>+0,25</u>	<u>-</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																		
D: <u>10,75 -0,50 /70</u>	<u>+</u>	<u>-</u>	<u>+</u>	<u>-</u>	<u>+</u>	<u>-</u>	<u>+</u>																																																		
L: <u>+1,00 -0,25 /70</u>	<u>-</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																		
D: <u>+0,75 -0,25 /75</u>	<u>1,0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																		
L: <u>+1,00</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1,25</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																		

Očno zdravje	OD	<input type="checkbox"/> Biomikroskopija / Oftalmoskopija <input type="checkbox"/>	OS	
	B.O.	-kaplji, konjunktiva, sklera, iris- -komesi- -prednja očna komora-	B.O.	
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao	lateralni OD: OS:	IOP Intravent. TOO: TOS: mmHg mmHg	
	Kolorni vid	B.O.		
Fuzione rezerve	horizontalna, daljina horizontalna, blizina verticalna, daljina verticalna, blizina	10/14/12 20/22/22 -1/20/2 -A4/10 -1/6/3 4/6/3 5/10/6 4/6/3	AC/A 1,5 Δ D	<input checked="" type="checkbox"/> stradijen <input type="checkbox"/> heteroforia
	Mehan. grednjena	0,00 (-1,00 (-2,00 250 ✓ 1250		
Sumiranje	NADENI PROBLEMI		PLAN REŠAVANJA	
	latentni hiperag		hačure	
Krajnji Rx	Dph. Dyl. Ast. prma. last. pilone. PD	savet pacijentu: 64 kontrola za: 1 god popis studenta i broj indeksa: Ivana Bjelica 14710		
	daljina: OD +0,75 -0,25 175 OS +1,00 / /			
	blizina: OD OS			
	<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> fiks. _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja. _____ polje: supervisora: _____	mekanizam sklopni		
	JUBG: _____	trozak. trožbeni: _____	LBO: _____	sezor mag. _____



# OPTOMETRIJSKI KARTON

<b>Gležnarije</b> Adresat: <input type="text"/> Štampano: <input type="text"/> 13. <input type="text"/> 11.10.1999. <input type="checkbox"/> Z. <input type="checkbox"/> P. <input type="checkbox"/> P. Država: <input type="text"/> Srbija Mesto: <input type="text"/> Novi Sad Ulica: <input type="text"/>	<b>Anamneza</b> Životni stoljeća: <input type="text"/> Životni doba: <input type="text"/>	<b>Simptomi</b> Životni stoljeća: <input type="checkbox"/> dolina, slabije <input type="checkbox"/> glavobolja <input type="checkbox"/> halji <input type="checkbox"/> kontaktni pregled <input type="checkbox"/> blizina, slabije <input type="checkbox"/> očni napor <input type="checkbox"/> slabije vid u noći <input type="checkbox"/> pričvršćeni na vidi ranijih natali <input type="checkbox"/> duple slike <input type="checkbox"/> bol u oču <input type="checkbox"/> vidi "mušice" <input type="checkbox"/> strabizam <input type="checkbox"/> katarakta <input type="checkbox"/> kontaktne leće <input type="checkbox"/> težiščana slika <input type="checkbox"/> fotofobija <input type="checkbox"/> svilovite mrunje <input type="checkbox"/> strabizam <input type="checkbox"/> hipertenzija <input type="checkbox"/> vodač <input type="checkbox"/> vodač <input type="checkbox"/> maglo slabje vid <input type="checkbox"/> sušenje <input type="checkbox"/> oči je suve i svete <input type="checkbox"/> suvo oko <input type="checkbox"/> dijabetes <input type="checkbox"/> kompjuter <input type="checkbox"/> vodač <b>Smotra</b> Životni stoljeća: <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> kontaktni pregled <input type="checkbox"/> kont. roč. <input type="checkbox"/> vodač Životni doba: <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> pričvršćeni na vidi ranijih natali <input type="checkbox"/> vodač Životni doba: <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> kontaktne leće <input type="checkbox"/> vodač Životni doba: <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> kompjuter <input type="checkbox"/> vodač Životni doba: <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> defekt kojemog v. sport: <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
<b>Preliminarni testovi</b> <b>Eksterna inspekcija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Doty</th> <th>Ams</th> <th>metra</th> <th>metra</th> <th>metra</th> <th>Cover test</th> </tr> <tr> <td>Fotokonverzija</td> <td>D: -2,00</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L: -1,50</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motilitet</td> <td>D:</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>L:</td> <td>/</td> <td>*</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </table> <p>Bliska tačka konvergencije: <input type="text"/> 8 cm.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Doty</th> <th>Ams</th> <th>metra</th> <th>metra</th> <th>metra</th> <th>Cover test</th> </tr> <tr> <td>Funkcija D. pupile</td> <td>D:</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>L:</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vidno polje</td> <td colspan="6">B.O.</td> <td><input type="checkbox"/> konfrontacija</td> </tr> <tr> <td>Stereopsija</td> <td colspan="6">B.O.</td> <td></td> </tr> </table> <b>Objektivna refrakcija</b> <b>Sklopokompenzacija</b> <b>Autorefraktometrija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Doty</th> <th>Ams</th> <th>metra</th> <th>metra</th> <th>metra</th> <th>PD</th> <th>Dan</th> <th>Doty</th> <th>Ams</th> <th>metra</th> <th>metra</th> <th>metra</th> <th>PD</th> </tr> <tr> <td>D:</td> <td>-2,50</td> <td>/</td> <td>1,0</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>60</td> <td>-2,50</td> <td>/</td> <td>1,0</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>L:</td> <td>-2,50</td> <td>/</td> <td>1,1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>52</td> <td>-2,50</td> <td>/</td> <td>1,3</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>52</td> </tr> </table> <b>Refrakcija i binokularni vid</b> <b>Subjektivna refrakcija</b> <b>Mišićni balans</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Doty</th> <th>Ams</th> <th>metra</th> <th>metra</th> <th>metra</th> <th>metra</th> <th>Maddox cikl</th> <th>Maddox kruž.</th> </tr> <tr> <td>D:</td> <td>-2,50</td> <td>-0,25</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L:</td> <td>-2,00</td> <td>-0,25</td> <td>3,5</td> <td>4,1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td></td> <td>1A/50</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Snellen <input type="checkbox"/> LogMAR <input type="checkbox"/> E test <input type="checkbox"/> Drugi testovi: <input type="checkbox"/> Cover test: <input type="checkbox"/> Mišićni balans: <input type="checkbox"/> Maddox kruž.</p> <b>Amplituda akomo.</b> <b>Binocular</b> <b>Intermedijarna adiocija:</b> <b>Cover test:</b> <b>Mišićni balans:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D: <input type="text"/> 833D</td> <td>D: <input type="text"/></td> <td>metra</td> <td>metra</td> <td>Maddox kruž.</td> </tr> <tr> <td>L: <input type="text"/> 900D</td> <td>L: <input type="text"/></td> <td>/</td> <td>/</td> <td>X Maddox kruž.</td> </tr> <tr> <td>Bin: <input type="text"/> 100D</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Maddox kruž. <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija: <input type="checkbox"/> 2050</p>				Dan	Doty	Ams	metra	metra	metra	Cover test	Fotokonverzija	D: -2,00	/	/	/	/	/	✓		L: -1,50	/	/	/	/	/		Motilitet	D:	/	/	/	/	/			L:	/	*	/	/	/				/	/	/	/	/			Dan	Doty	Ams	metra	metra	metra	Cover test	Funkcija D. pupile	D:	/	/	/	/	/			L:	/	/	/	/	/		Vidno polje	B.O.						<input type="checkbox"/> konfrontacija	Stereopsija	B.O.								Dan	Doty	Ams	metra	metra	metra	PD	Dan	Doty	Ams	metra	metra	metra	PD	D:	-2,50	/	1,0	/	/	/	60	-2,50	/	1,0	/	/	/	60	L:	-2,50	/	1,1	/	/	/	52	-2,50	/	1,3	/	/	/	52		Dan	Doty	Ams	metra	metra	metra	metra	Maddox cikl	Maddox kruž.	D:	-2,50	-0,25	1,0	1,0	/	/	/	X		L:	-2,00	-0,25	3,5	4,1	/	/	/		1A/50	D: <input type="text"/> 833D	D: <input type="text"/>	metra	metra	Maddox kruž.	L: <input type="text"/> 900D	L: <input type="text"/>	/	/	X Maddox kruž.	Bin: <input type="text"/> 100D				
	Dan	Doty	Ams	metra	metra	metra	Cover test																																																																																																																																																																													
Fotokonverzija	D: -2,00	/	/	/	/	/	✓																																																																																																																																																																													
	L: -1,50	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																														
Motilitet	D:	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																														
	L:	/	*	/	/	/																																																																																																																																																																														
		/	/	/	/	/																																																																																																																																																																														
	Dan	Doty	Ams	metra	metra	metra	Cover test																																																																																																																																																																													
Funkcija D. pupile	D:	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																														
	L:	/	/	/	/	/																																																																																																																																																																														
Vidno polje	B.O.						<input type="checkbox"/> konfrontacija																																																																																																																																																																													
Stereopsija	B.O.																																																																																																																																																																																			
	Dan	Doty	Ams	metra	metra	metra	PD	Dan	Doty	Ams	metra	metra	metra	PD																																																																																																																																																																						
D:	-2,50	/	1,0	/	/	/	60	-2,50	/	1,0	/	/	/	60																																																																																																																																																																						
L:	-2,50	/	1,1	/	/	/	52	-2,50	/	1,3	/	/	/	52																																																																																																																																																																						
	Dan	Doty	Ams	metra	metra	metra	metra	Maddox cikl	Maddox kruž.																																																																																																																																																																											
D:	-2,50	-0,25	1,0	1,0	/	/	/	X																																																																																																																																																																												
L:	-2,00	-0,25	3,5	4,1	/	/	/		1A/50																																																																																																																																																																											
D: <input type="text"/> 833D	D: <input type="text"/>	metra	metra	Maddox kruž.																																																																																																																																																																																
L: <input type="text"/> 900D	L: <input type="text"/>	/	/	X Maddox kruž.																																																																																																																																																																																
Bin: <input type="text"/> 100D																																																																																																																																																																																				

<p>Očno zdravje</p>	<div style="text-align: center;"> <p>(D) <input type="checkbox"/> Biomikroskopija / Oftalmoskopija <input type="checkbox"/></p> <p>(S) <input type="checkbox"/></p> <p>-uvešanje krvnih sudova-AV-</p> <p>B.O. B.O.</p> </div>												
<p>Dodatni testovi</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Prednji komorni ugao: blizina OD: _____ OS: _____</td> <td style="padding: 5px;">IOP: instrument: vremo izmerje: _____ TOG: TOS: metriq: mmhg</td> </tr> </table> <p>Koloni vid: B.O.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Fuzione rezerve</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">AC/A <input checked="" type="checkbox"/> gradjeni <input type="checkbox"/> heteroforia <math>\frac{3}{0}</math></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">horizontalna, daljina: 14/18/4 10/15/6</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">Metod gradjeni 0,00 (-)1,00 (-)2,00 prag 2ew 6es</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">horizontalna, blizina: -128/12 16/15/10</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">vertikalna, daljina: -14/12 3/5/3</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">vertikalna, blizina: 6/8/3 5/8/4</td> <td></td> </tr> </table> <p><small>rezultati: horizontalna, vrg: heteroforia, kompenzacija uspostavljena.</small></p>	Prednji komorni ugao: blizina OD: _____ OS: _____	IOP: instrument: vremo izmerje: _____ TOG: TOS: metriq: mmhg	Fuzione rezerve	AC/A <input checked="" type="checkbox"/> gradjeni <input type="checkbox"/> heteroforia $\frac{3}{0}$	horizontalna, daljina: 14/18/4 10/15/6	Metod gradjeni 0,00 (-)1,00 (-)2,00 prag 2ew 6es	horizontalna, blizina: -128/12 16/15/10		vertikalna, daljina: -14/12 3/5/3		vertikalna, blizina: 6/8/3 5/8/4	
Prednji komorni ugao: blizina OD: _____ OS: _____	IOP: instrument: vremo izmerje: _____ TOG: TOS: metriq: mmhg												
Fuzione rezerve	AC/A <input checked="" type="checkbox"/> gradjeni <input type="checkbox"/> heteroforia $\frac{3}{0}$												
horizontalna, daljina: 14/18/4 10/15/6	Metod gradjeni 0,00 (-)1,00 (-)2,00 prag 2ew 6es												
horizontalna, blizina: -128/12 16/15/10													
vertikalna, daljina: -14/12 3/5/3													
vertikalna, blizina: 6/8/3 5/8/4													
<p>Sumiranje</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">NADENI PROBLEM:</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">PLAN REŠAVANJA:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">myopia</td> <td style="padding: 5px;">najbolje</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> </table>	NADENI PROBLEM:	PLAN REŠAVANJA:	myopia	najbolje								
NADENI PROBLEM:	PLAN REŠAVANJA:												
myopia	najbolje												
<p>Kraćnji Rx:</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">daljina: OD: -2,50 -0,25 110 OS: -2,00 -0,25 35</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">PO: 60 savet pacijentu:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">blizina: OD: _____ OS: _____</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">sklopi:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> foto _____  <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____            potpis supervisora: _____         </td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">kontrola za: 1god</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">potpis studenta: I.vanja Bielica foz/21</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">potpis redatelja: _____</td> </tr> </table> <p>JMBG: _____ Ime i prezime: _____ LEO: _____</p> <p>Ime i prezime: _____</p>	daljina: OD: -2,50 -0,25 110 OS: -2,00 -0,25 35	PO: 60 savet pacijentu:	blizina: OD: _____ OS: _____	sklopi:	<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> foto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ potpis supervisora: _____	kontrola za: 1god	potpis studenta: I.vanja Bielica foz/21	potpis redatelja: _____				
daljina: OD: -2,50 -0,25 110 OS: -2,00 -0,25 35	PO: 60 savet pacijentu:												
blizina: OD: _____ OS: _____	sklopi:												
<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> foto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ potpis supervisora: _____	kontrola za: 1god												
potpis studenta: I.vanja Bielica foz/21	potpis redatelja: _____												



# OPTOMETRIJSKI KARTON

<b>Genezalije</b> karton br. <b>14</b>   datum izdaje <b>20.11.1989</b> projekt br. <b>14</b>   red. broj <b>2</b> god. izdaje <b>PD</b>   mjesec izdaje <b>novembar</b> god. provjere <b>PD</b>   mjesec provjere <b>decembar</b>	<b>Pravne</b> mjesto: <b>Srbija</b> država: <b>Novi Sad</b> kontakt: <b>telefon: 021-1234567</b>	<b>Poznati bolesti:</b> bolesti u očima: <b>student</b>   red. broj: <b>1</b> bolesti u ostalim organima: <b>čitanje čitaju</b> <input checked="" type="checkbox"/> kontrolni pregled <input type="checkbox"/> prilagođeni na uvid ranjeni način <input type="checkbox"/> kont. sol. <b>X</b> <input type="checkbox"/> AMD <input type="checkbox"/> strabizam <input type="checkbox"/> katarakta <input type="checkbox"/> vozač <b>X</b> <input type="checkbox"/> hipermetropija <input type="checkbox"/> glaukom <input type="checkbox"/> dijabetes <input type="checkbox"/> kompjuter <b>5</b> v/d <input type="checkbox"/> defekt kolonog v. sport: <b>tenis</b>
<b>Anamneza</b> bolesti u očima: <b>/</b> bolesti u ostalim organima: <b>Baba katarakta</b> posljednje lečenje: <b>lečenje u očima</b> posljednji rezultat: <b>pozitivno</b> posljednja slika: <b>02.02.</b>	<b>Simptomi:</b> simptomi u očima: <b>/</b> simptomi u ostalim organima: <b>/</b>	
<b>Preliminarni testovi</b> Fokalne distancije: D: <b>-6,50</b>   L: <b>-6,50</b> Stalne: D: <b>-6,50</b>   L: <b>-6,50</b>	<b>Eksterna inspekcija</b> Distanca: <b>5m</b>   Aksi: <b>0,5</b>   Površina: <b>čist</b> Vrednost očiju: <b>0,8</b>   Cover test: <b>/</b>  Distanca: <b>1m</b>   Aksi: <b>1,0</b> Vrednost očiju: <b>1,0</b>   Cover test: <b>/</b>	Distanca: <b>50cm</b>   Aksi: <b>0,2</b>   Površina: <b>čist</b> Vrednost očiju: <b>0,1</b>   Cover test: <b>/</b>  Distanca: <b>30cm</b>   Aksi: <b>0,2</b>   Površina: <b>čist</b> Vrednost očiju: <b>0,1</b>   Cover test: <b>/</b>
<b>Objektivna refrakcija</b> Distanca: <b>5m</b>   Aksi: <b>0,5</b>   Površina: <b>čist</b> D: <b>-6,50</b>   L: <b>-6,50</b> Distanca: <b>1m</b>   Aksi: <b>1,0</b>   Površina: <b>čist</b> D: <b>-6,50</b>   L: <b>-6,50</b>	<b>Autorefraktometrija</b> Distanca: <b>50cm</b>   Aksi: <b>0,2</b>   Površina: <b>čist</b> D: <b>6D</b>   L: <b>5D</b>	<b>Mišićni balans</b> <input checked="" type="checkbox"/> Maddox cilinder   <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija <b>1Δ hyper</b> <b>1Δ exo</b>
<b>Refrakcija i binokularni vid</b> Distanca: <b>5m</b>   Aksi: <b>0,5</b>   Površina: <b>čist</b> D: <b>-6,50</b>   L: <b>-6,50</b> Distanca: <b>1m</b>   Aksi: <b>1,0</b>   Površina: <b>čist</b> D: <b>-6,50 -0,75</b>   L: <b>120</b>   Aksi: <b>1,0</b>   Površina: <b>čist</b>	<b>Cover test:</b> <input type="checkbox"/> Snellen   <input type="checkbox"/> LogMAR   <input type="checkbox"/> E test   <input type="checkbox"/> Drugi testovi: D: <b>10D</b>   D: <b>10D</b> L: <b>100</b>   L: <b>100</b> Bin: <b>100</b>   Bin: <b>100</b>	<b>Mišićni balans</b> <input checked="" type="checkbox"/> Maddox kružnik   <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija <b>3Δ exo</b>









# OPTOMETRIJSKI KARTON


*Novi Sad*

<b>Generalne</b> Ime: <u>15</u>   Datum rođenja: <u>12.2002</u>   Ž: <u>22</u>   M: <u>2</u>   P: <u>1</u> Opremljen: <u>da</u>   Strošak: <u>plaćen</u>   God. stranice: <u>pol</u> Zvanje: <u>Student</u>   Red. karta: <u>/</u>   Hobi: <u>/</u> <input checked="" type="checkbox"/> Komški pregled   <input type="checkbox"/> Prikazan na uradni raniji način <input type="checkbox"/> Dajiva, slaboje   <input type="checkbox"/> Glaukoma   <input type="checkbox"/> Halj   <input type="checkbox"/> Amblopija   <input type="checkbox"/> AMD   <input type="checkbox"/> Konst. ast. / <input type="checkbox"/> Blizina, slaboje   <input type="checkbox"/> Otri. raspor   <input type="checkbox"/> Distr. vid. u noći   <input type="checkbox"/> Strabizam   <input type="checkbox"/> Katarakta   <input checked="" type="checkbox"/> Vozac: <u>1</u> v/e <input type="checkbox"/> Dupla očka   <input type="checkbox"/> Bol u oči   <input type="checkbox"/> Vid "trudno"   <input type="checkbox"/> Visura ametropija   <input type="checkbox"/> Hipertenzija   <u>Ostanje</u> : <u>5</u> v/e <input type="checkbox"/> Izobilnačna očka   <input type="checkbox"/> Izolobija   <input type="checkbox"/> Svetlečne munje   <input type="checkbox"/> Glaukom   <input type="checkbox"/> Diabetes   <input type="checkbox"/> Kompiuter: <u>5</u> v/e <input type="checkbox"/> Naglo slab vid   <input type="checkbox"/> Suženje   <input type="checkbox"/> Oči je suva i svira   <input type="checkbox"/> Suva oča   <input type="checkbox"/> Deficit izjemnog v. sport: <u>/</u>	<b>Anamneza</b> Istražujući: Istražujući: <u>/</u> Istražujući: <u>/</u> Istražujući: <u>/</u> Istražujući: <u>/</u> <b>Preliminarni testovi</b> <b>Fotonimetrija</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th>D</th><th>T</th><th>A</th><th>M</th><th>zrno</th><th>mir zrno</th><th>mir. zr.</th><th>mir. zr.</th><th>Cover test</th> </tr> <tr> <td><u>D</u></td><td><u>L</u></td><td><u>L</u></td><td><u>D</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>10</u> / <u>11</u> / <u>12</u> ✓</td> </tr> <tr> <td><u>L</u></td><td><u>D</u></td><td><u>D</u></td><td><u>L</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>✓</u> / <u>✓</u></td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th>year</th><th>month</th><th>day</th><th>hour</th><th>Cover test</th> </tr> <tr> <td><u>year</u></td><td><u>month</u></td><td><u>day</u></td><td><u>hour</u></td><td><u>✓</u></td> </tr> </table> <b>Eksterna inspekcija</b> Bliska tačka konvergencije: <u>8 cm</u> <b>Motilitet</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td> </tr> <tr> <td><u>✓</u></td><td>*</td><td><u>✓</u></td> </tr> <tr> <td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td> </tr> </table> Vidno: <u>B. D.</u>   <input type="checkbox"/> Konfrontacija Stereopsija: <u>32'</u> <b>Objektivna refrakcija</b>   <b>Sklopokopyja</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th>D</th><th>A</th><th>AK</th><th>MS</th><th>MS/MS</th><th>PD</th><th>Autoreflektometrija</th> </tr> <tr> <td><u>-1,025</u></td><td><u>-</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1,1</u></td><td></td><td><u>62</u></td><td><u>-1,025 -0,25</u> <u>161</u></td> </tr> <tr> <td><u>L</u></td><td><u>-1,050</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1,1</u></td><td><u>60</u></td><td><u>-1,050 -0,25</u> <u>156</u></td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th>D</th><th>A</th><th>AK</th><th>MS</th><th>MS/MS</th><th>PD</th><th>Autoreflektometrija</th> </tr> <tr> <td><u>-1,025</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1,1</u></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td><u>L</u></td><td><u>-1,025 -0,25</u></td><td><u>130</u></td><td><u>/</u></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <b>Subjektivna refrakcija</b>   <b>Dotljivo</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th>D</th><th>A</th><th>AK</th><th>MS</th><th>MS/MS</th><th>PD</th><th>Milinski balans</th> </tr> <tr> <td><u>-1,025</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1,1</u></td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Maddox ciklinder</td> </tr> <tr> <td><u>L</u></td><td><u>-1,025 -0,25</u></td><td><u>130</u></td><td><u>/</u></td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija</td> </tr> </table> Vidno: <u>B. D.</u> <b>Refrakcija i binokularni vid</b> <b>Amplituda akom.</b>   <b>Bluriraju</b>   <b>Milinski balans</b> D: <u>-3D</u>   D: <u>/</u>   M: <u>/</u>   M: <u>/</u> L: <u>-1,0D</u>   L: <u>/</u>   M: <u>/</u>   M: <u>/</u> Bin: <u>-1D</u>   Bin: <u>/</u>   M: <u>/</u>   M: <u>/</u> Intermedijarna adzija: <u>/</u>   Cover test: <u>/</u>   Milinski balans: <u>/</u> D: <u>-3D</u>   D: <u>/</u>   M: <u>/</u>   M: <u>/</u> L: <u>-1,0D</u>   L: <u>/</u>   M: <u>/</u>   M: <u>/</u> Bin: <u>-1D</u>   Bin: <u>/</u>   M: <u>/</u>   M: <u>/</u> Cover test: <u>/</u>   Stereopsija: <u>/</u>	D	T	A	M	zrno	mir zrno	mir. zr.	mir. zr.	Cover test	<u>D</u>	<u>L</u>	<u>L</u>	<u>D</u>					<u>10</u> / <u>11</u> / <u>12</u> ✓	<u>L</u>	<u>D</u>	<u>D</u>	<u>L</u>					<u>✓</u> / <u>✓</u>	year	month	day	hour	Cover test	<u>year</u>	<u>month</u>	<u>day</u>	<u>hour</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	*	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	D	A	AK	MS	MS/MS	PD	Autoreflektometrija	<u>-1,025</u>	<u>-</u>	<u>/</u>	<u>1,1</u>		<u>62</u>	<u>-1,025 -0,25</u> <u>161</u>	<u>L</u>	<u>-1,050</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1,1</u>	<u>60</u>	<u>-1,050 -0,25</u> <u>156</u>	D	A	AK	MS	MS/MS	PD	Autoreflektometrija	<u>-1,025</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1,1</u>				<u>L</u>	<u>-1,025 -0,25</u>	<u>130</u>	<u>/</u>				D	A	AK	MS	MS/MS	PD	Milinski balans	<u>-1,025</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1,1</u>			<input type="checkbox"/> Maddox ciklinder	<u>L</u>	<u>-1,025 -0,25</u>	<u>130</u>	<u>/</u>			<input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija
D	T	A	M	zrno	mir zrno	mir. zr.	mir. zr.	Cover test																																																																																																						
<u>D</u>	<u>L</u>	<u>L</u>	<u>D</u>					<u>10</u> / <u>11</u> / <u>12</u> ✓																																																																																																						
<u>L</u>	<u>D</u>	<u>D</u>	<u>L</u>					<u>✓</u> / <u>✓</u>																																																																																																						
year	month	day	hour	Cover test																																																																																																										
<u>year</u>	<u>month</u>	<u>day</u>	<u>hour</u>	<u>✓</u>																																																																																																										
<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>																																																																																																												
<u>✓</u>	*	<u>✓</u>																																																																																																												
<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>																																																																																																												
D	A	AK	MS	MS/MS	PD	Autoreflektometrija																																																																																																								
<u>-1,025</u>	<u>-</u>	<u>/</u>	<u>1,1</u>		<u>62</u>	<u>-1,025 -0,25</u> <u>161</u>																																																																																																								
<u>L</u>	<u>-1,050</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1,1</u>	<u>60</u>	<u>-1,050 -0,25</u> <u>156</u>																																																																																																								
D	A	AK	MS	MS/MS	PD	Autoreflektometrija																																																																																																								
<u>-1,025</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1,1</u>																																																																																																											
<u>L</u>	<u>-1,025 -0,25</u>	<u>130</u>	<u>/</u>																																																																																																											
D	A	AK	MS	MS/MS	PD	Milinski balans																																																																																																								
<u>-1,025</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1,1</u>			<input type="checkbox"/> Maddox ciklinder																																																																																																								
<u>L</u>	<u>-1,025 -0,25</u>	<u>130</u>	<u>/</u>			<input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija																																																																																																								

Očno zdravje	<input type="checkbox"/> Biomikroskopija / Oftalmoskopija <input type="checkbox"/>  -kupci, konjunktiva, sklera, iris- -komes- -prednja očna komora-																																
	<b>B.O.</b>  -sočivo- -vitreus- -disk/kupiranje- -vica disk- -C/D-   -uključivanje krunih sudova- -AV- -makula- -periferija fundusa- direktno / indirektno?	<b>b.o.</b>   <b>IOP</b> instrument: _____ TGD: _____ mmHg TGS: _____ mmHg  vrane / Španjolski																															
Dodatni testovi	<b>Prednji komorni ugao</b> teniski OD: _____ OS: _____  <b>Kolomi vid</b> <b>B.O.</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Horizontalne</th> <th colspan="2">Vertikalne</th> <th rowspan="2">AC/A</th> <th rowspan="2">OD/OD</th> <th rowspan="2">Metod</th> <th rowspan="2">Gredjent</th> <th rowspan="2">Heteroforia</th> </tr> <tr> <th>horizontalna, daljnja</th> <th>horizontalna, blizina</th> <th>vertikalna, daljnja</th> <th>vertikalna, blizina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43/14/10</td> <td>20/24/20</td> <td>-6/4</td> <td>-10/8</td> <td></td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>(+1.00)</td> <td>+2.00</td> </tr> <tr> <td>holoptika, daljnja</td> <td>holoptika, blizina</td> <td>holoptika, daljnja</td> <td>holoptika, blizina</td> <td></td> <td>D</td> <td>0</td> <td>/</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>uzeti dodatni parametri, npr. heteroforia, kontaktne leće.</p>		Horizontalne		Vertikalne		AC/A	OD/OD	Metod	Gredjent	Heteroforia	horizontalna, daljnja	horizontalna, blizina	vertikalna, daljnja	vertikalna, blizina	43/14/10	20/24/20	-6/4	-10/8		0	0.00	(+1.00)	+2.00	holoptika, daljnja	holoptika, blizina	holoptika, daljnja	holoptika, blizina		D	0	/	0
Horizontalne		Vertikalne		AC/A	OD/OD	Metod						Gredjent	Heteroforia																				
horizontalna, daljnja	horizontalna, blizina	vertikalna, daljnja	vertikalna, blizina																														
43/14/10	20/24/20	-6/4	-10/8		0	0.00	(+1.00)	+2.00																									
holoptika, daljnja	holoptika, blizina	holoptika, daljnja	holoptika, blizina		D	0	/	0																									
Sumiranje	<b>NADENI PROBLEMI</b> hiperepigie-  <b>PLAN REŠAVANJA</b> novac/čarke																																
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>daljina:</td> <td>OD +0,25</td> <td>OS +0,25</td> <td>čvrst</td> <td>čvrst</td> <td>po</td> <td>savet pacijentu:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>-0,25</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>G2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina:</td> <td>OD</td> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>glas:      dojl:      ARI:      primja:      baza primja:      po:</p> <p>OD: +0,25      OS: +0,25      čvrst      savet pacijentu: G2</p> <p>kontrola za: Logik</p> <p>material:      materijal:      materijal:      materijal:</p> <p>tipa:      boja:      tipa:      boja:      tipa:      boja:</p> <p>usporenja:      potpis studenta: Ivana Babića 497/21</p> <p>potpis studenta i broj indeksa: 100/100</p> <p>JMBG:      Životni:      IČO:      Štamplja:      Štamplja:      Štamplja:      Štamplja:</p>		daljina:	OD +0,25	OS +0,25	čvrst	čvrst	po	savet pacijentu:		/	-0,25	/	/	G2		blizina:	OD	OS														
daljina:	OD +0,25	OS +0,25	čvrst	čvrst	po	savet pacijentu:																											
	/	-0,25	/	/	G2																												
blizina:	OD	OS																															



## OPTOMETRIJSKI KARTON

Obroč zdravlje	<input type="checkbox"/> Biomikroskopija / Oftalmoskopija <input type="checkbox"/>  -kapd, konjunktiva, sklera, iris- -komesa- -prednja očna komora-	<input type="checkbox"/>  -komesa- -vitreus- -dekkluziranje- -rvica disk- -CD-	<b>B.O.</b>  -vitreus- -dekkluziranje- -rvica disk- -CD-	<b>B.O.</b>  -uklitanje krvnih sudova- -AV- -makula- -periferija fundusa-																							
Dodatajni testovi	Prednji komorni ugao      Rukavac OD:  OS: 		IOP      Instrument direktna / indirektna      vreme mernoga TOD:  TOS: 																								
Kolonični vid	<b>B.O.</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">levo</th> <th style="text-align: center;">desno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalne, daljnje</td> <td style="text-align: center;">-1/4/6</td> <td style="text-align: center;">-1/8/4</td> </tr> <tr> <td>horizontalne, bliznje</td> <td style="text-align: center;">-1/0/6</td> <td style="text-align: center;">-1/6/2</td> </tr> <tr> <td>vertikalne, daljnje</td> <td style="text-align: center;">-1/3/1</td> <td style="text-align: center;">-1/2/1</td> </tr> <tr> <td>vertikalne, bliznje</td> <td style="text-align: center;">-1/4/2</td> <td style="text-align: center;">-1/6/2</td> </tr> </tbody> </table> <small>levo desno, desno levo, levo desno, desno desno</small>			levo	desno	horizontalne, daljnje	-1/4/6	-1/8/4	horizontalne, bliznje	-1/0/6	-1/6/2	vertikalne, daljnje	-1/3/1	-1/2/1	vertikalne, bliznje	-1/4/2	-1/6/2	AC/A <input type="checkbox"/> gradjeni <input type="checkbox"/> heteroforia 0,5 $\frac{A}{D}$ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Metod</th> <th>gradjenje</th> <th>( ) 1,00</th> <th>( ) 2,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>levo</td> <td>0</td> <td>1050</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Metod	gradjenje	( ) 1,00	( ) 2,00	levo	0	1050	
	levo	desno																									
horizontalne, daljnje	-1/4/6	-1/8/4																									
horizontalne, bliznje	-1/0/6	-1/6/2																									
vertikalne, daljnje	-1/3/1	-1/2/1																									
vertikalne, bliznje	-1/4/2	-1/6/2																									
Metod	gradjenje	( ) 1,00	( ) 2,00																								
levo	0	1050																									
Sumiranje	<b>NADENI PROBLEM:</b> <i>hiperopija</i>			<b>PLAN REŠAVANJA:</b> <i>nakrat</i>																							
Krajanji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">daljina:</td> <td style="width: 15%;">OD</td> <td style="width: 15%;">OD</td> <td style="width: 15%;">Astig.</td> <td style="width: 15%;">pričina</td> <td style="width: 15%;">kada pričina</td> <td style="width: 10%;">PO</td> </tr> <tr> <td>daljina:</td> <td style="text-align: center;">OD 0,50</td> <td style="text-align: center;">-0,50</td> <td style="text-align: center;">106</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">62</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">OS 10,75</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			daljina:	OD	OD	Astig.	pričina	kada pričina	PO	daljina:	OD 0,50	-0,50	106			62		OS 10,75	/	/				saveti pacijentu:  kontrola za: <u>I god</u> potpis supervisora: <u>Ivana Bilića 457-21</u>		
daljina:	OD	OD	Astig.	pričina	kada pričina	PO																					
daljina:	OD 0,50	-0,50	106			62																					
	OS 10,75	/	/																								



## **OPTOMETRIJSKI KARTON**







<p><b>Odno zdravije</b></p> <p>DD      B.O      OS</p>																																																								
<p><b>Dodatni testovi</b></p> <p>Prednji komorni ugao: lažnika OD:      OS:      IOP:      instrument:      mera marenja: TOD:      TOS:      mmHg      mmHg</p> <p>Kolorni vid: B.O.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>odzima</th> <th>neodzima</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fuzione rezerve</td> <td>horizontalna, daljina: -110/6</td> <td>-16/4</td> <td>AC/A:      <input type="checkbox"/> gradjeni      <input type="checkbox"/> heteroforija</td> </tr> <tr> <td></td> <td>horizontalna, blizina: -12/1</td> <td>-16/2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vertikalna, daljina: -12/0</td> <td>-12/1</td> <td>Makod gradjenja: 0.00      (-) 11.00      (-) 2.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vertikalna, blizina: -16/4</td> <td>16/1</td> <td>0      /      0</td> </tr> </tbody> </table> <p>rezultat dodatnih testova: npr. heteroforija, makokonverzija.</p>		odzima	neodzima		Fuzione rezerve	horizontalna, daljina: -110/6	-16/4	AC/A: <input type="checkbox"/> gradjeni <input type="checkbox"/> heteroforija		horizontalna, blizina: -12/1	-16/2	0		vertikalna, daljina: -12/0	-12/1	Makod gradjenja: 0.00      (-) 11.00      (-) 2.00		vertikalna, blizina: -16/4	16/1	0      /      0																																				
	odzima	neodzima																																																						
Fuzione rezerve	horizontalna, daljina: -110/6	-16/4	AC/A: <input type="checkbox"/> gradjeni <input type="checkbox"/> heteroforija																																																					
	horizontalna, blizina: -12/1	-16/2	0																																																					
	vertikalna, daljina: -12/0	-12/1	Makod gradjenja: 0.00      (-) 11.00      (-) 2.00																																																					
	vertikalna, blizina: -16/4	16/1	0      /      0																																																					
<p><b>Sumiranje</b></p> <p>NADENI PROBLEMI</p> <p>PLAN REŠAVANJA</p>																																																								
<p><b>Krajni Rx</b></p> <table border="1"> <tr> <td>daljina:</td> <td>Deph</td> <td>Dojl</td> <td>Ada</td> <td>Jerzma</td> <td>bez plazme</td> <td>PD</td> <td>savet pacijentu:</td> </tr> <tr> <td>OD</td> <td>+0.75</td> <td>-0.75</td> <td></td> <td>/</td> <td></td> <td>62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>+0.75</td> <td>-0.75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <input type="checkbox"/> bifokal    <input type="checkbox"/> foto _____  <input type="checkbox"/> multifokal    <input type="checkbox"/> boja _____            potpis superintenzor: _____         </td> <td>popis sludama: _____</td> <td>kontrola za: <u>Ivan Bidica 497/81</u></td> </tr> <tr> <td colspan="6">MSG: _____ bez zdr. leđnice: _____ LEO: _____</td> <td>popis sludama: _____</td> <td>kontrola za: _____</td> </tr> </table>	daljina:	Deph	Dojl	Ada	Jerzma	bez plazme	PD	savet pacijentu:	OD	+0.75	-0.75		/		62		OS	+0.75	-0.75						blizina:	OD							OS								<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> foto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ potpis superintenzor: _____						popis sludama: _____	kontrola za: <u>Ivan Bidica 497/81</u>	MSG: _____ bez zdr. leđnice: _____ LEO: _____						popis sludama: _____	kontrola za: _____
daljina:	Deph	Dojl	Ada	Jerzma	bez plazme	PD	savet pacijentu:																																																	
OD	+0.75	-0.75		/		62																																																		
OS	+0.75	-0.75																																																						
blizina:	OD																																																							
OS																																																								
<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> foto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ potpis superintenzor: _____						popis sludama: _____	kontrola za: <u>Ivan Bidica 497/81</u>																																																	
MSG: _____ bez zdr. leđnice: _____ LEO: _____						popis sludama: _____	kontrola za: _____																																																	



## **OPTOMETRIJSKI KARTON**

Generalle	časnik: 01		datum prehvete:		ime:		prezime:		Novi Sad		adresa:																																											
	A.9		26.1.2002		M				Srbija																																													
Anamneza	pregradić:		datum infekcije:		priči: nemački		pot:		polaznik testa:		ispitnik:																																											
Preliminarni testovi	zvanje: Student		redni broj:		hobi: /		pozicija:		kontrolni pregled:		rezultat:																																											
									<input checked="" type="checkbox"/> prikazan na uvid raniji rezultat																																													
<p><input type="checkbox"/> dajanje, slabije    <input checked="" type="checkbox"/> glavobolja    <input type="checkbox"/> hlebi    <input type="checkbox"/> ametropija    <input type="checkbox"/> AMD    <input type="checkbox"/> kont. soč.</p> <p><input type="checkbox"/> blizina, slabije    <input checked="" type="checkbox"/> očni napet    <input type="checkbox"/> slabije vidi doču    <input type="checkbox"/> strničkom    <input type="checkbox"/> katarakta    <input checked="" type="checkbox"/> vozač</p> <p><input type="checkbox"/> dupla slike    <input checked="" type="checkbox"/> bol u oku    <input type="checkbox"/> vidi "muško"    <input type="checkbox"/> visoka ametropija    <input type="checkbox"/> hiperfokalija    <input type="checkbox"/> stanje: <u>zdrav</u></p> <p><input type="checkbox"/> izobilje slike    <input checked="" type="checkbox"/> fotofobija    <input type="checkbox"/> svetlošću mrudje    <input type="checkbox"/> glaukom    <input type="checkbox"/> dijabetes    <input type="checkbox"/> kompjuter: <u>6-7 sati</u></p> <p><input type="checkbox"/> magno slab vid    <input checked="" type="checkbox"/> suznenje    <input type="checkbox"/> oko je suvo i svrbi    <input type="checkbox"/> suvo oko    <input type="checkbox"/> defekt kolorog v. sport: <u>/</u></p>																																																						
SYMPTOMI																																																						
<p>lakota očnih sustava (OOG)</p> <p>Parosfinkter: IDR:</p> <p>lakota optičke čekić, strop...</p> <p>Parosfinkter: lakota OOG</p>																																																						
Eksterna inspekcija																																																						
Refrakcija i binokularni vid	Dopr.		Dol.		Ams.		ptana		laksa ptana		visulač.																																											
	dajna		D:		ptana		ptana		laksa ptana		Cover test:																																											
	Fokomotorija		D:		ptana		ptana		laksa ptana		Cover test:																																											
	dajna		D:		ptana		ptana		laksa ptana		Cover test:																																											
	Vidno		D:		ptana		ptana		laksa ptana		Cover test:																																											
	Vidno		D:		ptana		ptana		laksa ptana		Cover test:																																											
<p>Bliska tačka konvergencije: <u>10cm</u></p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Motilitet</td> <td colspan="2">Funkcija pupile</td> <td colspan="2">vidljivost testa del:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">✓ ✓ ✓</td> <td colspan="2">D: ✓ ✓ ✓ L: ✓ ✓ ✓</td> <td colspan="2">M.I.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">✓ * ✓</td> <td colspan="2">vidno polje: B.O</td> <td colspan="2">konfrontacija</td> </tr> <tr> <td colspan="2">✓ ✓ ✓</td> <td colspan="2">stereopsija: 20/11</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												Motilitet		Funkcija pupile		vidljivost testa del:		✓ ✓ ✓		D: ✓ ✓ ✓ L: ✓ ✓ ✓		M.I.		✓ * ✓		vidno polje: B.O		konfrontacija		✓ ✓ ✓		stereopsija: 20/11																						
Motilitet		Funkcija pupile		vidljivost testa del:																																																		
✓ ✓ ✓		D: ✓ ✓ ✓ L: ✓ ✓ ✓		M.I.																																																		
✓ * ✓		vidno polje: B.O		konfrontacija																																																		
✓ ✓ ✓		stereopsija: 20/11																																																				
<p>Objektivna refrakcija: Skl. leđnica</p> <table border="1"> <tr> <td>D:</td> <td>Gol:</td> <td>Ams:</td> <td>rezultat:</td> <td>korrekcija:</td> <td>Vidna do:</td> <td>zaključak:</td> </tr> <tr> <td>-0,25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Autorefraktometrija</td> </tr> <tr> <td>Dol:</td> <td>Dopr:</td> <td>Ams:</td> <td>rezultat:</td> <td>korrekcija:</td> </tr> <tr> <td>-0,25</td> <td>-0,50</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bic:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>+0,50</td> <td>-0,25</td> <td>30</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												D:	Gol:	Ams:	rezultat:	korrekcija:	Vidna do:	zaključak:	-0,25							L:							Autorefraktometrija		Dol:	Dopr:	Ams:	rezultat:	korrekcija:	-0,25	-0,50	20			Bic:					+0,50	-0,25	30		
D:	Gol:	Ams:	rezultat:	korrekcija:	Vidna do:	zaključak:																																																
-0,25																																																						
L:																																																						
Autorefraktometrija																																																						
Dol:	Dopr:	Ams:	rezultat:	korrekcija:																																																		
-0,25	-0,50	20																																																				
Bic:																																																						
+0,50	-0,25	30																																																				
<p>Subjektivna refrakcija: Skl. leđnica</p> <table border="1"> <tr> <td>Dol:</td> <td>Dopr:</td> <td>Ams:</td> <td>rezultat:</td> <td>korrekcija:</td> <td>Vidna do:</td> <td>zaključak:</td> </tr> <tr> <td>-0,25</td> <td>-0,25</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L:</td> <td>+0,25</td> <td>75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												Dol:	Dopr:	Ams:	rezultat:	korrekcija:	Vidna do:	zaključak:	-0,25	-0,25	25					L:	+0,25	75																										
Dol:	Dopr:	Ams:	rezultat:	korrekcija:	Vidna do:	zaključak:																																																
-0,25	-0,25	25																																																				
L:	+0,25	75																																																				
<p>Mišićni balans</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Maddox cilinder</td> <td><input type="checkbox"/> fiksacioni disperzija</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>												<input type="checkbox"/> Maddox cilinder	<input type="checkbox"/> fiksacioni disperzija	0																																								
<input type="checkbox"/> Maddox cilinder	<input type="checkbox"/> fiksacioni disperzija																																																					
0																																																						
<p>Snellen <input type="checkbox"/> LogMAR <input type="checkbox"/> E test: Drugi testovi:</p> <p>Cover test:</p>																																																						
Amplituda akomo.		Blizina		Visulač.		zaključak:		Maddox cilinder		Mišićni balans																																												
D: <u>100</u>		D: <u>100</u>		L: <u>100</u>		L: <u>100</u>		Maddox kruž.		Maddox kruž.																																												
<p>Intermedijarna adzija:</p> <p>Cover test:</p> <p>Stenopejija:</p>																																																						

Očno zdravstvo	<p><input type="checkbox"/> Biomikroskopija / Oftalmoskopija <input type="checkbox"/></p>  <p>-kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja ččna komora-</p> <p>B.O.  -sočivo-  B.O.</p> <p>-vitreus- -diskokupiranje- -vica diska- -CID-</p> <p>-ukrštanje krvnih sudova- -AV- -makuula- -periferija fundusa-</p> <p>X  X </p> <p>stiskost / indirektno?</p>		OD  OS																					
Dodatajni testovi	<p>Prednji komorni ugao      ležaj:</p> <p>OD:  OS:</p> <p>IOP      Instrument      vreme merenja:</p> <p>TOD: mmHg TOS: mmHg</p> <p>Kelomični vid</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>pozitivno</th> <th>negativno</th> </tr> <tr> <td>horizontalna, dolina</td> <td>-125/14</td> <td>-12/10</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, visina</td> <td>-25/16</td> <td>120/10</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, dolina</td> <td>112/4</td> <td>-12/11</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, visina</td> <td>-12/14</td> <td>18/13</td> </tr> </table> <p>AC/A      <input type="checkbox"/> gredijent      <input type="checkbox"/> heteroforia  <math>\frac{A}{D}</math></p> <p>Metod gredijenta</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0,00</td> <td>( ) 1,00</td> <td>( ) 2,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2850</td> </tr> </table> <p>rezultat merenja: nov, heteroforia, vertikalna usporjena...</p>				pozitivno	negativno	horizontalna, dolina	-125/14	-12/10	horizontalna, visina	-25/16	120/10	vertikalna, dolina	112/4	-12/11	vertikalna, visina	-12/14	18/13	0,00	( ) 1,00	( ) 2,00	2850		
	pozitivno	negativno																						
horizontalna, dolina	-125/14	-12/10																						
horizontalna, visina	-25/16	120/10																						
vertikalna, dolina	112/4	-12/11																						
vertikalna, visina	-12/14	18/13																						
0,00	( ) 1,00	( ) 2,00																						
2850																								
Sumiranje	<p>NADENI PROBLEMI</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>PLAN REŠAVANJA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>																							
Krajnji Rx	<p>Daljin:      Doplj:      Aksi:      prizma:      baza prizma:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>OD</td> <td>+0,50</td> <td>-0,25</td> <td>25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>+0,25</td> <td>-0,75</td> <td>75</td> <td></td> </tr> </table> <p>daljina:      blizina:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>OD</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> triokul.    <input type="checkbox"/> foto _____  <input type="checkbox"/> multifokal.    <input type="checkbox"/> boja _____      potpis supervizora: _____</p> <p>PO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">G2</span> sačet pacijentu: _____</p> <p>materijal: _____ slajanje: _____</p> <p>kontrola za: <u>1 god</u></p> <p>potpis studenta i broj indeksa: <u>Ivana Bićlića 409111</u></p> <p>bez zn. leđno: _____ leđno: _____ LBO: _____ RBO: _____</p> <p style="text-align: right;">SACET magazin</p>			OD	+0,50	-0,25	25		OS	+0,25	-0,75	75		OD			OS							
OD	+0,50	-0,25	25																					
OS	+0,25	-0,75	75																					
OD																								
OS																								



## **OPTOMETRIJSKI KARTON**

Generacije	članac: DC	datuma rođenja:	ime:	prezime:	Novi Sad	adresa:
20	1.10.1982		H			
pragajn br.	datums kada:	pol: muški	pol: ženski	pol: polaznik	članak:	status:
						<input type="checkbox"/> kontrolni pregled
						<input type="checkbox"/> priloženi na ovdučeniji natali
zvanje: student	rođ. koda:	/		naslov: tentara		
<input checked="" type="checkbox"/> daljina, slabije	<input type="checkbox"/> glavobolja	<input type="checkbox"/> halji	<input type="checkbox"/> ambliopija	<input type="checkbox"/> AMD	<input type="checkbox"/> lečen. soč.	
<input type="checkbox"/> blizina, slabije	<input checked="" type="checkbox"/> očni napar	<input type="checkbox"/> slabiji vid noću	<input type="checkbox"/> strabizam	<input type="checkbox"/> katarakta	<input type="checkbox"/> vocat 1 v/za	
<input type="checkbox"/> dupla sljko	<input type="checkbox"/> bol u oku	<input type="checkbox"/> vid "mudice"	<input type="checkbox"/> visoka ametropija	<input type="checkbox"/> hipertenzija	<input type="checkbox"/> stanja 3-4 v/za	
<input type="checkbox"/> izobilne slike	<input type="checkbox"/> fotofobija	<input type="checkbox"/> svetlosne mraže	<input type="checkbox"/> glaukom	<input type="checkbox"/> dijabetes	<input type="checkbox"/> kompjuter 5-6 v/za	
<input type="checkbox"/> naglo slab vid	<input type="checkbox"/> kruženje	<input type="checkbox"/> oko je suvo i crviti	<input type="checkbox"/> suvo oko	<input type="checkbox"/> defekt kolomog v. sport		
SYMPTOMI:						
Ime i prezime:	Bolesnik (član):	Poznato:				
Ulica:	Broj:					
Kontakt osnivač:	poštovani:	Poznato:				
Adresa:	DS:					
<i>Majka dijabetes</i>						
Eksterna inspekacija						
Fokuseranje	D:	Prek.	Posle	Prek.	Posle	Cover test:
<input type="checkbox"/> jedna	D:					
<input type="checkbox"/> dve	L:					
Fokuseranje	D:	Prek.	Posle	Prek.	Posle	Cover test:
<input type="checkbox"/> strana	D:					
<input type="checkbox"/> strana	L:					
normal refleks centra			čvr	slab	Vestibularna akut:	
Ustavljanje testova: dol:						
Vizualni baz konvergencija						
Bliška tačka konvergencije	13cm					
Motilitet	v	v	v	Funkcija pupile		
	v	*	v	D:	v	v
	v	v	v	L:	v	v
Vidno polje B.O.						
Stereopsija 50"						
<input type="checkbox"/> kontaktopsi						
Objektivna refrakcija Skupljenočno						
Dol:	čvr	Abs:	Ves:	metod:	Vidna distanca:	PD
D:	-1,50		0,8			Dol: 64
L:	-1,50		0,8			Abo: 62
Autorefraktometrija						
Dol:	čvr	Abs:	Ves:	metod:	Vidna distanca:	PD
D:	-2,75	-1,00	103			
L:	-2,00	-1,00	95			
Subjektivna refrakcija Dalmatinske						
Dol:	čvr	Abs:	Ves:	metod:	Vidna distanca:	PD
D:	-2,00	-0,75	25	1,1		
L:	-1,75	-0,50	100	1,4		
Mišićni balans						
<input type="checkbox"/> Maddox cilindri	<input type="checkbox"/> fiksacioni disperzija					
<i>Δ hyper</i>						
2Δ esotropia						
□ Snellen □ LogMAR □ Etest □ drugi testovi:						
Cover test:						
Amplituda akoma: Bližina:						
Dol:	čvr	Abs:	Ves:	metod:	Vidna distanca:	PD
D:	2,33D					
L:	3,10D					
Bin:	9,10D					
Intermedijana akomija:						
Cover test: Stereopsija:						

<p>Očno zdravlje</p> <p><b>OD</b></p>	<p>Biomikroskopija / Oftalmoskopija</p> <p><b>OS</b></p>																
<p><b>B.O.</b></p> <p><b>B.D.</b></p>																	
<p>Dodatni testovi</p> <table border="1"> <tr> <td>Prednji komorni ugao DO: OS:</td> <td>IOP TOO: TOS:</td> <td>Instrument: mmHg mmHg</td> </tr> </table>		Prednji komorni ugao DO: OS:	IOP TOO: TOS:	Instrument: mmHg mmHg													
Prednji komorni ugao DO: OS:	IOP TOO: TOS:	Instrument: mmHg mmHg															
<p>Kolonični vid <b>B. D.</b></p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Fuzione rezerve</td> <td>AC/A</td> <td><input type="checkbox"/> gradijent <input type="checkbox"/> heterotropija</td> </tr> <tr> <td>4,5 <u>C</u> <u>D</u></td> </tr> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td>-1411</td> <td>-1411</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>-1511</td> <td>-1814</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>-1211</td> <td>-1211</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>-7211</td> <td>-1211</td> </tr> </table>		Fuzione rezerve	AC/A	<input type="checkbox"/> gradijent <input type="checkbox"/> heterotropija	4,5 <u>C</u> <u>D</u>	horizontalna, daljina	-1411	-1411	horizontalna, blizina	-1511	-1814	vertikalna, daljina	-1211	-1211	vertikalna, blizina	-7211	-1211
Fuzione rezerve	AC/A		<input type="checkbox"/> gradijent <input type="checkbox"/> heterotropija														
	4,5 <u>C</u> <u>D</u>																
horizontalna, daljina	-1411	-1411															
horizontalna, blizina	-1511	-1814															
vertikalna, daljina	-1211	-1211															
vertikalna, blizina	-7211	-1211															
<p>NADENI PROBLEM PLAN REŠAVANJA</p> <table border="1"> <tr> <td>Sumiranje</td> <td>način na koji se vidi</td> </tr> <tr> <td>muličija</td> <td>način na koji se vidi</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Sumiranje	način na koji se vidi	muličija	način na koji se vidi												
Sumiranje	način na koji se vidi																
muličija	način na koji se vidi																
<p>Krajnji Rx</p> <table border="1"> <tr> <td>daljina: OD -2,50 -0,75 95 OS -1,75 -0,50 100</td> <td>PD 64</td> <td>savet pacijentu:</td> </tr> <tr> <td>blizina: OD OS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> blikal <input type="checkbox"/> foto...  <input type="checkbox"/> mulfiskal <input type="checkbox"/> boja            potpis            supervisor: _____         </td> <td>metrijet</td> <td>stojac: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3">zapis studenta i broj indeksa: Ivana Bjelica 43-121</td> </tr> </table>		daljina: OD -2,50 -0,75 95 OS -1,75 -0,50 100	PD 64	savet pacijentu:	blizina: OD OS			<input type="checkbox"/> blikal <input type="checkbox"/> foto... <input type="checkbox"/> mulfiskal <input type="checkbox"/> boja potpis supervisor: _____	metrijet	stojac: _____	zapis studenta i broj indeksa: Ivana Bjelica 43-121						
daljina: OD -2,50 -0,75 95 OS -1,75 -0,50 100	PD 64	savet pacijentu:															
blizina: OD OS																	
<input type="checkbox"/> blikal <input type="checkbox"/> foto... <input type="checkbox"/> mulfiskal <input type="checkbox"/> boja potpis supervisor: _____	metrijet	stojac: _____															
zapis studenta i broj indeksa: Ivana Bjelica 43-121																	

# OPTOMETRIJSKI KARTON



<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Generalije</b> </div> <p style="margin: 0;">Ime: <b>Hostar</b></p> <p style="margin: 0;">Prezime: <b>Bojan</b></p> <p style="margin: 0;">Dob: <b>21</b></p> <p style="margin: 0;">Datum rođenja: <b>13.7.2001.</b></p> <p style="margin: 0;">God. škole: <b>1. 23</b></p> <p style="margin: 0;">Mjesečni prihod: <b>2000</b></p> <p style="margin: 0;">Poznati IMI: <b>BiH</b></p> <p style="margin: 0;">Mesto: <b>BiH</b></p> <p style="margin: 0;"><input type="checkbox"/> kontrolni pregled</p> <p style="margin: 0;"><input type="checkbox"/> prikazani na uvid ranijih rezultata</p> <p style="margin: 0;">Kontakt: <b>2-puta nedeljno</b></p> <p style="margin: 0;">Vozilo: <b>DA</b></p>	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Anamneza</b> </div> <p>Inverzija: <b>NE</b></p> <p>radi test: <b>NE</b></p> <p>Bolesti: <b>NE</b></p> <p><input type="checkbox"/> daljnja, slabje <input type="checkbox"/> glavobolja <input type="checkbox"/> halji <input type="checkbox"/> ambliopija <input type="checkbox"/> AMD <input checked="" type="checkbox"/> konf. soč: <b>2-puta nedeljno</b></p> <p><input type="checkbox"/> blizina, slabje <input type="checkbox"/> očni napar <input type="checkbox"/> slabeje vid. medu <input type="checkbox"/> stabilizam <input type="checkbox"/> katarakta <input type="checkbox"/> vozač: <b>DA</b></p> <p><input type="checkbox"/> dupla slika <input type="checkbox"/> bole u oči <input type="checkbox"/> vid "mužica" <input type="checkbox"/> visoka ametropija <input type="checkbox"/> hipertenzija <b>Stanje: DA</b></p> <p><input type="checkbox"/> izobiljeno slika <input type="checkbox"/> fotofobija <input type="checkbox"/> svetlosne mraze <input type="checkbox"/> glaukoma <input type="checkbox"/> dijabetes <b>Kompjuter: 3-4 sati</b></p> <p><input type="checkbox"/> naglo slabivi vid <input type="checkbox"/> saobraćje <input type="checkbox"/> oko je suvo i svrbi <input type="checkbox"/> novo oko <input type="checkbox"/> deficit kolomog v. sport: <b>Trener</b></p>																																													
<b>Preliminarni testovi</b>																																														
<b>Eksterna inspekcija</b>																																														
<p>Fotonemotija</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dakta</td> <td style="width: 15%;">Dug</td> <td style="width: 15%;">Dak</td> <td style="width: 15%;">Uprava</td> <td style="width: 15%;">Nevr. pruge</td> <td style="width: 15%;">Mak. pruge</td> <td style="width: 15%;">Mak. pruge</td> <td style="width: 15%;">Perma je</td> <td style="width: 15%;">Cover test</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Dakta: <b>DA</b> Dak: <b>DA</b> Uprava: <b>DA</b> Mak. pruge: <b>DA</b> Mak. pruge: <b>DA</b> Perma je: <b>DA</b> Cover test: <b>DA</b></p>	Dakta	Dug	Dak	Uprava	Nevr. pruge	Mak. pruge	Mak. pruge	Perma je	Cover test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Vizusa bez korekcije</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dakta</td> <td style="width: 15%;">Dug</td> <td style="width: 15%;">Dak</td> <td style="width: 15%;">Uprava</td> <td style="width: 15%;">Nevr. pruge</td> <td style="width: 15%;">Cover test</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Vizusa bez korekcije: <b>DA</b> Cover test: <b>DA</b></p>	Dakta	Dug	Dak	Uprava	Nevr. pruge	Cover test	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Dakta	Dug	Dak	Uprava	Nevr. pruge	Mak. pruge	Mak. pruge	Perma je	Cover test																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Dakta	Dug	Dak	Uprava	Nevr. pruge	Cover test																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																									
<b>Bliške tačke konvergencije</b>																																														
<p style="text-align: center;"><b>13 cm</b></p>																																														
<b>Motilitet</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">D:</td> <td style="width: 15%;">L:</td> <td style="width: 15%;">D:</td> <td style="width: 15%;">L:</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		D:	L:	D:	L:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																													
D:	L:	D:	L:																																											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
<p>Funkcija D: pupile L: <b>DA</b></p>																																														
<p>Vidno polje: <b>b.o.</b> <input type="checkbox"/> konfrontacija</p>																																														
<p>Stereopsija: <b>b.o.</b></p>																																														
<b>Objektivna refrakcija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dak</td> <td style="width: 15%;">Dug</td> <td style="width: 15%;">Am</td> <td style="width: 15%;">Mak</td> <td style="width: 15%;">Nevr. pruge</td> <td style="width: 15%;">Vizusa</td> <td style="width: 15%;">Vizusa</td> </tr> <tr> <td><b>D: -0,50</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>PD: 65</b></td> <td><b>D: -0,25 -0,25 40</b></td> </tr> <tr> <td><b>L: 0,50</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>63</b></td> <td><b>D: -0,25 -0,50 80</b></td> </tr> </table>		Dak	Dug	Am	Mak	Nevr. pruge	Vizusa	Vizusa	<b>D: -0,50</b>					<b>PD: 65</b>	<b>D: -0,25 -0,25 40</b>	<b>L: 0,50</b>					<b>63</b>	<b>D: -0,25 -0,50 80</b>																								
Dak	Dug	Am	Mak	Nevr. pruge	Vizusa	Vizusa																																								
<b>D: -0,50</b>					<b>PD: 65</b>	<b>D: -0,25 -0,25 40</b>																																								
<b>L: 0,50</b>					<b>63</b>	<b>D: -0,25 -0,50 80</b>																																								
<b>Autorefraktometrija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dak</td> <td style="width: 15%;">Dug</td> <td style="width: 15%;">Am</td> <td style="width: 15%;">Mak</td> <td style="width: 15%;">Vizusa</td> </tr> <tr> <td><b>D: -0,25</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>L: -0,25</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dak	Dug	Am	Mak	Vizusa	<b>D: -0,25</b>					<b>L: -0,25</b>																																		
Dak	Dug	Am	Mak	Vizusa																																										
<b>D: -0,25</b>																																														
<b>L: -0,25</b>																																														
<b>Subjektivna refrakcija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dak</td> <td style="width: 15%;">Dug</td> <td style="width: 15%;">Am</td> <td style="width: 15%;">Mak</td> <td style="width: 15%;">Nevr. pruge</td> <td style="width: 15%;">Vizusa</td> <td style="width: 15%;">Vizusa</td> </tr> <tr> <td><b>D: -0,25</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>PD: 65</b></td> <td><b>D: -0,25 -0,25 40</b></td> </tr> <tr> <td><b>L: -0,25</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>63</b></td> <td><b>D: -0,25 -0,50 80</b></td> </tr> </table>		Dak	Dug	Am	Mak	Nevr. pruge	Vizusa	Vizusa	<b>D: -0,25</b>					<b>PD: 65</b>	<b>D: -0,25 -0,25 40</b>	<b>L: -0,25</b>					<b>63</b>	<b>D: -0,25 -0,50 80</b>																								
Dak	Dug	Am	Mak	Nevr. pruge	Vizusa	Vizusa																																								
<b>D: -0,25</b>					<b>PD: 65</b>	<b>D: -0,25 -0,25 40</b>																																								
<b>L: -0,25</b>					<b>63</b>	<b>D: -0,25 -0,50 80</b>																																								
<p><input type="checkbox"/> Snelen <input type="checkbox"/> LogMAR <input type="checkbox"/> E test <input type="checkbox"/> Drugi testovi: <b>Cover test: DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mišićni balans</b> <input type="checkbox"/> Maddox kruž. <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija</p>																																														
<p><b>Mišićni balans</b> <input type="checkbox"/> Maddox kruž. <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija</p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p><b>Amplituda akom.</b> <b>Dakta:</b> <b>DA</b> <b>Bojan:</b> <b>DA</b> <b>Mak. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Nevr. pruge:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b> <b>Vizusa:</b> <b>DA</b></p>																																														
<p>&lt;</p>																																														

Očno zdravlje	<input type="checkbox"/> Biomikroskopijski / oftalmoskopski <input type="checkbox"/>	
Dodatačni testovi	B.O. <input type="checkbox"/> B.O. <input type="checkbox"/>	
	Predoji komorni ugao <input type="checkbox"/> IOP      Indurirani      Visko manjajuća OD:      OS:      TOD:      TOS:      mafte      mafte	
Kolorni vid	Dijagonalne      horizontalne horizontale, ugaone      nizozemske, blize      AC/A <input type="checkbox"/> gradivni <input type="checkbox"/> heterozivni Fuzione rezerve      vertikale, udaljene      Dose daleko, daleko dole      Dose blizu, blizu dole vertikalne, blize      Metod gradjenja      0,00      +1,00      +2,00	
	horizontalne, blize      AC/A <input type="checkbox"/> gradivni <input type="checkbox"/> heterozivni vertikale, ugaone      vertikalne, blize      Dose daleko, daleko dole      Dose blizu, blizu dole vertikalne, ugaone      Metod gradjenja      0,00      +1,00      +2,00	
Sumiranje	NADENI PROBLEMI      PLAN REŠAVANJA miopia      načar, soč, uo,	
	daljina: OD -0,75      OS -0,75      D5      savet pacijentu: blizina: OD      OS      materijal:      stajen:      kontrola za: 1 god polje studenta i broj indeksa: Biciba Ivana 497/1 ABOG      BOKA      LEO      ZEUS	
Krajnji Rx		



# OPTOMETRIJSKI KARTON

Generacije																																																																									
	22	10.2004	23	H	polazni broj	članak	staren	vezba	kontrolni pregled	pričaćen na svaki novi posao	kont. sroč. <i>Eputa nečijas</i>																																																														
Anamneza	Ženje _____ rođ. god. _____ habi: _____ amblopija: _____ AMD: _____ <input type="checkbox"/> dajna, slatje: <input type="checkbox"/> glavobolja: <input type="checkbox"/> habi: <input type="checkbox"/> amblopija: <input type="checkbox"/> AMD: <input checked="" type="checkbox"/> kont. sroč. <i>Eputa nečijas</i> <input type="checkbox"/> džinsa, slatje: <input type="checkbox"/> očni napar: <input type="checkbox"/> slatje vidi rotu: <input type="checkbox"/> strabizam: <input type="checkbox"/> kataraktis: <input type="checkbox"/> vozač: <i>vse</i> <input type="checkbox"/> dupla slika: <input type="checkbox"/> bol u oči: <input type="checkbox"/> vidi "muzica": <input type="checkbox"/> večka anametropija: <input type="checkbox"/> hipertenzija: <i>stanje</i> <i>B</i> <i>vit</i> <input type="checkbox"/> izostočena slika: <input type="checkbox"/> fotofobija: <input type="checkbox"/> svodljive mušnje: <input type="checkbox"/> glaukom: <input type="checkbox"/> dijabetes: <input type="checkbox"/> kompjuter: <i>3-4 v/d</i> <input type="checkbox"/> nago slab vid: <input type="checkbox"/> suzzenie: <input type="checkbox"/> oči je sunce i sveti: <input type="checkbox"/> suvo oko: <input type="checkbox"/> deficit učenja v. sport: <i>/</i> <b>SRIFTOM:</b> Isteče očni lećenje (OD) IOP Isteće razlag struk. vježba Povratak Isteće OZS																																																																								
Preliminarni testovi	<b>Eksterna inspekcija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Fokometrija</td> <td style="width: 50%;">Cover test</td> </tr> <tr> <td>D: -1,50</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>L: -1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D: <i>13 cm</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L: <i>13 cm</i></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vicus bez konflikta</td> <td style="width: 50%;">Cover test</td> </tr> <tr> <td>0,4 0,7 0,5</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>0,4 0,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Bliške tačke konvergencije</td> <td style="width: 50%;">ustojčivi test rezultat</td> </tr> <tr> <td>D: 13 cm</td> <td>13 cm</td> </tr> <tr> <td>L: 13 cm</td> <td>13 cm</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Motilitet</td> <td style="width: 50%;">Funkcija D pupil L</td> </tr> <tr> <td>✓ ✓ ✓</td> <td>✓ ✓ ✓</td> </tr> <tr> <td>✓ * ✓</td> <td>✓ ✓ ✓</td> </tr> <tr> <td>✓ ✓ ✓</td> <td>✓ ✓ ✓</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vidno polje</td> <td style="width: 50%;">konfrontacija</td> </tr> <tr> <td>B.O.</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Stereopsija</td> <td style="width: 50%;">B.O.</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Objektivna refrakcija</td> <td style="width: 50%;">Autorefraktometrija</td> </tr> <tr> <td>D: -1,00</td> <td>PD: 62</td> </tr> <tr> <td>L: -0,75</td> <td>R: 60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D: -1,75 -0,25 86</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L: -1,50 -0,25 72</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Subjektivna refrakcija</td> <td style="width: 50%;">Misični balans</td> </tr> <tr> <td>D: -1,50</td> <td>Maddox cilindar</td> </tr> <tr> <td>L: -1,00</td> <td>Fiksacioni disperzija</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Refrakcija i binokularni vid</td> <td style="width: 50%;">Cover test</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>											Fokometrija	Cover test	D: -1,50	✓	L: -1,00		D: <i>13 cm</i>		L: <i>13 cm</i>		Vicus bez konflikta	Cover test	0,4 0,7 0,5	✓	0,4 0,7				Bliške tačke konvergencije	ustojčivi test rezultat	D: 13 cm	13 cm	L: 13 cm	13 cm	Motilitet	Funkcija D pupil L	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ * ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	Vidno polje	konfrontacija	B.O.		Stereopsija	B.O.	Objektivna refrakcija	Autorefraktometrija	D: -1,00	PD: 62	L: -0,75	R: 60		D: -1,75 -0,25 86		L: -1,50 -0,25 72	Subjektivna refrakcija	Misični balans	D: -1,50	Maddox cilindar	L: -1,00	Fiksacioni disperzija	Refrakcija i binokularni vid	Cover test						
Fokometrija	Cover test																																																																								
D: -1,50	✓																																																																								
L: -1,00																																																																									
D: <i>13 cm</i>																																																																									
L: <i>13 cm</i>																																																																									
Vicus bez konflikta	Cover test																																																																								
0,4 0,7 0,5	✓																																																																								
0,4 0,7																																																																									
Bliške tačke konvergencije	ustojčivi test rezultat																																																																								
D: 13 cm	13 cm																																																																								
L: 13 cm	13 cm																																																																								
Motilitet	Funkcija D pupil L																																																																								
✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓																																																																								
✓ * ✓	✓ ✓ ✓																																																																								
✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓																																																																								
Vidno polje	konfrontacija																																																																								
B.O.																																																																									
Stereopsija	B.O.																																																																								
Objektivna refrakcija	Autorefraktometrija																																																																								
D: -1,00	PD: 62																																																																								
L: -0,75	R: 60																																																																								
	D: -1,75 -0,25 86																																																																								
	L: -1,50 -0,25 72																																																																								
Subjektivna refrakcija	Misični balans																																																																								
D: -1,50	Maddox cilindar																																																																								
L: -1,00	Fiksacioni disperzija																																																																								
Refrakcija i binokularni vid	Cover test																																																																								
	<input type="checkbox"/> Stellen <input type="checkbox"/> LogMAR <input type="checkbox"/> Etest <input type="checkbox"/> Drugi testovi <b>Amplituda akomosi.</b> <b>Blur test</b> <b>Interfokalna odaja:</b> <b>Cover test:</b> <b>Misični balans:</b> D: <i>100</i> D: <i>100</i> Maddox cilindar <input type="checkbox"/> L: <i>80</i> L: <i>80</i> Maddox kruž <input type="checkbox"/> Bin: <i>80</i> L: <i>80</i> Fiksacioni disperzija <input type="checkbox"/>																																																																								

Očno zdravje	<p>OD: </p> <p>OS: </p> <p>B. O.</p> <p>Biomikroskopija / Oftalmoskopija</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kapci, konjunktiva, slera, irs-</li> <li>-komas-</li> <li>-prednje očne komora-</li> <li>-anđeo-</li> <li>-vřešte-</li> <li>-diskokupiranje-</li> <li>-vita disk-a-</li> <li>-CD-</li> <li>-akirisanje krvnih sudova-</li> <li>-A/V-</li> <li>-makula-</li> <li>-periferija fundusa-</li> <li>-distra / indistra?</li> </ul>																																																		
	Prednji komorni ugao strana:	IOP mmHg																																																	
Dodatni testovi	OD: OS:	TOG: TOS: mmHg mmHg																																																	
Kalorni vid	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>pozitivne</th> <th>negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fazione rezerve</td> <td>horizontalna, daljnja horizontalna, blizina vertikalna, daljnja vertikalna, blizina</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AC/A</td> <td><input type="checkbox"/> gradijent</td> <td><input type="checkbox"/> heteroforija</td> </tr> <tr> <td>Mjed gradijenta</td> <td>0,00</td> <td>( ) 1,00</td> <td>( ) 2,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uzeti dobro dobro, negativno do dobro dobro.</p>			pozitivne	negativne	Fazione rezerve	horizontalna, daljnja horizontalna, blizina vertikalna, daljnja vertikalna, blizina		AC/A	<input type="checkbox"/> gradijent	<input type="checkbox"/> heteroforija	Mjed gradijenta	0,00	( ) 1,00	( ) 2,00																																				
	pozitivne	negativne																																																	
Fazione rezerve	horizontalna, daljnja horizontalna, blizina vertikalna, daljnja vertikalna, blizina																																																		
AC/A	<input type="checkbox"/> gradijent	<input type="checkbox"/> heteroforija																																																	
Mjed gradijenta	0,00	( ) 1,00	( ) 2,00																																																
Sumiranje	<p>NADENI PROBLEMI</p> <p>mličija</p> <p>PLAN REŠAVANJA</p> <p>nadocare, spoziva</p>																																																		
Krajanji Rx	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Daljnja</td> <td>Daljnji</td> <td>Aks</td> <td>strane</td> <td>base plana</td> <td>PO</td> <td>savet pacijentu:</td> </tr> <tr> <td>daljina: OD</td> <td>-1,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>-1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina: OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <input type="checkbox"/> bifokal    <input type="checkbox"/> fiksno _____  <input type="checkbox"/> multifokal    <input type="checkbox"/> boja _____            polips supervisora         </td> <td>kontrola za: 1 god</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>polips studenta: Bješića Ivana 437/1 broj indeksa: 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>JMBG: _____ Ime i prezime: _____ UBO: _____</p>		Daljnja	Daljnji	Aks	strane	base plana	PO	savet pacijentu:	daljina: OD	-1,50				62		OS	-1,00						blizina: OD							OS							<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> fiksno _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ polips supervisora						kontrola za: 1 god							polips studenta: Bješića Ivana 437/1 broj indeksa: 0
Daljnja	Daljnji	Aks	strane	base plana	PO	savet pacijentu:																																													
daljina: OD	-1,50				62																																														
OS	-1,00																																																		
blizina: OD																																																			
OS																																																			
<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> fiksno _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ polips supervisora						kontrola za: 1 god																																													
						polips studenta: Bješića Ivana 437/1 broj indeksa: 0																																													



# OPTOMETRIJSKI KARTON

Prezime:	Ime:	Dob:	Spol:	Ulica:	Grad:	Poštanski broj:	Poštanski centar:																					
23	Adrija	28	M	Bijeljina	BH																							
Zanimanje: <i>Hosptar</i>																												
Prethodni optički pregleđi: <i>2013.</i>				Poznati optičari: <i>Boško</i>																								
Iznjeđenje: <i>članak</i>				Naljepnica: <i>Boško</i>																								
Zanimanje: <i>članak</i>				Naljepnica: <i>Boško</i>																								
<input type="checkbox"/> bolesna, slabje <input type="checkbox"/> glavobolja <input type="checkbox"/> halji <input type="checkbox"/> ambliopija <input type="checkbox"/> AMD <input type="checkbox"/> Mihna, slabje <input type="checkbox"/> očni napor <input type="checkbox"/> slabje vid noći <input type="checkbox"/> strabizam <input type="checkbox"/> katarakta <input checked="" type="checkbox"/> ker. soc. <i>2 puta nedelja</i> <input type="checkbox"/> dupla slika <input type="checkbox"/> bol u očju <input type="checkbox"/> vidi "matice" <input type="checkbox"/> visoka ametropija <input type="checkbox"/> hipertenzija <i>stanje 1</i> <input type="checkbox"/> izobilna slika <input type="checkbox"/> fotofobija <input type="checkbox"/> svetlobne mračnje <input type="checkbox"/> glaukom <input type="checkbox"/> dijabetes <i>kompiuter 3-4 sati</i> <input type="checkbox"/> nego slab vid <input type="checkbox"/> suženje <input type="checkbox"/> oko je suvo i svršli <input type="checkbox"/> suvo oko <input type="checkbox"/> defekt kojemog v. sport																												
<input type="checkbox"/> kontaktni pregleđi <input type="checkbox"/> pribor na uvid očiju roditelj <input type="checkbox"/> kontaktne leće <i>3 mesece</i> <input type="checkbox"/> kontaktne leće <i>3 mesece</i> <input type="checkbox"/> kontaktne leće <i>3 mesece</i> <input type="checkbox"/> kontaktne leće <i>3 mesece</i>																												
SYMPTOMI:																												
Mirovno očalo: <i>Boško</i> Često očalo: <i>Boško</i> Očne bolesti: <i>Boško</i> Konfuzija: <i>Boško</i> Konfuzija: <i>Boško</i> Konfuzija: <i>Boško</i> Konfuzija: <i>Boško</i>																												
Eksterna inspekcija																												
<b>Preliminarni testovi</b>																												
<b>Fotonemirija</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>D: -0,50</td> <td>-0,50</td> <td>0,50</td> <td></td> <td>0,2</td> <td></td> <td>Cover test</td> </tr> <tr> <td>L: -0,50</td> <td>-0,75</td> <td>0,50</td> <td></td> <td>0,2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><i>✓</i></td> <td></td> </tr> </table>								D: -0,50	-0,50	0,50		0,2		Cover test	L: -0,50	-0,75	0,50		0,2			<i>✓</i>						
D: -0,50	-0,50	0,50		0,2		Cover test																						
L: -0,50	-0,75	0,50		0,2																								
<i>✓</i>																												
<b>Vizusa bez korekcije</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>0,3</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td></td> <td>Cover test</td> </tr> <tr> <td>0,3</td> <td>0,6</td> <td>0,5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><i>✓</i></td> </tr> </table>								0,3	0,5	0,5		Cover test	0,3	0,6	0,5			<i>✓</i>										
0,3	0,5	0,5		Cover test																								
0,3	0,6	0,5																										
<i>✓</i>																												
<b>Bliska tačka konvergencije</b> <i>13 cm</i> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Funkcija D:</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pupile L:</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><i>✓</i></td> <td></td> </tr> </table>								Funkcija D:	✓	✓	✓				pupile L:	✓	✓	✓				<i>✓</i>						
Funkcija D:	✓	✓	✓																									
pupile L:	✓	✓	✓																									
<i>✓</i>																												
<b>Motilitet</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>*</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								✓	✓	✓					✓	*	✓					✓	✓	✓				
✓	✓	✓																										
✓	*	✓																										
✓	✓	✓																										
<b>Vidno polje</b> <i>b.o.</i> <input type="checkbox"/> konfrontacija <b>Stereopsija</b> <i>b.o.</i>																												
<b>Objektivna refrakcija</b> <i>Skopiskoskop</i> <b>PD</b> <b>Autorefaktometrija</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>D: -0,50</td> <td></td> <td>62</td> <td>D: -1,00</td> <td>-0,75</td> <td>96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L: -0,75</td> <td></td> <td>60</td> <td>L: -1,25</td> <td>-0,75</td> <td>90</td> <td></td> </tr> </table>								D: -0,50		62	D: -1,00	-0,75	96		L: -0,75		60	L: -1,25	-0,75	90								
D: -0,50		62	D: -1,00	-0,75	96																							
L: -0,75		60	L: -1,25	-0,75	90																							
<b>Refrakcija i binokularni vid</b>																												
<b>Subjektivna refrakcija</b> <i>Skopiskoskop</i> <b>PD</b> <b>Mišićni balans</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>D: -0,75</td> <td>-0,25</td> <td>95</td> <td>1,1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L: -0,75</td> <td>-1,00</td> <td>90</td> <td>1,1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><i>✓</i></td> <td></td> </tr> </table>								D: -0,75	-0,25	95	1,1				L: -0,75	-1,00	90	1,1				<i>✓</i>						
D: -0,75	-0,25	95	1,1																									
L: -0,75	-1,00	90	1,1																									
<i>✓</i>																												
<input type="checkbox"/> Snimanje <input type="checkbox"/> LogMAR <input type="checkbox"/> E test <input type="checkbox"/> Drugi testovi: <b>Cover test:</b>																												
<b>Amplituda skroma.</b> <i>Boško</i> <b>Intercardinalna odjela:</b> <i>Boško</i> <b>Cover test:</b> <i>Boško</i> <b>Mišićni balans:</b> <i>Boško</i> <b>Stereopsija:</b> <i>Boško</i>																												

Očno zdravje																																																																		
	OD	OS																																																																
Dodatni testovi	<table border="1"> <tr> <td>Prednji komorni ugao</td> <td>šnike</td> <td>IOP</td> <td>instrument</td> <td>metrički merni</td> </tr> <tr> <td>OD:</td> <td>OS:</td> <td>TOD:</td> <td>TOS:</td> <td>mmHg mmHg</td> </tr> </table>		Prednji komorni ugao	šnike	IOP	instrument	metrički merni	OD:	OS:	TOD:	TOS:	mmHg mmHg																																																						
Prednji komorni ugao	šnike	IOP	instrument	metrički merni																																																														
OD:	OS:	TOD:	TOS:	mmHg mmHg																																																														
Kolonički vid	<table border="1"> <tr> <td>horizontalne, daljnje</td> <td>positive</td> <td>negative</td> <td rowspan="4">AC/A</td> <td><input type="checkbox"/> gradijent</td> <td><input type="checkbox"/> heteroforia</td> </tr> <tr> <td>horizontalne, bliske</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalne, daljnje</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalne, bliske</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Metod gradijenta: 0.00   +1.00   +2.00</p>		horizontalne, daljnje	positive	negative	AC/A	<input type="checkbox"/> gradijent	<input type="checkbox"/> heteroforia	horizontalne, bliske					vertikalne, daljnje					vertikalne, bliske																																															
horizontalne, daljnje	positive	negative	AC/A	<input type="checkbox"/> gradijent	<input type="checkbox"/> heteroforia																																																													
horizontalne, bliske																																																																		
vertikalne, daljnje																																																																		
vertikalne, bliske																																																																		
Sumiranje	<table border="1"> <tr> <td colspan="5">NADENI PROBLEMI</td> <td>PLAN REŠAVANJA</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>mispica</i></td> <td><i>nadzare, sočinje</i></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> </table>		NADENI PROBLEMI					PLAN REŠAVANJA	<i>mispica</i>					<i>nadzare, sočinje</i>																																																				
NADENI PROBLEMI					PLAN REŠAVANJA																																																													
<i>mispica</i>					<i>nadzare, sočinje</i>																																																													
Kraćnji Rx	<table border="1"> <tr> <td>daljina:</td> <td>Dep</td> <td>Deyl</td> <td>Aes</td> <td>prona</td> <td>čita pravilno</td> <td>PD</td> <td>savet pacijentu:</td> </tr> <tr> <td>OD</td> <td>-0.75</td> <td>-0.75</td> <td>95</td> <td></td> <td></td> <td>65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>-0.75</td> <td>-1.00</td> <td>90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <input type="checkbox"/> bifokal    <input type="checkbox"/> fiksno _____  <input type="checkbox"/> multifokal    <input type="checkbox"/> boja _____            polje: supervizor: potpis studenta i broj indeksa: <i>Bielica Ivana 497/21</i> </td> <td>kontrola za: <i>1 god</i></td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <small>kompleksnost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</small> </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <small>kompleksnost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</small> </td> <td></td> </tr> </table>		daljina:	Dep	Deyl	Aes	prona	čita pravilno	PD	savet pacijentu:	OD	-0.75	-0.75	95			65		OS	-0.75	-1.00	90					blizina:	OD							OS								<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> fiksno _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ polje: supervizor: potpis studenta i broj indeksa: <i>Bielica Ivana 497/21</i>							kontrola za: <i>1 god</i>	<small>kompleksnost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</small>								<small>kompleksnost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</small>							
daljina:	Dep	Deyl	Aes	prona	čita pravilno	PD	savet pacijentu:																																																											
OD	-0.75	-0.75	95			65																																																												
OS	-0.75	-1.00	90																																																															
blizina:	OD																																																																	
OS																																																																		
<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> fiksno _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ polje: supervizor: potpis studenta i broj indeksa: <i>Bielica Ivana 497/21</i>							kontrola za: <i>1 god</i>																																																											
<small>kompleksnost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</small>																																																																		
<small>kompleksnost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</small>																																																																		



# OPTOMETRIJSKI KARTON






<b>Generalije</b> Ime: <b>Hosmar</b> Številka: <b>24</b> Datum poslana: <b>14.3.2001</b> Me: <b>H</b> Projekcija: <b>čitav</b> Stanje: <b>čitav</b> God. stanja: <b>30</b> Očevi: <b>čitav</b> Starost: <b>100</b> leto: <b>/</b> Note: <b>čitav</b> <input type="checkbox"/> dajna, slabo <input type="checkbox"/> glavobolja <input type="checkbox"/> halji <input type="checkbox"/> amblopija <input type="checkbox"/> AMD <input type="checkbox"/> kontakti preglej <input type="checkbox"/> blizina, slabo <input type="checkbox"/> očni napar <input type="checkbox"/> slabje videti noču <input type="checkbox"/> strabizam <input type="checkbox"/> interakata <input type="checkbox"/> pribor na oči menji notacij <input type="checkbox"/> deplo očka <input type="checkbox"/> bol u oči <input type="checkbox"/> videti "rušice" <input type="checkbox"/> visoka ametropija <input type="checkbox"/> hipertenzija <input type="checkbox"/> kont. sol. <input type="checkbox"/> izmolčena očka <input type="checkbox"/> krožnoba <input type="checkbox"/> zvezdasti miris <input type="checkbox"/> glaukoni <input type="checkbox"/> dijabetes <input type="checkbox"/> vozač <b>15-2 vte</b> <input type="checkbox"/> naglo slabi vid <input type="checkbox"/> suzjenje <input type="checkbox"/> oči je suve i svete <input type="checkbox"/> suve oči <input type="checkbox"/> kompljeler <b>5 vte</b> Kompljeler: <b>5 vte</b> Dilekt kolorimetrijski sport: <b>/</b>	<b>SIMPTOMI:</b> Imači oči Čudno Povečano 100 Kompljeler Oči Čudno Novega GCK																																																																																																																																																																																																						
<b>Anamneza:</b> Doba dijabetre																																																																																																																																																																																																							
<b>Preliminarni rezultati:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">Eksterna inspekcija</th> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">Fokomotorika</td> <td>Levi</td> <td>D</td> <td>Desni</td> <td>A</td> <td>Cover test</td> </tr> <tr> <td>D -0,75</td> <td></td> <td>0,8</td> <td></td> <td>V</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Mikroskopija</td> <td>L</td> <td>/</td> <td></td> <td>0,9</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zadnje optičke rezultate</td> <td>Levi</td> <td>Desni</td> <td>Vidljivost</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">Bliska tačka konvergencije</th> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>9 cm</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Motilitet</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>*</td> <td>✓</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Funkcija D: pupilo</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vidno polje</td> <td colspan="4"><b>B.O.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stereopsija</td> <td colspan="4"><b>B.O.</b></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">Objektivna refrakcija</th> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">D</td> <td>Levi</td> <td>D</td> <td>Desni</td> <td>A</td> <td>PD</td> </tr> <tr> <td>-0,50</td> <td></td> <td></td> <td>0,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">L</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">Autorefrakтометрија</th> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">D</td> <td>Levi</td> <td>D</td> <td>Desni</td> <td>A</td> <td>PD</td> </tr> <tr> <td>-1,25</td> <td>-0,25</td> <td>0,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">L</td> <td>-0,50</td> <td>-0,25</td> <td>0,81</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">Subjektivna refrakcija</th> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">D</td> <td>Levi</td> <td>D</td> <td>Desni</td> <td>A</td> <td>PD</td> </tr> <tr> <td>-1,15</td> <td>1,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">L</td> <td>-0,25</td> <td>1,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Milični balans: <input type="checkbox"/> Modus očinder <input type="checkbox"/> Fiksacijski disperzijal</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="width: 50%;">Refrakcija i binokularni vid</td> <td colspan="2" style="width: 50%;">Amplituda akoma.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Biljnica</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Biljnica</td> </tr> <tr> <td>D: <b>-0,50</b></td> <td>D: <b>-0,25</b></td> <td>D: <b>-0,25</b></td> <td>D: <b>-0,25</b></td> </tr> <tr> <td>L: <b>-0,25</b></td> <td>L: <b>-0,25</b></td> <td>L: <b>-0,25</b></td> <td>L: <b>-0,25</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Intermedijarna udaljenost</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Milični balans</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Cover test:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Cover test:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Stereopsija:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Stereopsija:</td> </tr> </table>		Eksterna inspekcija						Fokomotorika	Levi	D	Desni	A	Cover test	D -0,75		0,8		V	Mikroskopija	L	/		0,9						V	Zadnje optičke rezultate		Levi	Desni	Vidljivost								Bliska tačka konvergencije						<b>9 cm</b>						Motilitet	✓	✓	✓			✓	*	✓			✓	✓	✓			Funkcija D: pupilo		✓	✓	✓		Vidno polje		<b>B.O.</b>				Stereopsija		<b>B.O.</b>				Objektivna refrakcija						D	Levi	D	Desni	A	PD	-0,50			0,8		L	/			58							Autorefrakтометрија						D	Levi	D	Desni	A	PD	-1,25	-0,25	0,80			L	-0,50	-0,25	0,81								Subjektivna refrakcija						D	Levi	D	Desni	A	PD	-1,15	1,0				L	-0,25	1,0									Refrakcija i binokularni vid		Amplituda akoma.		Biljnica		Biljnica		D: <b>-0,50</b>	D: <b>-0,25</b>	D: <b>-0,25</b>	D: <b>-0,25</b>	L: <b>-0,25</b>	L: <b>-0,25</b>	L: <b>-0,25</b>	L: <b>-0,25</b>	Intermedijarna udaljenost		Milični balans		Cover test:		Cover test:		Stereopsija:		Stereopsija:	
Eksterna inspekcija																																																																																																																																																																																																							
Fokomotorika	Levi	D	Desni	A	Cover test																																																																																																																																																																																																		
	D -0,75		0,8		V																																																																																																																																																																																																		
Mikroskopija	L	/		0,9																																																																																																																																																																																																			
					V																																																																																																																																																																																																		
Zadnje optičke rezultate		Levi	Desni	Vidljivost																																																																																																																																																																																																			
Bliska tačka konvergencije																																																																																																																																																																																																							
<b>9 cm</b>																																																																																																																																																																																																							
Motilitet	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																				
	✓	*	✓																																																																																																																																																																																																				
	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																				
Funkcija D: pupilo		✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																			
Vidno polje		<b>B.O.</b>																																																																																																																																																																																																					
Stereopsija		<b>B.O.</b>																																																																																																																																																																																																					
Objektivna refrakcija																																																																																																																																																																																																							
D	Levi	D	Desni	A	PD																																																																																																																																																																																																		
	-0,50			0,8																																																																																																																																																																																																			
L	/			58																																																																																																																																																																																																			
Autorefrakтометрија																																																																																																																																																																																																							
D	Levi	D	Desni	A	PD																																																																																																																																																																																																		
	-1,25	-0,25	0,80																																																																																																																																																																																																				
L	-0,50	-0,25	0,81																																																																																																																																																																																																				
Subjektivna refrakcija																																																																																																																																																																																																							
D	Levi	D	Desni	A	PD																																																																																																																																																																																																		
	-1,15	1,0																																																																																																																																																																																																					
L	-0,25	1,0																																																																																																																																																																																																					
Refrakcija i binokularni vid		Amplituda akoma.																																																																																																																																																																																																					
Biljnica		Biljnica																																																																																																																																																																																																					
D: <b>-0,50</b>	D: <b>-0,25</b>	D: <b>-0,25</b>	D: <b>-0,25</b>																																																																																																																																																																																																				
L: <b>-0,25</b>	L: <b>-0,25</b>	L: <b>-0,25</b>	L: <b>-0,25</b>																																																																																																																																																																																																				
Intermedijarna udaljenost		Milični balans																																																																																																																																																																																																					
Cover test:		Cover test:																																																																																																																																																																																																					
Stereopsija:		Stereopsija:																																																																																																																																																																																																					

Očno zdravlje																																																																	
	OD: B.O.	OS: B.O.																																																															
Dodatni testovi																																																																	
	Prednji komorni ugao: OD: OS:	IOP: TOG: TGS: mmHg mmHg																																																															
Kolorni vid: B.O.																																																																	
Sumiranje	<p>NADENI PROBLEMI mijopija</p>																																																																
	<p>PLAN REŠAVANJA nadećare</p>																																																																
Krajinji Rx	<table border="1"> <tr> <td>Dept</td> <td>Boč</td> <td>Aks</td> <td>prema</td> <td>lateralno</td> <td>po</td> <td>Savet pacijentu:</td> </tr> <tr> <td>daljina: OD: -1,25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OS: -0,25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina: OD:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OS:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <input type="checkbox"/> bifokal   <input type="checkbox"/> foto ...  <input type="checkbox"/> multifokal   <input type="checkbox"/> boja ...            potpis            supravizore         </td> <td>Slojevi:</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>konictla za:</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>potpis studenta i broj indeksa:</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Bielic, Ivana 497/21</td> </tr> </table>		Dept	Boč	Aks	prema	lateralno	po	Savet pacijentu:	daljina: OD: -1,25					60		OS: -0,25							blizina: OD:							OS:							<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> foto ... <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja ... potpis supravizore						Slojevi:							konictla za:							potpis studenta i broj indeksa:							Bielic, Ivana 497/21
	Dept	Boč	Aks	prema	lateralno	po	Savet pacijentu:																																																										
daljina: OD: -1,25					60																																																												
OS: -0,25																																																																	
blizina: OD:																																																																	
OS:																																																																	
<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> foto ... <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja ... potpis supravizore						Slojevi:																																																											
						konictla za:																																																											
						potpis studenta i broj indeksa:																																																											
						Bielic, Ivana 497/21																																																											
JMBG: 1234567890		Ime ab: Mjedac: 1234567890	LBO: 1234567890	paror zagreb																																																													




# OPTOMETRIJSKI KARTON

<b>Generalne</b>  Ime: <b>25</b>   Jezik pregrada: <b>2</b>   Ženski: <b>✓</b>   Muški: <b>✗</b>   Vek: <b>21</b>   Povzetek: <b>Bil</b>   Dob: <b>21</b>   Status: <b>student</b>   Mesto: <b>Hostar</b>  Zvanje: <b>student</b>   Mesto rođenja: <b></b>   Hobi: <b></b>   Kontrolni pregled: <b>✓</b>   Prikloženi na uvid raniji nalazi: <b></b>  Članak: <b></b>   Ambliopija: <b>✓</b>   AMD: <b>✓</b>   Kontr. soč.: <b>/ vise</b>   Očni napor: <b>✓</b>   Strabizam: <b>✓</b>   Katarakta: <b>✓</b>   Vozac: <b>✓</b>   Dupliciračna slika: <b>✓</b>   Vid "medice": <b>✓</b>   Visoka ametropija: <b>✓</b>   Hipertenzija: <b>✓</b>   Stanje: <b>2-3 god.</b>   Bolesnik: <b></b>   Diabetes: <b>✓</b>   Komputer: <b>3 god.</b>   Izobilna slika: <b>✓</b>   Fotofobija: <b>✓</b>   Evitativne mreže: <b>✓</b>   Glaukom: <b>✓</b>   Dječak: <b>✓</b>   Stereopsija: <b>terefokoma</b>   Naglo slab. vid: <b>✓</b>   Muzika: <b>✓</b>   Eko je suvi i svib: <b>✓</b>   Sava oči: <b>✓</b>   Defekt kolorimetrijskog v. sport: <b></b>  <b>SIMPTOMI:</b> Nema simptoma. Povišene optičke potrošnje (OP): <b>✓</b> Povišene optičke potrošnje (OP): <b>✓</b> Povišene optičke potrošnje (OP): <b>✓</b> Povišene optičke potrošnje (OP): <b>✓</b>	<b>Anamneza</b>  <b>Preliminarni testovi:</b>  <b>Eksterma inspekcija</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Boč</th> <th>Abo</th> <th>Protez</th> <th>Konjunktura</th> <th>Sluzivo</th> <th>Vidno</th> <th>Sluzivo</th> <th>Cover test</th> </tr> <tr> <td>Daljina</td> <td>D: -2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Blizina</td> <td>L: -1,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Boč</th> <th>Abo</th> <th>Protez</th> <th>Konjunktura</th> <th>Sluzivo</th> <th>Vidno</th> <th>Sluzivo</th> <th>Cover test</th> </tr> <tr> <td>Daljina</td> <td>D: 0,5</td> <td>0,6</td> <td></td> <td></td> <td>0,4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Blizina</td> <td>L: 0,4</td> <td>0,7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Boč</th> <th>Abo</th> <th>Protez</th> <th>Konjunktura</th> <th>Sluzivo</th> <th>Vidno</th> <th>Sluzivo</th> <th>Cover test</th> </tr> <tr> <td>Daljina</td> <td>D: 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Blizina</td> <td>L: 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Boč</th> <th>Abo</th> <th>Protez</th> <th>Konjunktura</th> <th>Sluzivo</th> <th>Vidno</th> <th>Sluzivo</th> <th>Cover test</th> </tr> <tr> <td>Daljina</td> <td>D: 0,5</td> <td>0,6</td> <td></td> <td></td> <td>0,4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Blizina</td> <td>L: 0,4</td> <td>0,7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Bliška tačka konvergencije</b> <p style="text-align: center;"><b>3 cm</b></p> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Boč</th> <th>Abo</th> <th>Protez</th> <th>Konjunktura</th> <th>Sluzivo</th> <th>Vidno</th> <th>Sluzivo</th> <th>Cover test</th> </tr> <tr> <td>Funkcija D:</td> <td>D: ✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pupile L:</td> <td>L: ✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Motilitet</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <td>J</td> <td>J</td> <td>J</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>*</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>J</td> <td>✓</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>Vidno polje</b> <b>B.O.</b>   Konfrontacija: <b>✓</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Stereopsija</b> <b>B.O.</b></p> <b>Objektivna refrakcija</b>   <b>Sklikščida</b>   <b>PD</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Boč</th> <th>Abo</th> <th>Protez</th> <th>Konjunktura</th> <th>Sluzivo</th> <th>Vidno</th> <th>Sluzivo</th> <th>PD</th> </tr> <tr> <td>D:</td> <td>D: -1,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>L:</td> <td>L: -1,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Boč</th> <th>Abo</th> <th>Protez</th> <th>Konjunktura</th> <th>Sluzivo</th> <th>Vidno</th> <th>Sluzivo</th> <th>PD</th> </tr> <tr> <td>D:</td> <td>D: -2,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-0,25</td> <td>91</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L:</td> <td>L: -1,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,25</td> <td>80</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Autorefraktometrija</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Boč</th> <th>Abo</th> <th>Protez</th> <th>Konjunktura</th> <th>Sluzivo</th> <th>Vidno</th> <th>Sluzivo</th> <th>PD</th> </tr> <tr> <td>D:</td> <td>D: -2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>L:</td> <td>L: -1,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Subjektivna refrakcija</b>   <b>PD</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Boč</th> <th>Abo</th> <th>Protez</th> <th>Konjunktura</th> <th>Sluzivo</th> <th>Vidno</th> <th>Sluzivo</th> <th>PD</th> </tr> <tr> <td>D:</td> <td>D: -2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>L:</td> <td>L: -1,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>Cover test:</b> <b>✓</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Mišićni balans:</b> <b>✓</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Maddox cilindar</b>   <b>Fiksacioni disperzitet</b> <b>✓</b></p> <b>Refrakcija i binokularni vid</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>Dan</th> <th>Boč</th> <th>Abo</th> <th>Protez</th> <th>Konjunktura</th> <th>Sluzivo</th> <th>Vidno</th> <th>Sluzivo</th> <th>PD</th> </tr> <tr> <td>D:</td> <td>D: 100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>L:</td> <td>L: 50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bin:</td> <td>Bin: 50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>Amplituda akom.:</b> <b>100%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Intermedijarna adiocija:</b> <b>✓</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Cover test:</b> <b>✓</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Mišićni balans:</b> <b>✓</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Maddox krič</b>   <b>Fiksacioni disperzitet</b> <b>✓</b></p>		Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	Cover test	Daljina	D: -2,00				1,0				✓	Blizina	L: -1,75				1,0						Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	Cover test	Daljina	D: 0,5	0,6			0,4				✓	Blizina	L: 0,4	0,7									Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	Cover test	Daljina	D: 0								✓	Blizina	L: 0										Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	Cover test	Daljina	D: 0,5	0,6			0,4				✓	Blizina	L: 0,4	0,7									Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	Cover test	Funkcija D:	D: ✓	✓	✓							pupile L:	L: ✓	✓	✓							J	J	J	✓	*	✓	J	J	✓		Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	PD	D:	D: -1,75				0,8				62	L:	L: -1,50				0,8						Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	PD	D:	D: -2,50				-0,25	91				L:	L: -1,75				0,25	80					Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	PD	D:	D: -2,00				1,0				62	L:	L: -1,75				1,0						Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	PD	D:	D: -2,00				1,0				62	L:	L: -1,75				1,0						Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	PD	D:	D: 100				100				62	L:	L: 50				100					Bin:	Bin: 50				100				
	Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	Cover test																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Daljina	D: -2,00				1,0				✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Blizina	L: -1,75				1,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	Cover test																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Daljina	D: 0,5	0,6			0,4				✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Blizina	L: 0,4	0,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	Cover test																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Daljina	D: 0								✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Blizina	L: 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	Cover test																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Daljina	D: 0,5	0,6			0,4				✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Blizina	L: 0,4	0,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	Cover test																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Funkcija D:	D: ✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
pupile L:	L: ✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
J	J	J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
✓	*	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
J	J	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	PD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D:	D: -1,75				0,8				62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
L:	L: -1,50				0,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	PD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D:	D: -2,50				-0,25	91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
L:	L: -1,75				0,25	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	PD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D:	D: -2,00				1,0				62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
L:	L: -1,75				1,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	PD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D:	D: -2,00				1,0				62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
L:	L: -1,75				1,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Dan	Boč	Abo	Protez	Konjunktura	Sluzivo	Vidno	Sluzivo	PD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D:	D: 100				100				62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
L:	L: 50				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Bin:	Bin: 50				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

<p><b>Odnos zdravlja</b></p> <p>OD:  OS: </p> <p>B.O. </p> <p>-uvlađenje krvnih sudova- </p> <p>-AV- </p> <p>-makula- </p> <p>-periferija fundusa- </p> <p>daljnina / blizina?</p>																
<p><b>Dodatajni testovi</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Prednji komorni ugao: tonika OD: OS:</td> <td>IOP: TGD: mmHg TGS: mmHg</td> </tr> </table> <p>Kolomi vid: B.P.</p> <table border="1"> <tr> <td>pozitivno</td> <td>negativno</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, duljina</td> <td></td> </tr> <tr> <td>horizontalna, sličina</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, duljina</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td></td> </tr> </table> <p>Fuzione rezerve: AC/A: <input type="checkbox"/> gradjent <input type="checkbox"/> heteroforija</p> <table border="1"> <tr> <td>Metod gradjent</td> <td>0,00</td> <td>( ) 1,00</td> <td>( ) 2,00</td> </tr> </table> <p>vezati okuloskop, opt. - harmonometri, tonometri, kornealno mirofoni.</p>	Prednji komorni ugao: tonika OD: OS:	IOP: TGD: mmHg TGS: mmHg	pozitivno	negativno	horizontalna, duljina		horizontalna, sličina		vertikalna, duljina		vertikalna, blizina		Metod gradjent	0,00	( ) 1,00	( ) 2,00
Prednji komorni ugao: tonika OD: OS:	IOP: TGD: mmHg TGS: mmHg															
pozitivno	negativno															
horizontalna, duljina																
horizontalna, sličina																
vertikalna, duljina																
vertikalna, blizina																
Metod gradjent	0,00	( ) 1,00	( ) 2,00													
<p><b>Sumiranje</b></p> <table border="1"> <tr> <td>NADENI PROBLEMI <i>miopija</i></td> <td>PLAN REŠAVANJA <i>korakar, socija</i></td> </tr> </table>	NADENI PROBLEMI <i>miopija</i>	PLAN REŠAVANJA <i>korakar, socija</i>														
NADENI PROBLEMI <i>miopija</i>	PLAN REŠAVANJA <i>korakar, socija</i>															
<p><b>Krajnji Rx</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Dsp: OD: -2,00 OS: -1,75</td> <td>Aks: primis: basci primis: IGD: 62</td> <td>savet pacijentu:</td> </tr> <tr> <td>daljina: blizina: OD: OS:</td> <td>material: slope:</td> <td>kontrola za: <i>1 god</i></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> foto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boje _____ potpis supervizora: _____</td> <td>potpis studenta i broj indeksa: <i>Ivana Bjelica 491/21</i></td> <td>zapisnik zapisnik</td> </tr> </table>	Dsp: OD: -2,00 OS: -1,75	Aks: primis: basci primis: IGD: 62	savet pacijentu:	daljina: blizina: OD: OS:	material: slope:	kontrola za: <i>1 god</i>	<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> foto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boje _____ potpis supervizora: _____	potpis studenta i broj indeksa: <i>Ivana Bjelica 491/21</i>	zapisnik zapisnik							
Dsp: OD: -2,00 OS: -1,75	Aks: primis: basci primis: IGD: 62	savet pacijentu:														
daljina: blizina: OD: OS:	material: slope:	kontrola za: <i>1 god</i>														
<input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> foto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boje _____ potpis supervizora: _____	potpis studenta i broj indeksa: <i>Ivana Bjelica 491/21</i>	zapisnik zapisnik														



## OPTOMETRIJSKI KARTON

Očeno zdravje	<input type="checkbox"/> Biomikroskopija / Oftalmoskopija <input type="checkbox"/>									
	 -kapil, konjunktiva, sklera, iris -komea -prednja očna komora									
	 -sočivo -vitreus	 -diskokomprimiranje -ivica disk-a -C/D-								
	 -ukrištanje krvnih sudova -A/V- -mekula -periferija fundusa	 X								
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao      leviha: OD: _____ OS: _____	IOP      instrument: TOD: _____ mmHg TOS: _____ mmHg								
	Kolorni vid      b.o.									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 2px;">horizontalna, daljina</td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 2px;">horizontalna, blizina</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">horizontala, blizina</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">vertikalna, daljina</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">vertikalna, blizina</td> </tr> </table> <p style="margin-top: -10px;">Fuzione rezerve</p>		horizontalna, daljina	horizontalna, blizina	horizontala, blizina		vertikalna, daljina		vertikalna, blizina	
horizontalna, daljina	horizontalna, blizina									
horizontala, blizina										
vertikalna, daljina										
vertikalna, blizina										
	A/C/A <input type="checkbox"/> gradijent <input type="checkbox"/> heteroforija  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 2px;">Method</td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 2px;">gradijenta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">(+1,00)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">( )2,00</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> </table>		Method	gradijenta	0,00	(+1,00)	( )2,00			
Method	gradijenta									
0,00	(+1,00)									
( )2,00										
	<small>čest dobitki: bokal, npr., heteroforija, kontrastni ostvorenja...</small>									
Sumiranje	NADENI PROBLEMI      PLAN REŠAVANJA  miopia  napuštanje, socijalna									
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 2px;">daljina:</td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 2px;">OD: 1,00      OS: -0,75</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">blizina:</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">OD:      OS:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/> sfokal      <input type="checkbox"/> leto _____  <input type="checkbox"/> multifokal      <input type="checkbox"/> boja _____            potpis-supervizora: _____         </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">           materijal:      slajanje:              potpis studenta      potpis indraša            (st) indraša: Ivan Božić 497/1         </td> </tr> </table>		daljina:	OD: 1,00      OS: -0,75	blizina:	OD:      OS:	<input type="checkbox"/> sfokal <input type="checkbox"/> leto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ potpis-supervizora: _____		materijal:      slajanje:  potpis studenta      potpis indraša (st) indraša: Ivan Božić 497/1	
daljina:	OD: 1,00      OS: -0,75									
blizina:	OD:      OS:									
<input type="checkbox"/> sfokal <input type="checkbox"/> leto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ potpis-supervizora: _____										
materijal:      slajanje:  potpis studenta      potpis indraša (st) indraša: Ivan Božić 497/1										
	<small>broj ZD:      broj ZD:      broj ZD:</small>									



## **OPTOMETRIJSKI KARTON**

Generacije	čvor: 27. 2. 2010.	čas: 24	starost: 2	prezime:	Mostar	
Ahamniza	čas: 2010.02.02.	čas: 24	starost: 2	prethodni lege:	Bih	
Preliminarni testovi	čvor: 27. 2. 2010.	čas: 24	starost: 2	prethodni lege:	Bih	
SIMPTOMI	<input checked="" type="checkbox"/> dajnje, slabije <input type="checkbox"/> glavobolja <input type="checkbox"/> halj <input type="checkbox"/> ambliopija <input type="checkbox"/> AMD <input type="checkbox"/> bliznje, slabije <input type="checkbox"/> očni napar <input type="checkbox"/> slabije vid noću <input type="checkbox"/> strabizam <input type="checkbox"/> katarakta <input type="checkbox"/> dupla stika <input type="checkbox"/> bol u oči <input type="checkbox"/> vid "mulinic" <input type="checkbox"/> visoka ametropija <input type="checkbox"/> hipertenzija <input type="checkbox"/> izobilna sliva <input type="checkbox"/> totofobija <input type="checkbox"/> sviljaste mrunje <input type="checkbox"/> glaucom <input type="checkbox"/> dijabetes <input type="checkbox"/> nagle slab vid <input type="checkbox"/> sušenje <input type="checkbox"/> oko je suvo i svrbi <input type="checkbox"/> sivo oko <input type="checkbox"/> defekt kolorog v. sport: <input type="checkbox"/> pričaći na uvid raniji nazivi <input type="checkbox"/> kont. ast. <input type="checkbox"/> votak <input type="checkbox"/> ast <input type="checkbox"/> čitanje <input type="checkbox"/> kompjuter <input type="checkbox"/> kompjuter v. ast					
Eksterna inspekcija						
Fokometrija	D: -0,60	čvor: 24	čas: 2010.02.02.	starost: 2	Cover test: ✓	Vidno polje: 0,6 0,4 ✓
Fokometrija	L: -2,25					0,2 0,5 ✓
	čvor: 24	čas: 2010.02.02.	starost: 2	Cover test: ✓	Vidno polje: ✓	
Bliška tačka konvergencije	9cm			Funkcija D: ✓ ✓ ✓	čvor: 24	
Motilitet	✓ ✓ ✓	✓ *	✓	Vidno polje: B.O. ✓ konfrontacija		
	✓ ✓ ✓	✓	✓	Stereopsija: B.O.		
Objektivna refrakcija	Sklerostoskop			Autorefraktometrija		
D: ✓	čvor: 24	čas: 2010.02.02.	starost: 2	D: -0,75	čvor: 24	čas: 2010.02.02.
L: ✓				L: -2,25		
Subjektivna refrakcija	Doligna			Mikinski balans		
D: -0,75	čvor: 24	čas: 2010.02.02.	starost: 2	D: Maddox cilinder	Mikinski balans	
L: -3,00				L: Maddox kolo	Fiksacioni disperzija	
<input type="checkbox"/> Snimanje <input type="checkbox"/> LogMAR <input type="checkbox"/> E test <input type="checkbox"/> Drugi testovi:	Cover test:					
Amplitudu akom.   Sluzina						
D: 10D	čvor: 24	čas: 2010.02.02.	starost: 2	spoj: jedan vid (čvor) od - redni vid - do		
L: 10D						
Bin: 10D	L:					
Intermedijarna adzija:						
Cover test:						
Mikinski balans						
D: Maddox cilinder						
L: Maddox kolo						
Fiksacioni disperzija						





# OPTOMETRIJSKI KARTON

<b>Generalne</b> Ime i prezime: <b>MATIĆ</b> Datum rođenja: <b>3.8.2014.</b> Pregledni broj: <b>20</b> Pregledni broj: <b>H</b> Pol: <b>Male</b> Starost: <b>1</b> Životna sredina: <b>Student</b> Maticni broj: <b>1234567890</b> Robit: <b>Bijel</b> Robit: <b>/</b> Robit: <b>/</b> <input type="checkbox"/> dajna, slaboje <input type="checkbox"/> glavobolje <input type="checkbox"/> halj <input type="checkbox"/> ambliopija <input type="checkbox"/> AMD <input type="checkbox"/> kont. ast. _____ <input type="checkbox"/> blizina, slaboje <input type="checkbox"/> očni napar <input type="checkbox"/> sladja vidni roči <input type="checkbox"/> strabizam <input type="checkbox"/> katarakta <input type="checkbox"/> vesele _____ <input type="checkbox"/> dupla slika <input type="checkbox"/> bol u oku <input type="checkbox"/> vid "maliće" <input type="checkbox"/> visoka ametropija <input type="checkbox"/> hipertenzija <input type="checkbox"/> čitanje _____ <input type="checkbox"/> izobilna slika <input type="checkbox"/> fotofobija <input type="checkbox"/> svrdloste muže <input type="checkbox"/> glaukom <input type="checkbox"/> dijabetes <input type="checkbox"/> kompjuter _____ <input type="checkbox"/> neglo slabo vid <input type="checkbox"/> mizene <input type="checkbox"/> oči je suvo i crvi <input type="checkbox"/> suva oči <input type="checkbox"/> deficit kolonog v. sport: _____ 	<b>OPTOMETRIJSKI KARTON</b> <b>Hastar</b>  <b>SIMPTOMI:</b> Istražujući očni simptomi (OSB) _____ Istražujući očni simptomi (OSD) _____ Istražujući očni simptomi (OSR) _____  <b>Preliminarni testovi</b> <b>Fokometrija</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>L</th> <th>zg</th> <th>zg</th> <th>zg</th> <th>Vidno</th> <th>kompl. vid.</th> <th>Cover test</th> </tr> <tr> <td>distana</td> <td>-1,75</td> <td>-0,25</td> <td>87</td> <td></td> <td></td> <td>0,9</td> <td></td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>blizina</td> <td>-1,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,9</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>L</th> <th>zg</th> <th>zg</th> <th>zg</th> <th>Vidno</th> <th>kompl. vid.</th> <th>Cover test</th> </tr> <tr> <td>distana</td> <td>0,7</td> <td>0,5</td> <td>04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>blizina</td> <td>0,6</td> <td>0,4</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Bliska tačka konvergencije</b> <b>1 cm</b> <b>Motilitet</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>*</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </table> <b>Funkcija pupila</b> <b>D: ✓ ✓ ✓ L: ✓ ✓ ✓</b> <b>Vidno polje</b> <b>B.O</b> <input type="checkbox"/> Konfrontacija <b>Stereopsija</b> <b>B.O</b>  <b>Objektivna refrakcija</b> <b>Skleroskopija</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>L</th> <th>zg</th> <th>zg</th> <th>zg</th> <th>PD</th> </tr> <tr> <td>zg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>zg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>L</th> <th>zg</th> <th>zg</th> <th>zg</th> <th>kompl. vid.</th> </tr> <tr> <td>zg</td> <td>-450</td> <td>-0,50</td> <td>87</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zg</td> <td>-2,24</td> <td>-0,25</td> <td>91</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Autorefraktometrija</b>  <b>Subjektivna refrakcija</b> <b>Doljnice</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>L</th> <th>zg</th> <th>zg</th> <th>zg</th> <th>kompl. vid.</th> </tr> <tr> <td>zg</td> <td>-2,00</td> <td>-0,50</td> <td>27</td> <td>1,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zg</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>L</th> <th>zg</th> <th>zg</th> <th>zg</th> <th>kompl. vid.</th> </tr> <tr> <td>zg</td> <td>-2,00</td> <td>-0,50</td> <td>27</td> <td>1,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zg</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Amplituda akom.:</b> <b>Blur</b> <b>Blur</b> <b>Blur</b> <b>Blur</b> <b>Intermedijarna akomija:</b> <b>Blur</b> <b>Blur</b> <b>Blur</b> <b>Blur</b>  <b>Cover test:</b> <b>Maddox krič</b> <b>Maddox krič</b> <b>Mišićni balans</b> <input type="checkbox"/> Maddox cilinder <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija <b>Cover test:</b> <b>Maddox krič</b> <b>Maddox krič</b> <b>Mišićni balans</b> <input type="checkbox"/> Maddox krič <input type="checkbox"/> Fiksacioni disperzija 		D	L	zg	zg	zg	Vidno	kompl. vid.	Cover test	distana	-1,75	-0,25	87			0,9		/	blizina	-1,76					0,9				D	L	zg	zg	zg	Vidno	kompl. vid.	Cover test	distana	0,7	0,5	04					/	blizina	0,6	0,4	1						✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓		D	L	zg	zg	zg	PD	zg						63	zg						61		D	L	zg	zg	zg	kompl. vid.	zg	-450	-0,50	87				zg	-2,24	-0,25	91					D	L	zg	zg	zg	kompl. vid.	zg	-2,00	-0,50	27	1,0			zg	3,00							D	L	zg	zg	zg	kompl. vid.	zg	-2,00	-0,50	27	1,0			zg	3,00					
	D	L	zg	zg	zg	Vidno	kompl. vid.	Cover test																																																																																																																																												
distana	-1,75	-0,25	87			0,9		/																																																																																																																																												
blizina	-1,76					0,9																																																																																																																																														
	D	L	zg	zg	zg	Vidno	kompl. vid.	Cover test																																																																																																																																												
distana	0,7	0,5	04					/																																																																																																																																												
blizina	0,6	0,4	1																																																																																																																																																	
✓	✓	✓																																																																																																																																																		
✓	*	✓																																																																																																																																																		
✓	✓	✓																																																																																																																																																		
	D	L	zg	zg	zg	PD																																																																																																																																														
zg						63																																																																																																																																														
zg						61																																																																																																																																														
	D	L	zg	zg	zg	kompl. vid.																																																																																																																																														
zg	-450	-0,50	87																																																																																																																																																	
zg	-2,24	-0,25	91																																																																																																																																																	
	D	L	zg	zg	zg	kompl. vid.																																																																																																																																														
zg	-2,00	-0,50	27	1,0																																																																																																																																																
zg	3,00																																																																																																																																																			
	D	L	zg	zg	zg	kompl. vid.																																																																																																																																														
zg	-2,00	-0,50	27	1,0																																																																																																																																																
zg	3,00																																																																																																																																																			




Obno zdravje										
Dodatni testovi	<p>Prednji komorni ugao: <u>zraka:</u> OD: <u>OS:</u></p> <p>Kolorni vid: <u>B.O.</u></p> <p>Fuzione rezerve: <u>horizontalna, dalina</u>      <u>verikalna, blizina</u></p> <p>Daljinska optika: <u>base gornji desni okt</u>      <u>base donji desni okt</u></p> <p>Metod gradjenja: <u>0,00</u>      <u>(+1,00)</u>      <u>(+2,00)</u></p> <p>PLAN REŠAVANJA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">NADEN PROBLEM</td> <td style="width: 50%;">PLAN REŠAVANJA</td> </tr> <tr> <td><u>multipla</u></td> <td><u>nadocare</u></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p>Dajina: OD <u>-2,00</u>      OS <u>-2,00</u></p> <p>Blizina: OD <u> </u>      OS <u> </u></p> <p>Material: <u>polip. supervisor</u></p> <p>PD: <u>63</u></p> <p>Savet pacijentu: <u>I god</u></p> <p>Kontrola za: <u>vana Biclica 497/21</u></p>		NADEN PROBLEM	PLAN REŠAVANJA	<u>multipla</u>	<u>nadocare</u>				
NADEN PROBLEM	PLAN REŠAVANJA									
<u>multipla</u>	<u>nadocare</u>									
Krajnji Rx	<p>Jedno   <u>negativ</u>   <u>trojlike</u>   <u>UHD</u>   <u>zavor</u></p>									



## OPTOMETRIJSKI KARTON

## Hostas

Generacijske	članak: 23 članak: 22 članak: 21		prezime: H		Hast	
Aparatne			pacijent broj: Bitt		članak:	
Preliminarni testovi			hobi: šport		telefon: 061-1234567 pričekaj na uvid retin načela kont. e-mail: vitez@optika.com	
Refakcija i binokularni vid			zvanje: rođen kao: _____			
<p><input checked="" type="checkbox"/> dalekina, slabije    <input type="checkbox"/> glaukoma    <input type="checkbox"/> hiksi    <input type="checkbox"/> ambliopija    <input type="checkbox"/> AMD    <input type="checkbox"/> kont. eot.</p> <p><input type="checkbox"/> blizina, slabije    <input type="checkbox"/> očni reaktor    <input type="checkbox"/> slabije vidni noći    <input type="checkbox"/> strabizam    <input type="checkbox"/> katarakta    <input type="checkbox"/> vozak 2-3 v.  <input type="checkbox"/> dupla slike    <input type="checkbox"/> bol u oku    <input type="checkbox"/> vid "muliće"    <input type="checkbox"/> visoka ametropija    <input type="checkbox"/> hipertenzija    <input type="checkbox"/> čitanje 1-2 v.  <input type="checkbox"/> zocičljiva slika    <input type="checkbox"/> fotofobija    <input type="checkbox"/> svetlosne muke    <input type="checkbox"/> glaukom    <input type="checkbox"/> dijabetes    <input type="checkbox"/> kompjuter 3-4 v.  <input type="checkbox"/> neglo slati vid    <input type="checkbox"/> sušenje    <input type="checkbox"/> oko je suvo i srivo    <input type="checkbox"/> suvo oko    <input type="checkbox"/> dvokoljenog v. sport: šport</p>						
SYMPTOMI						
<p>Istanka akutna bolosična (BO)</p> <p>Pričestvene bolosične</p> <p>Istanka crvenog zadra, sluzi,</p> <p>Pričestvene bolosične</p>						
Eksterna inspekcija						
Fokometrija	D: -3,00	Og: 1,0	Avg: 1,0	PD: 64	Cover test: ✓	Cover test: 0,3 0,6 ✓
	L: -2,75			M: 62		0,3 0,6 ✓
Fokometrija	D: 0,00	Og: 1,0	Avg: 1,0	PD: 64	Cover test: ✓	Cover test: 0,3 0,6 ✓
	L: 0,00			M: 62		0,3 0,6 ✓
Bliska tečka konvergencije Dcm						
Motilitet ✓ ✓ ✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓						
Objektivna refraktometrija Stigmaskopija D: -3,00 O: -2,75 Avg: 1,0 PD: 64 R: 62						
Funkcija D: pupile L: ✓ ✓ ✓						
Vidno polje B.O. <input type="checkbox"/> konfrontacija						
Stereopeija B.O.						
Subjektivna refraktometrija Dalmatina D: -3,00 O: -2,75 Avg: 1,0 PD: 64 R: 62						
Autorefraktometrija D: -3,25 -0,25 47 L: -3,00 -0,25 57						
Mistični balans <input type="checkbox"/> Maddox cilinder <input type="checkbox"/> fiksacioni disperzija						
Cover test: ✓						
Amplituda akom.: Bilitas <input type="checkbox"/> Snalen <input type="checkbox"/> LogMAR <input type="checkbox"/> E-test Drugi testovi: Cover test: ✓						
Mistični balans <input type="checkbox"/> Maddox kružnik <input type="checkbox"/> fiksacioni disperzija						
Stereopeja: ✓						

<b>Očno zdravje</b> 	<input type="checkbox"/> Biomikroskopija / Oftalmoskopija <input type="checkbox"/> -kapci, konjunktiva, sklera, iris- -lens- -prednja očna komora-  <b>B.O.</b>	<input type="checkbox"/> <b>OD</b>																
<b>Dodatni testovi</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Prednji komorni ugao</td> <td style="width: 50%;">Instrument:</td> </tr> <tr> <td>OD: _____</td> <td>TOD: mmHg</td> </tr> <tr> <td>OS: _____</td> <td>TOS: mmHg</td> </tr> </table>	Prednji komorni ugao	Instrument:	OD: _____	TOD: mmHg	OS: _____	TOS: mmHg		Uvare i mukote										
Prednji komorni ugao	Instrument:																	
OD: _____	TOD: mmHg																	
OS: _____	TOS: mmHg																	
<b>Kolomi vid</b> <b>B.O.</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Fuzione rezerve</b>                      horizontal, daljina                      horizontal, blizina                      vertikalna, daljina                      vertikalna, blizina                 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                     pozitivne      negativne  <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">AC/A</td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> gradijent      <input type="checkbox"/> heteroforija                 </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">                     Malot                      gradijent                 </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">                     0,00      ( ) 1,00      ( ) 2,00                 </td> </tr> </table>	<b>Fuzione rezerve</b> horizontal, daljina horizontal, blizina vertikalna, daljina vertikalna, blizina	pozitivne      negativne <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	AC/A	<input type="checkbox"/> gradijent <input type="checkbox"/> heteroforija		Malot gradijent		0,00      ( ) 1,00      ( ) 2,00		malot gradijent								
<b>Fuzione rezerve</b> horizontal, daljina horizontal, blizina vertikalna, daljina vertikalna, blizina	pozitivne      negativne <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>																	
AC/A	<input type="checkbox"/> gradijent <input type="checkbox"/> heteroforija																	
	Malot gradijent																	
	0,00      ( ) 1,00      ( ) 2,00																	
<b>Sumiranje</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">NADENI PROBLEMI</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">PLAN REŠAVANJA</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>mijopija</i></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>uvare, žoticu</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	NADENI PROBLEMI		PLAN REŠAVANJA		<i>mijopija</i>		<i>uvare, žoticu</i>											
NADENI PROBLEMI		PLAN REŠAVANJA																
<i>mijopija</i>		<i>uvare, žoticu</i>																
<b>Krajnji Re</b>	Dopl.      Dopl.      Aksi      prim.      hata pravne      PD daljina: OD <b>-3,00</b> OS <b>-2,75</b> <b>G4</b> blizina: OD      OS materijal:      slojstvo: <input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> foto _____ <input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boje _____ potpis supervisora:      potpis studenta i broj indeksa: <b>Jvana Belica 40719</b> AMO:      Krajnje:      LEO:      DOP:      ZAG:																	

# OPTOMETRIJSKI KARTON



<b>Generalna</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Ime: <b>23</b></p> <p>Prezime: <b>Mustar</b></p> <p>God. rođenja: <b>1982</b></p> <p>Pol: <b>Ž</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Pozdrav: <b>BiH</b></p> <p>Postavljanje: <b>Prava</b></p> <p>Izvor: <b>Kontrolni pregled</b></p> <p><input type="checkbox"/> Prijelaz na uvid novi nalaz</p> </div> </div> <p>Zvanje: <b>radnik</b> Hobi: <b>kontakt soč.</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> dojne, slabje <input type="checkbox"/> glavobolja <input type="checkbox"/> halji <input type="checkbox"/> ambliopija <input type="checkbox"/> AMD <input type="checkbox"/> kont. soč.  <input type="checkbox"/> blizne, slabje <input type="checkbox"/> očni napor <input type="checkbox"/> slabje vidi noću <input type="checkbox"/> strastan <input type="checkbox"/> katarakta <input type="checkbox"/> vocič <b>2 min</b>  <input type="checkbox"/> dupla slika <input type="checkbox"/> bol u oku <input type="checkbox"/> vidi "mukose" <input type="checkbox"/> višaka ametropija <input type="checkbox"/> hipertenzija <input type="checkbox"/> stanje <b>3 min</b>  <input type="checkbox"/> ostekljenja slike <input type="checkbox"/> tetralopija <input type="checkbox"/> svetlobne mrunje <input type="checkbox"/> glaukom <input type="checkbox"/> dijabetes <input type="checkbox"/> kompjuter <b>2 min</b>  <input type="checkbox"/> negativni vidi <input type="checkbox"/> sušenje <input type="checkbox"/> oko je suvo i svetlo <input type="checkbox"/> suve oči <input type="checkbox"/> defekt kojim nema v. spretnosti</p>	<b>Anamneza</b> <p>Istorijski podaci:          - Bol u očima          - Povišeni ISB          - Bolesnički simptomi          - Štete u očima          - Psihologički faktori          - Roditeljska i obiteljska istorija OZS</p>																																																																																														
<b>Preliminarni testovi</b> <b>Eksterna inspekcija</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>Daljnje</th> <th>Blizne</th> <th>Aksi</th> <th>Pravosno</th> <th>Vidno od</th> <th>Vidno pre</th> <th>Cover test</th> </tr> <tr> <td>Fotometrija</td> <td>D: <b>-1,25</b> L: <b>-1,50</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>1,0</b></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Binokularnost</td> <td>D: <b>0</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Vizus bez korekcije</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>0,4 0,5 0,4</b></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Vizus sa korekcijom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>0,4 0,6</b></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Vidljivi simptomi: <b>daljnog dala</b>, <b>daljnog</b>, <b>bliznog</b>, <b>pravosnog</b>, <b>vidno od</b>, <b>vidno pre</b></p> <p><b>Bliska tačka konvergencije:</b> <b>10cm</b></p> <p><b>Motilitet:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>D: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Funkcija pupila: D: <input checked="" type="checkbox"/> L: <input checked="" type="checkbox"/> <b>vidno polje B.O</b> <input type="checkbox"/> konfrontacija</p> <p><b>Stereopsija:</b> <b>B.O</b></p>		Daljnje	Blizne	Aksi	Pravosno	Vidno od	Vidno pre	Cover test	Fotometrija	D: <b>-1,25</b> L: <b>-1,50</b>				<b>1,0</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	Binokularnost	D: <b>0</b>						<input checked="" type="checkbox"/>	Vizus bez korekcije						<b>0,4 0,5 0,4</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vizus sa korekcijom						<b>0,4 0,6</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	D: <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D: <input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Objektivna refrakcija</b> <b>Slušajskočaj:</b> <b>PD:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>Daljnje</th> <th>Blizne</th> <th>Aksi</th> <th>Pravosno</th> <th>Vidno od</th> <th>Vidno pre</th> <th>Autorefraktometrija</th> </tr> <tr> <td>Daljnje</td> <td>D: <b>-1,25</b> L: <b>-1,50</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>60</b></td> <td><b>-2,00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blizne</td> <td>D: <b>0</b> L: <b>-1,25</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>58</b></td> <td><b>-1,75</b></td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Autorefraktometrija</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>Daljnje</th> <th>Blizne</th> <th>Aksi</th> <th>Pravosno</th> <th>Vidno od</th> <th>Vidno pre</th> </tr> <tr> <td>Daljnje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blizne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Subjektivna refrakcija:</b> <b>Daljnje:</b> <b>1,0</b> <b>Blizne:</b> <b>1,0</b></p> <p><input type="checkbox"/> Snellen <input type="checkbox"/> LogMAR <input type="checkbox"/> E test <input type="checkbox"/> Drugi testovi: <b>Cover test</b></p> <p><b>Amplituda akomosi:</b> <b>Daljnje:</b> <b>8,33D</b> <b>Blizne:</b> <b>8,33D</b> <b>Spojljajući cilindar:</b> <b>ad - teleokul - ob</b> <b>Mišićni balans:</b> <b>Meddok cilinder</b> <input type="checkbox"/> <b>Fixacioni disparitet:</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Blizne:</b> <b>8,33D</b> <b>Blizne:</b> <b>8,33D</b> <b>Meddok kruž:</b> <input type="checkbox"/> <b>Fixacioni disparitet:</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Intermedijarna akomija:</b> <b>Cover test:</b> <b>Stenopsija:</b></p>		Daljnje	Blizne	Aksi	Pravosno	Vidno od	Vidno pre	Autorefraktometrija	Daljnje	D: <b>-1,25</b> L: <b>-1,50</b>				<b>60</b>	<b>-2,00</b>		Blizne	D: <b>0</b> L: <b>-1,25</b>				<b>58</b>	<b>-1,75</b>			Daljnje	Blizne	Aksi	Pravosno	Vidno od	Vidno pre	Daljnje							Blizne						
	Daljnje	Blizne	Aksi	Pravosno	Vidno od	Vidno pre	Cover test																																																																																								
Fotometrija	D: <b>-1,25</b> L: <b>-1,50</b>				<b>1,0</b>		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																								
Binokularnost	D: <b>0</b>						<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																								
Vizus bez korekcije						<b>0,4 0,5 0,4</b>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																								
Vizus sa korekcijom						<b>0,4 0,6</b>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																								
D: <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																													
D: <input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																													
	Daljnje	Blizne	Aksi	Pravosno	Vidno od	Vidno pre	Autorefraktometrija																																																																																								
Daljnje	D: <b>-1,25</b> L: <b>-1,50</b>				<b>60</b>	<b>-2,00</b>																																																																																									
Blizne	D: <b>0</b> L: <b>-1,25</b>				<b>58</b>	<b>-1,75</b>																																																																																									
	Daljnje	Blizne	Aksi	Pravosno	Vidno od	Vidno pre																																																																																									
Daljnje																																																																																															
Blizne																																																																																															

<p>Očno zdravje</p>	<div style="text-align: center;"> <p><b>OD</b></p> <p>Biomikroskopija / Oftalmoskopija</p> <p>-kapi, konjunktiva, akera, iris- -kornea- -prednja očna komora-</p>   <p><b>OS</b></p> <p>-sočivo- -vitreus- -diskupliranje- -kvica deka- -CID-</p>   <p>-otkrštanje krvnih sudova- -AV- -makula- -periferija fundusa- detektivnost?</p> </div>										
<p>Dodatni testovi</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Prednji komorni ugao</td> <td style="width: 50%;">širina:</td> </tr> <tr> <td>OD:</td> <td>OS:</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">IOP</td> <td style="width: 50%;">veličina:</td> </tr> <tr> <td>TOD:</td> <td>mmHg</td> </tr> <tr> <td>TOS:</td> <td>mmHg</td> </tr> </table>	Prednji komorni ugao	širina:	OD:	OS:	IOP	veličina:	TOD:	mmHg	TOS:	mmHg
Prednji komorni ugao	širina:										
OD:	OS:										
IOP	veličina:										
TOD:	mmHg										
TOS:	mmHg										
<p>Koloni vid <b>B.O.</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Fuzione rezerve</p> <p>horizontalne, daljina</p> <p>horizontalne, blizina</p> <p>vertikalne, daljina</p> <p>vertikalne, blizina</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>pozitivne negativne</p> <p>horizontalne, daljina</p> <p>horizontalne, blizina</p> <p>vertikalne, daljina</p> <p>vertikalne, blizina</p> </td> </tr> </table> <p>AC/A</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">gradjeni</td> <td style="width: 50%;">heterogenija</td> </tr> <tr> <td>Makrogradjeni</td> <td>0,00 (-)1,00 (+)2,00</td> </tr> </table> <p>rezultati očne optike, npr. keratometrija, tonometrijski mernik.</p>	<p>Fuzione rezerve</p> <p>horizontalne, daljina</p> <p>horizontalne, blizina</p> <p>vertikalne, daljina</p> <p>vertikalne, blizina</p>	<p>pozitivne negativne</p> <p>horizontalne, daljina</p> <p>horizontalne, blizina</p> <p>vertikalne, daljina</p> <p>vertikalne, blizina</p>	gradjeni	heterogenija	Makrogradjeni	0,00 (-)1,00 (+)2,00				
<p>Fuzione rezerve</p> <p>horizontalne, daljina</p> <p>horizontalne, blizina</p> <p>vertikalne, daljina</p> <p>vertikalne, blizina</p>	<p>pozitivne negativne</p> <p>horizontalne, daljina</p> <p>horizontalne, blizina</p> <p>vertikalne, daljina</p> <p>vertikalne, blizina</p>										
gradjeni	heterogenija										
Makrogradjeni	0,00 (-)1,00 (+)2,00										
<p>Sumiranje</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">NADENI PROBLEMI</td> <td style="width: 50%;">PLAN REŠAVANJA</td> </tr> <tr> <td>miopija</td> <td>naocare, sociva,</td> </tr> </table>	NADENI PROBLEMI	PLAN REŠAVANJA	miopija	naocare, sociva,						
NADENI PROBLEMI	PLAN REŠAVANJA										
miopija	naocare, sociva,										
<p>Krajnji Rx</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>daljina: OD <b>-1,75</b> OS <b>-1,50</b></p> <p>blizina: OD OS</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Deph Dopl Axis plomo bez priča PD <b>60</b></p> <p><input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> fiks. _____ motorički slajderi</p> <p><input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ popisi superpoticni</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"> <p>savet pacijentu: <b>I god</b></p> <p>kontrola za: <b>Ivan Bjelica 49711</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"> <p>zapis studenta i broj indeksa: _____</p> </td> </tr> </table>	<p>daljina: OD <b>-1,75</b> OS <b>-1,50</b></p> <p>blizina: OD OS</p>	<p>Deph Dopl Axis plomo bez priča PD <b>60</b></p> <p><input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> fiks. _____ motorički slajderi</p> <p><input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ popisi superpoticni</p>	<p>savet pacijentu: <b>I god</b></p> <p>kontrola za: <b>Ivan Bjelica 49711</b></p>		<p>zapis studenta i broj indeksa: _____</p>					
<p>daljina: OD <b>-1,75</b> OS <b>-1,50</b></p> <p>blizina: OD OS</p>	<p>Deph Dopl Axis plomo bez priča PD <b>60</b></p> <p><input type="checkbox"/> bifokal <input type="checkbox"/> fiks. _____ motorički slajderi</p> <p><input type="checkbox"/> multifokal <input type="checkbox"/> boja _____ popisi superpoticni</p>										
<p>savet pacijentu: <b>I god</b></p> <p>kontrola za: <b>Ivan Bjelica 49711</b></p>											
<p>zapis studenta i broj indeksa: _____</p>											